ზუსტად 60 წლის წინათ, 1961 წლის 12 აპრილს, იური გაგარინი კოსმოსში გაფრინდა!

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის 12 - 18 აპრილი

N16 1376

ფასი 2 ლარი და 50 თეთრი

მთავრობის მოტაცება 3,5,7

ატეხეთ განგაში: მთავრობის მოტაცება

ტიკარაძის უწყება აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს!

მგელი მოვიდა!

არნო ხიდირბეგიშვილი:

სოხუმისა და ცხინვალის დაბრუნებასთან ერთად იმაზეც უნდა ვიფიქროთ, რომ

ბათუმი არ დავკარგოთ!

შეაჩერეთ პეტრე და მისი საპეტრეარქო!



ახლა, შეადარეთ, ვინ არიან დღევანდელი მსოფლიოს გმირები: **ჰარი პოტერი** და **ადამიანი-ობობა-სპაიდერმენი!** მაშინ, როდესაც საბჭოთა საქართველოში ნამდვილი გმირი გაგარინი იყო, დღევანდელ საქართველოში გმირად გარეჯის გამყიდველ ივერი მელაშვილსა და ნატალია ილიჩოვას გვაჩეჩებენ! აი, ცა და დედამიწა— კოსმოსის პირველი ოკუპანტი იური გაგარინი და პირველი შარვალჩახდილი ანტიოკუპანტი გიგა მაქარაშვილი!

გარდაცვალებიდან მეცხრე წელს სტალინმა კოსმოსში პირველი ადამიანი გაუშვა!

ჯემალ გამახარია და ანზორ წოწონავა

დეპუტატი როსტომ შამუგია აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში არსებულ შემზარავ ვითარებას ამხელს!

ვისი ხელი მფარველობს „ბეხოს“?

რუსლან აბაშიძე, ჯემალ საჯაია და ზურაბ მებონია

„ჯემალ გამახარიას გარდა, ჯემალ საჯაიამ ასევე სცემა უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ანზორ წოწონავა, რომელსაც ცხვირი გაუტეხა!“

საბჭოთა ადამიანი კოსმოსში!

ფრთები შეისხა კაცობრიობის საუკუნეობრივმა ოცნებამ

1961 წლის 12 აპრილს 10 საათსა და 55 წუთზე მოსკოვის დროით საბჭოთა ხომალდი „აღმოსავლეთი“ მშვიდობიანად დაეშვა ჩვენი დიადი სამშობლოს წმიდა მიწაზე

პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, შეერთდით!

კომუნისტი

საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტისა და საქართველოს სსრ მშრომელთა დეპუტატების საბჭოების ორგანო

КОМУНИСТИ — ОРГАН ЦК КП ГРУЗИИ и СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ГРУЗИНСКОЙ ССР

გამოდის 41-ე წელი № 85 (11999) | ხუთშაბათი, 13 აპრილი, 1961 წ. | ფასი 2 კაპ.

ვაშა საბჭოთა მეცნიერებას!

ყველა მეცნიერს, ინჟინერს, ტექნიკოსს, მუშას, ყველა კოლექტივსა და ორგანიზაციას, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს თანამგზავრ ხომალდ „აღმოსავლეთით“ მსოფლიოში ადამიანის პირველი კოსმოსური ფრენის წარმატებით განხორციელებაში

პირველ საბჭოთა კოსმონავტს ამხანაგ იური ალექსის-ძე გაგარინს

ძვირფასო ამხანაგებო! ძვირფასო თანამემამულეებო!

სასიხარულო, ღრმაფრთოვანებულ მოვლენას განიცდიან ჩვენი ქვეყნის ხალხები: 1961 წლის 12 აპრილს კაცობრიობის ისტორიაში პირველად ჩვენმა სამშობლომ — საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირმა — წარმატებით განახორციელა...

იური გაგარინი: გთხოვთ მოახსენოთ პარტიასა და მთავრობას და პირადად ნიკიტა სერგის-ძე ხრუშჩოვს, რომ დაშვება ნორმალურად განხორციელდა, თავს კარგად ვგრძნობ, ტრავმა არ მომსვლია და არ დავშავებულვარ.

საბჭოთა კავშირის კომუნისტურ პარტიასა და ხალხებს! ყველა ქვეყნის ხალხებსა და მთავრობებს! მთელ პროგრესულ კაცობრიობას!

სკკპ ცენტრალური კომიტეტის, სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და საბჭოთა კავშირის მთავრობის მიმართვა

მოხდა დიადი მოვლენა. ადამიანმა ისტორიაში პირველად განახორციელა გაფრენა კოსმოსში.

1961 წლის 12 აპრილს 9 საათსა და 7 წუთზე მოსკოვის დროით კოსმოსური თანამგზავრი ხომალდი „აღმოსავლეთი“, რომელშიც ...

შექმნა მისი პირველი ხელოვნური თანამგზავრი. განახორციელა კოსმოსური ხომალდის გაფრენა პლანეტა ვენერის მიმართულებით. საბჭოთა თანამგზავრი ხომალდები, რომლებზეც ცოცხალი არსებანი იყვნენ, ზედიზედ მიფრინავდნენ კოსმოსში და ბრუნდებოდნენ დედამიწაზე.

გარდაცვალებიდან მეცხრე წელს სტალინმა კოსმოსში პირველი ადამიანი გაუშვა!

გაგრძელება მე-16-17 და 24-25-ე გვერდებზე

კვირგვინოსნები

კახა კალაძე
თბილისის მერი

მინდა, მადლობა გადაგიხადოთ იმ ყურადღებისთვის, გზავნილებისთვის, კომენტარებისთვის, რომელსაც კლინიკაში ყოფნის პერიოდში ვიღებდი. ეს დადებითი ემოცია და ჩემი თანაქალაქელების მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სტიმულია ჩემთვის. **კიდევ ერთხელ პირობას გაძლევთ, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მომდევნო პერიოდში ყოველდღიური შრომითა და ზრუნვით უფრო მეტი გავაკეთო თბილისის განვითარებისა და გალამაზებისთვის. რა თქმა უნდა, ხაზი მინდა, გავუსვა იმ თანადგომასა და მხარდაჭერას, რასაც ბოლო დღეების განმავლობაში ვგრძნობდი. განსაკუთრებული მადლობა მინდა, გადავუხადო ჩვენს უწმინდესს, საქართველოს პატრიარქს.**

„იმედინიუსი“

დავით გალელია
ბოჭორიშვილის კლინიკის დირექტორი

ეს დღეებია, იმატებს სასტაციონარე ავადმყოფთა რიცხვი. **არ ვმალავ, მეშინია, რომ კიდევ ბევრ მეგობარსა და თანაქალაქელს დავკარგავ.**

„ალია“

პეტრას აუშტრევიჩიუსი
ევროპარლამენტარი

როგორ შეიძლება იყოს პარლამენტის გარეთ და პოლიტიკის ბედი გადაწყვიტო?

„რეზონანსი“

გოგა ხაინდრავა
კინორეჟისორი

ეკლესიაზე შეტევას სათავეში უდგანან **ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე.** ეკლესიაზე დივერსიას აწარმოებს **„ტვ პირველი“,** რომელსაც სწორედ ეს ადამიანები აფინანსებენ.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

გიგლა ბარამიძე
პოლიტიკოსი

9 აპრილი! ერთი დიდი ეპოქა, მაგრამ დღეს რომ გააცოცხლა 9 აპრილს შეწირულ-თავდადებული ჩვენი გმირები, მოეწონებოდათ კი დღევანდელი საქართველო? ვფიქრობ, რომ არა, არა და კიდევ ერთხელ არა!

მთავრობის მოტაცება

ეს ამბავი რაღაცნაირად წააგავს მთვარის მოტაცებას, უფრო დაზუსტებით, ენგურის მიერ მთვარის მოტაცებას, როგორც არის კონსტანტინე გამსახურდიას შედევრში „მთვარის მოტაცება“.

თუმცა, ეს ამბავი **მთვარის მოტაცებას** მხოლოდ ჰგავს, რეალურად კი ეს არის **მთავრობის მოტაცება.**

ენგურის მიერ მთავრობის მოტაცება.

ამა წლის 7 აპრილს გალიდან ზუგდიდში გადაღწევის მცდელობისას მდინარე ენგურში 4 ადამიანი რომ დაიხრჩო, ამაზე, აბა, სხვა რა უნდა გაგახსენდეს, თუ არა ის, როგორ შთანთქა ბობოქარმა ენგურმა არაბიაზე ამხედრებული თარაშ ემხვარი, რომელსაც აფხაზეთიდან სამეგრელოში მომაკვდავ სატრფოსთან მიეჩქარებოდა.

ენგურის მიერ თარაშ ემხვარის ჩაყლაპვა **„მთვარის მოტაცების“** ამბავია, ხოლო იმავე ენგურის მიერ ჯონი გვალიას, მაყვალა გამისონიას, თამუნა ცატავასა და თამაზ ბასლანძის ჩაყლაპვა კი **მთავრობის მოტაცების** ამბავი გახლავთ.

მავანი კითხვებს დასვამს:

რა შუაშია საქართველოს მთავრობა, როცა გალელი ქართველები ოკუპირებული აფხაზეთიდან ქართული სახელმწიფოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლას სეპარატისტული რეჟიმის მიერ ე.წ. საზღვრის ჩაკეტვის გამო ვერ ახერხებენ?

განა საქართველოს მთავრობის ბრალია, რომ რუსი ოკუპანტები და აფხაზი სეპარატისტები გალის რაიონის მოსახლეობას, რომელთა უდიდესი ნაწილიც ეთნიკურად ქართველია, ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე აყენებენ?

რა თქმა უნდა, ეს საქართველოს მთავრობის ბრალი არ არის.

რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხისმგებლობა საერთაშორისო სამართლისა და ღვთიური სამართლის წინაშეც რუს ოკუპანტებსა და მათ მარიონეტ აფხაზ სეპარატისტებს ეკისრებათ.

რა თქმა უნდა, აუცილებლად დადგება ის დღეც, როცა ოკუპანტი და სეპარატისტი რეჟიმების წარმომადგენლები ამქვეყნიური თუ არა, იმქვეყნიური სამართლის წინაშე მაინც აგებენ პასუხს და აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის არანაირი საზღვარი აღარ იარსებებს, მაგრამ...

ჰო, არსებობს ერთი **„მაგრამ“** და ეს არის ძალიან საშიში და უნდობარი **„მაგრამ“,** ვითარცა ადიდებული ენგური, რომელმაც კონსტანტინე გამსახურდიას მხატვრულ გამონაგონში **მთვარე მოიტაცა,** ხოლო ჩვენს ახლანდელ რეალობაში **მოიტაცა მთავრობა.**

საქმე ის არის, რომ საქართველოს მთავრობას, კერძოდ, დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსული მოქალაქეებისათვის **5-დღიანი კოვიდკარანტინი** აქვს დაწესებული.

ნახეთ: ეკატერინე ტიკარაძის უწყებას, რომელსაც შემოკლებით ჯანდაცვის სამინისტროს ვეძახით, სრულ დასახელებაში პირველ ადგილზე უწერია სიტყვა — **„დევნილთა“,** რაც, რა თქმა უნდა, შემთხვევითობა არ არის და მიგვანიშნებს, თითქოს, ტიკარაძის სამინისტროსათვის პირველი რიგის ამოცანა და პრიორიტეტი აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილ მოსახლეობაზე ზრუნვაა.

ჰოდა, **ეს უწყება, რომელსაც ოფიციალურ დასახელებაში პირველ სიტყვად „დევნილთა“ უწერია, აფხაზეთიდან დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსულ ადამიანებს 5-დღიან კარანტინში უშვებს ისევე, როგორც საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან შემოსულ ვიზიტორებს.**

სამეგრელოს, სვანეთის, იმერეთის, აჭარის, გურიის, ქართლის, კახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და სამცხე-ჯავახეთის მკვიდრებს საქართველოს ერთი კუთხიდან მეორე კუთხეში, ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში, ერთი რაიონიდან მეორე რაიონში გადასვლა ისე შეუძლიათ, რომ კოვიდ-კარანტინი არ ეხებათ, მაგრამ აფხაზეთის მკვიდრი სამეგრელოში, სვანეთში, იმერეთში, აჭარაში, გურიაში, ქართლში, კახეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და სამცხე-ჯავახეთში რომ მოხვდეს, ენგურს აქეთ ჯერ 5-დღიან კარანტინში უნდა იყურყუტოს.

კი მაგრამ, რა ხდება — **საქართველოს მთავრობა აფხაზეთს საქართველოს ნაწილად და აფხაზეთის მოსახლეობას საქართველოს მოსახლეობად აღარ მიიჩნევს? ტიკარაძის უწყება — დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო — აფხაზე-**

გაგრძელება მე-5 გვერდზე

ატეხეთ განგაში:

ტიკარაძის უწყება აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს!

ქელე ეხვაიას ენგური

ენგური არაერთხელ გამხდარა ქართველი კლასიკოსების სამიზნე: კონსტანტინე გამსახურდიამ „მთვარის მოტაცების“ ყველაზე უფრო დრამატული და საკვანძო სცენა სწორედ ენგურის მღვრიე ტალღებში გაათამაშა. დიდოსტატმა უხეშ ძალას — შლეგ და მღვრიე მდინარეს მოატაცებინა და ჩააყლაპვინა ბდღვრიალა მთვარე — ძველი საქართველოს სიმბოლო, რითიც ნართაულად გვითხრა, რომ დავითისა და თამარის საქართველოს ბოლშევიკები დაეპატრონნენ... გრიგოლ რობაქიძის „ჩაკლულ სულში“ მთავარი პერსონაჟი — თამაზი გვარად სწორედ „ენგური“-ა... კონსტანტინე გამსახურდიას ვაჟმა, საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ 1993 წლის ნოემბერში ყინვასა და სიცივეში ღამით გადაცურა ენგური და დროებით ასე დააღწია თავი შევარდნაძის ქორ-მეძებრებს, რომლებიც კვალში ედგნენ და მოსაკლავად დასდევდნენ.

მიხეილ ვორონცოვის ძეგლი თბილისში

მეფისნაცვალ მიხეილ ვორონცოვის დროს ენგურში თურქებს ახრჩობდნენ, დღეს კი ქართველები იხრჩობიან!

ენგურში 1855 წლის 25 ოქტომბერს თურქებიც დაიხრჩვნენ... ახალგაზრდა სამურზაყანოელმა გლეხმა **ქელე ეხვაიამ** 246 წლის შემდეგ ზუსტად გაიმეორა **თევდორე კველთელის** გმირობა და ომერ-ფაშას ასკერებს, რომლებიც ყირიმის ომის დროს აფხაზეთიდან სამეგრელოში შემოიჭრნენ, ენგურის მორევში მიუჩინა სამუდამო სამარე. სააკაშვილის პირსისხლიანი ჯალათი **რომან შამათავა** ქართველებს ბათუმისა და ფოთის აკვატორიაში ხვრეტდა და მერე წყალქვეშა სასაფლაოზე ფლავდა. **ქელე ეხვაიამაც წყალში გახსნა სასაფლაო, მაგრამ არა ქართველებისთვის, არამედ თურქი ოკუპანტებისთვის, რომლებიც სამეგრელოს სოფლებში ენით აუწერელ საზიზღრობებს სჩადიოდნენ.** თურქებს უწმინდურებასა და ქართველთმოძულეობაში არც ის გადაგვარებული ქართველები ჩამორჩებოდნენ, რომელთა დამპალი თესლისგან რომან შამათავები, მეგის ქარდავები, თემურ უბირიები, კოხტა კოდუები და გვამებით მოვაჭრე ვანო მერაბიშვილები იშვნენ.

სისხლისმღვრელი ბრძოლების შემდეგ, რომელიც სოფელ კოკთან და კახათთან გაიმართა, გენერალ **ივანე მუხრან-ბატონის** სარდლობით ქართველებმა უკან დახევა დაიწყეს, რადგან 8-ათასკაციანმა ქართულმა მილიციამ ომერ-ფაშას 30-ათასიან არმადას მეტი წინააღმდეგობა ვეღარ გაუწია. **ვიდრე მტერი კოკსა და კახათში შემოიჭრებოდა, მოხდა საინტერესო ფაქტი — თურქებმა ქელე ეხვაია შეიპყრეს და ხმლები მოუღერეს — მდინარეზე გადაგვიყვანე, ფონი გეცოდინება, წინ გაგვიძეხიო!** ქელე ეხვაიამ თავი გადადო, თურქები ღრმა მორევში შეიტყუა და თორმეტი გიაური ადიდებულ ენგურში ჩაახრჩო! როცა თურქები ქელე ეხვაიას ეშმაკობას მიუხვდნენ, ქართველი გმირი იქვე აკუწეს და მისი სისხლით ენგური გააწითლეს. ქართველი ისტორიკოსებისა და განსაკუთრებით ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოების მჯღაბნელთა თუ შემდგენელთა სამარცხვინოდ უნდა ითქვას, რომ **ქელე ეხვაიას გმირობის** შესახებ ქართველმა ბავშვებმა, ფაქტობრივად, არაფერი იციან!

როცა ახალგაზრდა ქელე ეხვაია თურქ ასკერებს წინ მიუძღოდა და ენგურში მათ დასახრჩობად ყველაზე ღრმა მორევს ეძებდა, მაშინ მას ყველაფერთან ერთად რუსის ჯარის იმედიც ჰქონდა. ქელემ იცოდა, რომ იმ კონკრეტულ ისტორიულ სიტუაციაში სამეგრელოს დაცვა და მისი თურქებისგან გაწმენდა

ქართველებთან ერთად ობიექტურად რუსეთის იმპერიის გეგმაშიც შედიოდა...

ქელემ ისიც იცოდა, რომ საქართველოში თურქეთის მობრუნება იმ შავი ჭირისა და უბედურების აღდგენას ნიშნავდა, რასაც „ტყვეთა სყიდვა“ ერქვა. **ამ ბოროტებას საქართველოში სწორედ რუსეთის შემოსვლის შემდეგ დაესვა წერტილი, თუმცა, როგორც კი ომერ-ფაშას მებრძოლებმა მდინარე ენგური გადმოლახეს და სამეგრელოს სოფლებს შეესივნენ, არაერთმა სულგაყიდულმა ქართველმა, რომლებიც თურქებს შეეკრნენ, გადაწყვიტა ისევ აღედგინა და ახალი ძალით აეღორძინებინა ადამიანებით ვაჭრობა.**

ომერ-ფაშა, რომელიც ეროვნებით ხორვატი იყო, ცდილობდა, ადამიანებით ვაჭრობა არ დაეშვა, მაგრამ გადაგვარებული ქართველები ისე იყვნენ მოწადინებული თავიანთი სისხლისა და ხორცის გაყიდვას, „მკაცრი წესრიგის“ მოყვარული ომერ-ფაშაც კი აცდუნეს და 3 ათას მანეთად ერთი ულამაზესი მეგრელი ქალი აყიდვინეს, რომელიც გათურქებულმა სარდალმა სტამბოლში წაიყვანა. სავარაუდოდ, სწორედ იმ ხანებში დასაჯეს სასტიკად სოფელ კორცხელის მკვიდრი **ვინმე მახარაძე,** რომელიც მოტაცებულ ქართველ

გაგრძელება მე-6 გვერდზე

კვირგვინოსნები

სალომე ზურაბიშვილი
საქართველოს პრეზიდენტი

მგონი, დრო მოვიდა, სიძულვილისა და შეურაცხყოფის ენაზე მორატორიუმის გამოცხადების. თავი რომ შევიკავოთ ამისგან, მე მგონი, შეიცვლება ზოგადად ქვეყანაში ატმოსფერო და განწყობები. ჩვენ ვართ განწყობის ქვეყანა და ეს განწყობა რომ შეიცვლება და უფრო სხვანაირად შევხედავთ ერთმანეთს და მომავალს, მგონია, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ, ყველას გაგვაძლიერებს.

უთუოდ უნდა დადგეს დრო, როცა საქართველოს პრეზიდენტი და თვითონ საქართველო იქნება მედიატორი თავისი პოლიტიკური პროცესების და არ უნდა ვიყოთ მუდმივად მიბმული იმაზე, რომ ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა გადაწყვიტონ ჩვენთვის და დაგვეხმარონ ამ პროცესებში.

„ინტერპრესნიუსი“

გიორგი გახარია
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი

დღესაც გვჭირდება ერთიანობის ის ხარისხი, რომელიც ჩვენმა ერმა არაერთხელ, მათ შორის, 1989 წლის 9 აპრილს აჩვენა, მხოლოდ ასე იქნება შესაძლებელი თანამედროვე, დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა.

„ინტერპრესნიუსი“

ლევან ნიკოლეიშვილი
ანალიტიკოსი

ბიზნესმენი თემურ უგულავა სასტუმრო „რუმსის“ მფლობელი და დელეგაციის მასპინძელია. ის, იმავდროულად, აფინანსებს ნაცმოძრაობის ახალგაზრულ ფრთას „სირცხვილიას“. ალბათ, უცნაურ ფსიქიკურ აშლილობასთან გვაქვს საქმე, რადგან **„სირცხვილია“ საკუთარი დამფინანსებლის სასტუმროს ესვრის კვერცხებს, სადაც საკუთარი დამფინანსებლის სტუმრები იყვნენ განთავსებულნი.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

გიგა მაქარაშვილი
მოძრაობა „სირცხვილია“ წევრი

შემოწირულობას უამრავი მოქალაქისგან ვიღებთ. არ არის გამორიცხული, რომ მათ რიგებში **თემურ უგულავაც** იყოს.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

მთავრობის მოტაცება

დასაწყისი მე–3 გვერდზე

თის დამოუკიდებლობას აღიარებს? თუ ასე არ არის, აბა, საქართველოს მთავრობა აფხაზეთის მოსახლეობაზე რატომ ავრცელებს იმ რეგულაციას, რომელიც მხოლოდ უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსული მოქალაქეებისათვის არის დაწესებული? **კარანტინი, რომელიც არ ეხება საქართველოს არცერთი კუთხის მცხოვრებს, აფხაზეთში მცხოვრებს რატომ ეხება? კარანტინი, რომელიც მხოლოდ უცხოელებისთვის არის დადგენილი, აფხაზეთის მკვიდრებზე რატომ ვრცელდება?**

ეს მხოლოდ შეცდომა არ არის, ეს დანაშაულია! ეს უბრალო დანაშაულიც არ არის, ეს ანტისახელმწიფოებრივი დანაშაულია! ტიკარაძის უწყების მიერ აფხაზეთის მოსახლეობისათვის დაწესებული კოვიდ-რეგულაცია არაფრით განსხვავდება რუსი ოკუპანტებისა და აფხაზი სეპარატისტების მიერ ე.წ. საზღვარზე განთავსებული ბლოკ-პოსტებისა და მავთულხლართებისაგან!

თუ აფხაზეთის სეპარატისტული რეჟიმი აფხაზეთის მოსახლეობას დანარჩენ საქართველოში გადაადგილების უფლებას ე.წ. მესაზღვრეების საშუალებით უზღუდავს, **ტიკარაძის სამინისტრო** აფხაზეთის მოსახლეობის იგივე უფლებას კოვიდრეგულაციების საშუალებით თელავს!

არანაირი მნიშვნელობა არა აქვს, ტიკარაძის უწყება ამას შეგნებულად აკეთებს თუ პოლიტიკური სიბეცისა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების არქონის გამო, რადგან შედეგი ასეც და ისეც ერთნაირია.

შედეგი არის ტრაგიკული.

შედეგი არის ის, რაც გასულ კვირას მოხდა — **ენგურმა ოთხი ქართველის სიცოცხლე წაიღო!**

ის ოთხი ქართველი ადიდებული ენგურის გამოტოპვას ცდილობდა არამხოლოდ იმიტომ, რომ გალიდან ზუგდიდში მოსახვედრი სხვა გზა და საშუალება ოკუპანტებმა წაართვეს, არამედ იმიტომაც, რომ **საქართველოს მთავრობამ გალიდან ზუგდიდში მოსახვედრ გზაზე საკარანტინო ზღუდე აღუმართა!**

ენგურს თავმიცემული **ჯონი გვალია,** მისი ცოლი **მაყვალა გამისონია, თამუნა ცატავა** და **თამაზ ბასლანძე** არამარტო საოკუპაციო ბლოკპოსტებისათვის ლამობდნენ გვერდის ავლას, არამედ, დიდი ალბათობით, 5-დღიანი კარანტინისათვის თავის არიდებაც უნდოდათ. **ისინი გალის რაიონიდან ზუგდიდში 45-ლარიანი შემწეობის ასაღებად გადმოდიოდნენ და რა გასაკვირია, რომ 45 ლარის გამო არ ულირდათ კოვიდკარანტინში მთელი 5 დღით გამოკეტვა, რაც მთელი 5 დღით სახლ-კარის, ოჯახის, შვილების უპატრონოდ მიტოვებას ნიშნავს.**

არადა, გალის რაიონის მოსახლეობა უკვე დიდი ხანია, ითხოვს, საქართველოს მთავრობამ აფხაზეთიდან გადმოსული მოქალაქეებისათვის **5-დღიანი სავალდებულო კარანტინი მოხსნას** და ეს რეგულაცია ე.წ. საზღვარზე სწრაფი კოვიდტესტირებით ჩაანაცვლოს. აბა, წარმოიდგინეთ: **გალის რაიონის მკვიდრმა,** რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიიდან ზუგდიდში პირველადი მოხმარების პროდუქტების, მედიკამენტებისა თუ საყოფაცხოვრებო საგნების შესაძენად გადმოდის, მთელი 5 დღე კარანტინში უნდა დაკარგოს; **აფხაზეთის მკვიდრი,** რომელიც საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმისათვის მოეშურება, რომ აუცილებელი სამედიცინო გამოკვლევა ჩაიტაროს ან ოპერაცია გაიკეთოს, მთელი 5 დღის განმავლობაში ანაკლიის ან რუხის კოვიდსასტუმროში უნდა გამოკეტონ; **გალელი ქართველი ან ოჩამჩირელი აფხაზი,** რომელიც ზუგდიდში უახლოესი ნათესავის პანაშვიდსა თუ გასვენებაში მიდის, საკარანტინო სივრციდან მაშინ უნდა გამოუშვან, როცა მიცვალებული უკვე დაკრძალული იქნება და შესაძლოა, ე.წ. მკლავის გახსნაც ჩავლილი იყოს!

გალელები იმასაც აცხადებენ, რომ აფხაზ სეპარატისტებთან მოლაპარაკებით, ე.წ. მესაზღვრეებისათვის რუსული რუბლების ჩაკუჭვითა და სხვა მანქანებით სრულიად შესაძლებელია, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ენგურის ხიდით გადმოვიდნენ და ენგურის ტალღებთან ჭიდაობა არ დასჭირდეთ, მაგრამ საქართველოს მთავრობის მიერ დაწესებულ 5-დღიან სავალდებულო კარანტინს ვერაფერს უხერხებენ.

დიახ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში აფხაზეთის მოსახლეობისათვის დანარჩენ საქართველოში მოსახვედრად დაუძლეველ წინაღობას **ტიკარაძის უწყების მიერ დაწესებული 5-დღიანი კარანტინი** უფრო წარმოადგენს, ვიდრე ოკუპანტებისა და სეპარატისტების მიერ დაწესებული ანტიჰუმანური ბარიერები.

ეს კი მხოლოდ შეცდომა არ არის, ეს დანაშაულია! ეს უბრალო დანაშაულიც არ არის, ეს ანტისახელმწიფოებრივი დანაშაულია! და ის ოთხი სიცოცხლეც, რომელიც გასულ კვირას ბობოქარმა ენგურმა მოიტაცა, ამ ანტისახელმწიფოებრივი დანაშაულის მსხვერპლია!

კონსტანტინე გამსახურდიას **„მთვარის მოტაცებაში“** გაავებული ენგური ულვთო და უეროვნებო საბჭოთა წყობილების სიმბოლოა, თარაშ ემხვარი კი ძველ, ტრადიციულ, ქართულ, წარმართობისა და ქრისტიანობის სინერგიით დამუხტულ საქართველოს განასხიერებს.

ენგურმა, ანუ ახალმა ცუდმა საქართველომ დანთქა თარაშ ემხვარი, ანუ ძველი კარგი საქართველო!

ენგურმა, ანუ გველეშაპმა მოიტაცა მთვარე, ანუ წმინდა გიორგი!

ასეთია **მთვარის მოტაცების** საკრალური პარადიგმა, ხოლო ის, რაც 7 აპრილს საქართველოში მოხდა, **მთავრობის მოტაცების** აბსოლუტურად დესაკრალიზებული პარადოქსია, თუმცა კი, სრულიად ტრაგიკული და, ამავდროულად, სა-

გაგრძელება მე–7 გვერდზე

ენგურის მიერ თარაშ ემხვარის ჩაყლაპვა „მთვარის მოტაცების“ ამბავია, ხოლო იმავე ენგურის მიერ ჯონი გვალიას, მაყვალა გამისონიას, თამუნა ცატავასა და თამაზ ბასლანძის ჩაყლაპვა კი მთავრობის მოტაცების ამბავი გახლავთ!

ქელე ეხვაიას ენგური

დასაწყისი მე-4 გვერდზე

გოგო-ბიჭებს თურქებზე ჰყიდდა. მახარაძე შეიპყრეს, ჯერ ხელი მოჰკვეთეს, ხოლო შემდეგ ხეზე ჩამოჰკიდეს.

ქელე ეხვაია ვერასდროს იფიქრებდა, რომ დადგებოდა საშინელი დრო და ენგურის მღვრიე ტალღები მოძალადე და ოკუპანტი თურქი ასკერების ნაცვლად იმ ოთხი ქართველის გვამებს გაიტაცებდა, რომლებიც რუსების მიერ ოკუპირებული აფხაზეთიდან ენგურგამოღმა საქართველოში გადმოპარვას ცდილობდნენ.

ქელე ეხვაიასთვის თურქი მტერი იყო, რომელიც სამშობლოს უწვავდა, უნადგურებდა და ართმევდა. **1855 წლის ოქტომბერში, როცა ომერ-ფაშამ სანარმანიოსთან ქართველთა სანგრები გადმოლახა და სამეგრელოს შემოესია, ქელესთვის რუსი მტერი არ იყო. ქელე, ალბათ, ვერც ვერასოდეს იფიქრებდა, რომ რუსი მტრად მოეკიდებოდა და სამეგრელოსა და აფხაზეთს შორის ყველა ხიდსა და ბილიკს ჩახერგავდა...** უფრო მეტიც,

ქელე ეხვაიას რომ სცოდნოდა ტვინგაწყალებული და უსინდისო ქართველი პოლიტმექავეები თურქეთს „საქართველოს ისტორიულ მეგობრად“ გამოაცხადებდნენ, ადიდებულ ენგურში, ალბათ, თავს დაიხრჩობდა!

ყირიმის ომში ინგლისი თურქეთის მოკავშირე იყო, მაგრამ თურქების შემოსევის დროს სამეგრელოსა და გურიაში აღორძინებული მონათვაჭრობის გამო ოქსფორდის ეპისკოპოსი გულგრილი ვერ დარჩა და 1854 წლის 16 ივლისს ლორდთა პალატაში განაცხადა — „ინგლისელებისა და თურქების მიერ შავი ზღვის დაკავების უპირველესი შედეგი ტყვეების ვაჭრობის — ყველაზე დიდი ბოროტების, რაც კაცობრიობას ოდესმე გადაუტანია — აღდგენა იყო!“

1857 წლის სამეგრელოს გლეხთა აჯანყების გმირი **უტუ მიქავა** სისხლის ცრემლებით მოთქვამდა, როცა ამ სიტყვებს ამბობდა — **„ერთი წლის წინათ ქვეყანას ოსმალები დაესხნენ თავს. მტერმა ყველაფერი წაიღო, რისი წაღებაც შეიძლებოდა. შველა არსაიდან იყო. რუსებმა ქვეყანა დატოვეს, ხოლო ადგილობრივმა თავადებმა კი, იმის ნაცვლად, რომ დაეცვათ თავიანთი ყმები, მათი თურქებზე გაყიდვა დაიწყეს. თურქებმა ბევრი ქალიშვილი წაიყვანეს მონებად.“**

იმ სამარცხვინო ფაქტის შესახებ აღარაფერს ვამბობ, რომ 1846 წელს აფხაზეთის მთავარმა **მიხეილ შერვაშიძემ** 160 ქართველი შეაგროვა და თურქებს მიჰყიდა. რუსეთის ხელისუფლება იძულებული გახდა, 1847 წლის 6 მაისს მიხეილ შერვაშიძისთვის კელასურისა და გუდავას ნავმისადგომები ჩამოერთმია, საიდანაც ქართველი ტყვეები სტამბოლში გაჰყავდათ. უფრო მეტიც, მეფისნაცვალმა **მიხეილ ვორონცოვმა** სულძაღლ მიხეილ შერვაშიძესა და მის ძმას — დიმიტრის 9500 და 2500 მანეთი გადასცა კომპენსაციის სახით, ქართველებს თურქებზე ნუ გაყიდითო!

აი, ასე იყო, პატივცემულო მკითხველო!

აი, ასეთი ბნელი, სამარცხვინო და სისხლიანი ისტორია გვაქვს და დღეს რომ თურქეთის ჯარი საქართველოში შემოვიდეს, კაცმა არ იცის, რამდენი ელისტრაკო დაანებებს თავს ნარკობარიგობას და უფრო სარფიან ბიზნესს მიჰყოფს ხელს — ქართველებით ვაჭრობას!

მაშინ, იმ შორეული 1855 წლის ოქტომბერში ქელე ეხვაია, ალბათ, ყველაზე საშინელ კოშმარშიც კი ვერ წარმოიდგენდა, რომ 2021 წელს ენგურის მღვრიე მორევი თურქების კი არა, ქართველების სასაფლაოდ იქცეოდა.

ეს ის ქართველებია, რომლებიც რუსული ოკუპაციისა და საშინელი სიდუხჭირის გამო იძულებული გახდნენ, გიჟმაჟი მდინარე გამთენიისას

მიხეილ ვორონცოვის ძეგლი თბილისში

მეფისნაცვალმა მიხეილ ვორონცოვმა სულძაღლ მიხეილ შერვაშიძესა და მის ძმას – დიმიტრის 9500 და 2500 მანეთი გადასცა კომპენსაციის სახით, ქართველებს თურქებზე ნუ გაყიდითო!

გადმოელახათ და ზუგდიდის ბაზარში თურქული საქონელი ეყიდათ, რათა მერე ისევ უკან გადაპარულიყვნენ.

მეფისნაცვალი **მიხეილ ვორონცოვი** რომ ცოცხალი იყოს, იმ ოთხი ქართველის ენგურში დახრჩობის გამო პუტინის გენერლებს ეპოლეტებსაც დაახევდა და ჭიტლაყსაც ამოსცხებდა...

მეფისნაცვალმა მიხეილ ვორონცოვმა საქართველო ხიდების აფეთქებითა და მავთულხლართებით კი არა, თეატრებით, ჟურნალ-გაზეთებითა და ბალ-მასკარადებით შემოიმტკიცა. როგორც ჩანს, მოსკოვში ეს არ ესმით, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს საკითხი კრემლში გაშლილ დიდ საჭადრაკო დაფაზე ჯერაც გადაუწყვეტელია!

ქელე ეხვაია კი ისევ დგას ენგურის ნაპირთან და ისევ იმ დროს შენატრის, როცა 1855 წლის 28 ნოემბერს გენერალ-ადიუტანტმა მურავიოვმა ყარსი აიღო, ხოლო სამეგრელოში ვირთხასავით გამომწყვდეულმა ომერ-ფაშამ აღარ იცოდა, სად გაქცეულიყო!

რუსეთმა თურქეთს კავკასია ქართველების ხელით გამოსტაცა!

ქართველების გაწირვით და ენგურისთვის გატანებით რუსეთი კავკასიას დაკარგავს!

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

მამუკა არეშიძე
ექსპერტი

პოზნერი 2008 წელს ვანო მერაბიშვილმაც ჩამოიყვანა, ომის დასრულებიდან 10 დღის შემდეგ. გავიხსენოთ კლასიკური იმპერიული მოაზროვნე, პუტინის რეჟიმის ბურჯი **ნიკიტა მიხალკოვი** — რომელსაც 2011 წელს საქართველოში ჰქონდა შვილის ქორწილი. **სხვათაშორის, ქორწილში დაუპატიჟებლად მივიდა სააკაშვილი და იქ მყოფებს ძალიან კარგად ახსოვთ, როგორ გააჩუმა მიხალკოვმა, როცა თამადას ხელს უშლიდა.** მიხალკოვს პუტინთან დაახლოებული პირიც არ ჰქვია, მისი ძმაკაცია და იმპერიული პოლიტიკის გამტარებელი. მას ისეთი რაღაცები აქვს საქართველოზე ნათქვამი, პოზნერს არც დაესიზმრება.

აქციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი **ბიბა მაჭარაშვილი** მინდია გულუას გვერდით იჯდა გაჭიმული, **გულუა** კი იყო კლასიკური რუსული ძალის პროდუქტი. მან პოლიტიკური პარტია შექმნა და ეს ბიჭი იყო მისი პრესმდივანი. მერე ეს ხალხი ნაციონალების გვერდით დადგა.

„კვირის პალიტრა“

თენგიზ ფხალაძე
ექსპერტი

გვახსოვდეს — რუსეთის ამოცანაა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მოსპობა. მთელი რუსული საგარეო ნარატივი ამას ემსახურება. როდესაც ისინი ელაპარაკებიან ევროკავშირსა და ნატოს წევრ სახელმწიფოებს, ეს დგას ერთ გზავნილზე: რა ჯანდაბად გჭირდებათ საქართველო, შეუმდგარი ქვეყანა, რომელიც ვერასდროს გახდება ჭეშმარიტი ევროპული სახელმწიფო.

„კვირის პალიტრა“

ლევან პირველი
პოლიტიკოსი, პარლამენტის ყოფილი წევრი

გრიბოედოვის ძეგლის შეურაცხყოფა რუსულ-ქართული ურთიერთობების დაძაბვას ისახავს მიზნად.

ანტირუსული გამოსვლების უკან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთი მხარდამჭერი **ელენა ხოშტარია** დგას, რომელიც მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის კურსდამთავრებულია და, შესაბამისად, კავშირებიც აქვს ამ ქვეყანაში.

მათი მიზანია, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო დაიძაბოს, ხელი შეეშალოს რუსეთის ფედერაციიდან ტურისტული ნაკადების შემოდინებას, მითუმეტეს, მაშინ, როცა საქართველომ 1 მარტიდან უცხოელი სტუმრებისათვის საზღვრები გახსნა.

„GTMEDIA.GE“

მთავრობის მოტაცება

დასაწყისი მე-3 გვერდზე

მარცხვინოც.

თუ კონსტანტინე გამსახურდიას მხატვრულ გამონაგონში ენგურის მიერ მოტაცებული თარაშ ემხვარი ზნეობრივი და ღირსეული საქართველოს სახე-ხატია, ჩვენს რეალობაში ენგურის მიერ მოტაცებული ჯონი გვალია, მაყვალა გამისონია, თამუნა ცატავა და თამაზ ბასლანძე გარეულ და შინაურ მტერთაგან დამცრობილ, ზნეობისა და ღირსებისაკენ ზურგშექცეულ ანტიქართველთა ხელში ჩავარდნილ საქართველოს განასახიერებენ!

დღევანდელ ხელისუფლებაში, სამწუხაროდ, ძალიან ცოტა გვეგულება ისეთი, ვინც მიხვდება და გაისიგრძეგანებს, რომ ენგურის მიერ საქართველოს **ოთხი მოქალაქის სიცოცხლის მოტაცება,** უპირველს ყოვლისა, საქართველოს **მთავრობის მოტაცებაა** და, ალბათ, თვითონ **საქართველოს მოტაცებაც** არის!

დღევანდელ ხელისუფლებაში, სამწუხაროდ, ძალიან ცოტას ვხედავთ ისეთს, ვინც გააცნობიერებს, რომ **ტიკარაძის უწყების მიერ აფხაზეთის მოსახლეობაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის განკუთვნილი კოვიდრეგულაციის გავრცელება აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების ტოლფასია!**

დამხრჩვალთა ცხედრების ამოსვენება მდინარე ენგურიდან.
2021 წლის 7 აპრილი

დღევანდელ ხელისუფლებაში, სამწუხაროდ, ძალიან ცოტა გვეიმედება საიმისოდ, რომ განგაშის ზარს შემოჰკრას და **სასწრაფოდ გააუქმოს 5-დღიანი კარანტინი,** რომელიც საქართველოს მოსახლეობას შორის მხოლოდ აფხაზეთის მკვიდრებს ეხებათ!

და ამ ცოტათა შორის უპირველესი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი **ირაკლი ღარიბაშვილია,** რომელსაც, დარწმუნებული ვართ, კარგად ესმის, რომ არ არსებობს ვირუსი, რომელიც უგუნურებაზე საშიშია და არ არსებობს პანდემია, რომელიც სამშობლოს დაკარგვაზე დამღუპველია!

ასე რომ, **ბატონო პრემიერო, დაუყოვნებლივ გააუქმეთ 5-დღიანი კარანტინი აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისათვის და ამით საბოლოოდ დაუსვით წერტილი ტიკარაძის უწყების მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის სამარცხვინო აღიარებას!**

გააკეთეთ ეს, ვიდრე ბობოქარ ენგურს მთელი მთავრობა ისე მოუტაცებია და დაუნთქავს, როგორც გასულ კვირას — **ჯონი გვალიას, მაყვალა გამისონიას, თამუნა ცატავასა და თამაზ ბასლანძის** სიცოცხლე!

ქენით რამე, ვიდრე ენგურის ტალღებს თარაშ ემხვარივით მოუტაცებიათ და ჩაუყლაპავთ საქართველო!

ჯაბა ხუბუა

დარწმუნებული ვართ, ირაკლი ღარიბაშვილს კარგად ესმის, რომ არ არსებობს ვირუსი, რომელიც უგუნურებაზე საშიშია და არ არსებობს პანდემია, რომელიც სამშობლოს დაკარგვაზე დამღუპველია!

ბატონო პრემიერო,

დაუყოვნებლივ გააუქმეთ 5-დღიანი კარანტინი აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისათვის და ამით საბოლოოდ დაუსვით წერტილი ტიკარაძის უწყების მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის სამარცხვინო აღიარებას!

არნო ხიდირბეგიშვილი

მგელი

გასულ კვირას სოციალურ ქსელებს მოედო პროვოკაციულ-ანიმაციური ფილმი, რომელიც წარმოადგენს საქართველო-თურქეთის ომის მოდელირებას ამაზრზენი ფინალით — მარცხდება საქართველო და ვკარგავთ აჭარას! სამწუხაროდ, ეს ფაქტი ჩვენთან საგანგებო ყურადღების ცენტრში არ მოქცეულა. გასაგებია, რომ ერთგვარ ფაბრიკაციასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ არსებობს კი კვამლი უცეცხლოდ?! არადა, როცა ფარული აუდიოჩანაწერები ან პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოფაილები ჩნდება ინტერნეტში, საზოგადოება უმალ გამოიბამს ხოლმე ას ყურსა და ას თვალს! ახლა კი სამარისებური სიჩუმე სუფევს — რუსოფობიით გაჟღენთილი პოლიტბნელიტა და სააკაშვილის ირგვლივ შეკრული ოპოზიციური ბოზმონდიც დუმს! არადა, ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, როგორ გააქტიურდებოდნენ ეს მართლაც ბნელეთის მოციქულები, თურქული ოკუპაციის ნაცვლად, ანიმაციურ ფილმში რუსული აგრესიის მორიგი გამოვლენა რომ ყოფილიყო ასახული! როგორც ჩანს, სააკაშვილისეული „მოდელირებული ქრონიკის“ დამდგმელთა გაგებით, აგრესია მხოლოდ რუსული შეიძლება იყოს და არავითარ შემთხვევაში — თურქული! ფეიკ-ნიუსთა გამავრცელებლებმა იმდენი იძახეს — „რუსი მოდის!“, „მგელი მოდის!“-ო, რომ მგელი მართლაც მოვიდა, ოღონდ სამხრეთიდან! ასეა, როცა დედაენისეულ სიბრძნეს ივიწყებენ თუ გვავიწყებენ!

ახლა კი რამდენიმე სცენა თურქული სასწავლო-შემეცნებითი ფილმიდან:

კადრს მიღმა ისმის დიქტორის ხმა: ძვირფასო მეგობრებო! განვიხილოთ ომის სცენარი, რომელიც თურქეთსა და საქართველოს შორის მოხდა. სცენარის მიხედვით, მხარეებს არც მოკავშირეები ჰყავთ და არც ბირთვული იარაღი გააჩნიათ. ომის დაწყების მიზეზი გახდა თურქების მიერ ტყის გაჩეხა მახაკალაში **(ანუ მაჭახელას ხეობაში, რომელსაც 2012 წელს ნაციონალური პარკის სტატუსი მიენიჭა — ა.ხ.)**, თურქეთის ართვინის ოლქის მიმდებარედ **(საქართველოს ისტორიული მიწა-წყალი, ბათუმის ოლქის სამხრეთი, რომელიც 1878 წლიდან შედიოდა რუსეთის იმპერიაში და გადავიდა თურქეთის გამგებლობაში 1921 წლის მოსკოვისა და ყარსის შეთანხმების კვალდაკვალ. პოტსდამის კონფერენციაზე სტალინმა სცადა, დაებრუნებინა საქართველოსა და სომხეთისთვის თურქეთისათვის გადაცემული ტერიტორიები, მაგრამ საქართველოს დღევანდელმა სტრატეგიულმა ხელმძღვანელებმა — აშშ-მა და დიდმა ბრიტანეთმა აღნიშნული საკითხი დაბლოკეს — ა.ხ.)**.

დავუბრუნდეთ ფილმს: დიქტორის განცხადებით, მაჭახელაში ტყის გაჩეხის გამო ქართული მხარე ოფიციალურ ანკარას საპროტესტო ნოტას უგზავნის, რის გამოც თურქები ბოდიშსაც კი იხდიან და გამოთქვამენ მზაობას, გაიღონ ფულადი კომპენსაცია, რათა კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაიჭრას, მაგრამ ქართული მხარე უარზეა. დიპლომატიური მიწერ-მოწერაც უშედეგოა და ვითარება სერიოზულად იძაბება.

შემდგომ მოტანილია მონაცემები თურქეთისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესახებ: თურქეთი — 750 ათასი ჯარისკაცი, **საქართველო** — 45 ათასი ჯარისკაცი; **თურქეთი** — 2500 ტანკი, **საქართველო** — 150 ტანკი; **თურქეთი** — 600 შვეულმფრენი, **საქართველო** — 50 შვეულმფრენი; **თურქეთი** — 500 თვითმფრინავი, **საქართველო** — 30 თვითმფრინავი; **თურქეთი** — 150 ხომალდი, **საქართველო** — 10 ხომალდი. **ხმა კადრს მიღმა:** „თურქეთის შეიარაღებისა და ცოცხალი ძალის უპირატესობის მიუხედავად, 3 ქართული ხომალდი მაინც შევიდა თურქეთის ტერიტორიულ წყლებში და დაბომბა ტრაპიზონის სახმელეთო ზოლი, რის შემდეგაც თურქეთმა კვლავ შესთავაზა საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაჭრა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაემუქრა თურქეთის არმიის შეტევით, რაც საქართველოსთვის სავალალოდ დასრულდებოდა. საქართველომ ამ შეთავაზებაზეც უარი განაცხადა, უფრო მეტიც, დააკავა ბათუმში თურქეთის მოქალაქენი, რის შემდეგაც ანკარამ წამოუყენა ულტიმატუმი — ან ისინი 12 საათამდე გათავისუფლდებიან, ან ყველა მძიმე შედეგისათვის პასუხისმგებლობა ქართულ მხარეს დაეკისრება! მაგრამ საქართველომ უგულებელყო თურქეთის ულტიმატუმი, მოახდინა ართვინის ოკუპაცია, გაუსწორდა იქაურ მშვიდობიან მოსახლეობას და მიუერთა ართვინი საქართველოს“.

„საქართველოს არმიის შეტევა გაგრძელდა. მან ჩააღწია ერზრუმამდე და დაიპყრო იგი. ანკარამ გაგზავნა შეიარაღებული ძალები და ორი ავიაგამანადგურებელი F-16. მათ სარაკეტო დარტყმა მიაყენეს ქართულ არმიას, რის შემდეგაც მან უკან დახევა დაიწყო. ამ მომენტში რუსეთმა საქართველოს მიაწოდა 2 საზენიტო-სარაკეტო კომპლექსი C-300, რომლებმაც ართვინში თურქეთის ორივე F-16 გაანადგურეს. ანკარა განრისხდა და აქტიურად დაიწყო თავისი ტერიტორიების დაბრუნება, რისთვისაც ერზრუმში ქვეითი ჯარი გაგზავნა. ამავე დროს ქართველების სადესანტო ხომალდმა გადმოსხა ტრაპიზონთან თავისი საზღვაო ქვეითები, რომლებიც თურქებმა გაანადგურეს და გაათავისუფლეს ერზრუმი.

საპასუხოდ თბილისმა გაგზავნა 5 თვითმფრინავი Су-25, რომლებმაც დაიწყეს ერზრუმის დაბომბვა და გაანადგურეს თურქული დაჯგუფება. Су-25-ები ღრმად შეიჭრნენ თურქეთის ტერიტორიაზე და ჩამოგდებულ იქნენ C-400 საზენიტო-სარაკეტო კომპლექსით **(რომლებიც გასულ წელს თურქეთმა რუსეთისაგან შეიძინა — ა.ხ.)**. ხუთი Су-25-დან გადარჩა მხოლოდ ერთი თვითმფრინავი, რომელიც საქართველოში დაბრუნდა. ამის შემდეგ რუსეთის მიერ საქართველოსთვის გადაცემული C-300-მა ართვინის თავზე ჩამოაგდო თურქეთის უპილოტო საფრენი აპარატი, მაგრამ უმოკლეს დროში თურქული ავიამზიდი მიუახლოვდა ართვინის სანაპირო ზოლს და მისი ბორტიდან აფრენილმა ორმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა გაანადგურა ქართველების კუთვნილი C-300. იგრძნო რა საფრთხე, ქართულმა შეიარაღებულმა ძალებმა განახორციელეს სარაკეტო შეტევა თურქულ ავიამზიდზე, თუმცა, რაკეტებმა მიზანს ვერ მიაღწიეს, რადგან განადგურებულ იქნენ თურქეთის რაკეტსაწინააღმდეგო კომპლექსების მიერ.

ამის შემდეგ თურქეთს ბრძოლაში შეჰყავს დამატებითი ძალები — 50 ტანკი და 25 ქვემეხი, რომლებიც უპილოტო საფრენ აპარატებთან ერთად იწყებენ ართვინის შტურმს. ამასთანავე, თურქები იყენებენ ანტირადარულ სისტემებს და ქართველების შეიარაღებაში დარჩენილ მეორე C-300-ს უკვე აღარ ძალუძს, აღმოაჩინოს თურქული რაკეტები და უპილოტო თვითმფრინავები, რომლებიც მალევე ანადგურებენ მას. ამჯერად ქართულ შეიარაღებულ ძალებს საბრძოლო არენაზე გამოჰყავთ სამი შვეულმფრენი, რომლებსაც თურქული C-400 ანადგურებს, ხოლო მისი ქვეითი ჯარი ართვინში შედის და ქართული არმიისაგან მის გათავისუფლებას იწყებს. ქართველების 17 ტანკი, რომლებიც არდაღანის პროვინციის მხრიდან ერთვება ბრძოლაში, აგრეთვე განადგურებული იქნენ თურქული ავიაციის მიერ“.

კადრს მიღმა ხმა გვამცნობს, რომ ამის შემდეგ სამხედრო მოქმედებები უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე გრძელდება: „თურქული გემები გამოდიან ტრაპიზონიდან. მათ გემბანზე 74 ტანკი და 11 ათასი ჯარისკაცია, რომლებიც იკავებენ **ბათუმს,** მიუხედავად იმისა, რომ ქართული არმია კვლავ უშედეგოდ ცდილობს ართვინის დაცვას. ბათუმის კვალდაკვალ თურქული არმია შედის **ფოთში** და ახდენს **აფხაზეთის მთელი ტერიტორიის ოკუპაციას.** იმის შიშით, რომ თურქები **თბილისსაც** აიღებენ, ქართული მხარე იწყებს თბილისის მიმდებარე ტერიტორიების დანაღმვას, თუმცა, თურქეთის დივიზია „K“ არდაღანიდან, რომელმაც აიღო **იმერეთი,** უკვე თბილისის კართანაა. თურქული სატანკო ქვედანაყოფები აჭარის გავლით საქართველოს დედაქალაქის გარშემო ჯგუფდებიან, თუმცა, დანაღმულ თბილისში შეღწევა რთულია. და მიუხედავად ამისა, უახლესი თურქული ტექნოლოგიის გამნაღმველი მოწყობილობების დახმარებით, თბილისის მისადგომები განაღმულია. პარალელურად თურქული F-16-ები ბომბავენ თბილისის შემოგარენს.

საბოლოოდ საქართველო აღიარებს ომში დამარცხებას და ითხოვს ზავს. თურქეთი თანხმდება, ოღონდ შემდეგი პირობით: საქართველომ უნდა გადაუხადოს თურქულ მხარეს 1 მილიარდი დოლარი და გაათავისუფლოს თურქული ექსპორტი საბაჟო გადასახადებისაგან. ვინაიდან საქართველოს თანხები არ გააჩნია, თურქეთი სანაცვლოდ ისაკუთრებს ბათუმს და თურქული პროდუქციაც ყოველგვარი გადასახადების გარეშე შემოედინება საქართველოში“.

ფილმის დასასრული.

●

... ასეთია სასწავლო-შემეცნებითი ანიმაციური ფილმის ფინალი, მაგრამ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აინუნშიც არ აგდებს ქართულ-თურქული ურთიერთობებისათვის ეგზომ საზიანო პროვო-

სოხუმისა და ცხინვალის დაბრუნებასთან ერთად ქართველებმა იმაზეც უნდა ვიფიქროთ, რომ

ბათუმი არ დავკარგოთ!

2021 - დიდგორში საქართველოს ისტორიულ მტრებზე თურქ-სელჩუკებზე გამარჯვების მე-900 წელი!

მოვიდა!

კაციას, არც ნოტას აგზავნის და არც თურქეთის ელჩს იბარებს! **მაგრამ იქნებ არც მთლად პროვოკაციასთან გვაქვს საქმე?! აკი, პუტინის თქმით, ერდოღანი პირში მთქმელი კაცია, რომელიც არასოდეს მალავს საკუთარ სურვილებს!** წელიწადნახევრის წინათ სწორედ ერდოღანმა განაცხადა: *„ჩვენი ფიზიკური საზღვრები განსხვავდებიან ჩვენს გულებში გავლებული საზღვრებისაგან. განა შეიძლება რიზე ბათუმისაგან განასხვავო? ისტორიკოსთა უმეტესობა თვლის, რომ თურქეთის საზღვრებში უნდა შედიოდეს კვიპროსი, ალეპო, მოსული, სალონიკი, ბათუმი. მხოლოდ დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემთხვევაში დავკარგავთ ჩვენ აღნიშნული ტერიტორიებისადმი ინტერესს!“*

ბოლო წინადადებაში ერდოღანმა მიანიშნა დამოუკიდებლობადაკარგულ საქართველოზე, რომელსაც გაუნელდა ინტერესი თავისი ტერიტორიებისადმი — ართვინის, არდაღანისა და ერზრუმის ნაწილის მიმართ, რომლებიც ტაო-კლარჯეთის შემადგენლობაში შედიოდა! ხოლო აჭარის დაკარგვით საქართველო სამუდამოდ დაივიწყებს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს, მითუმეტეს, თუ რუსეთის მიმართ ფაშინიანივით მოიქცევა! ამიტომაც დღეს ქართველებმა სოხუმისა და ცხინვალის დაბრუნებასთან ერთად იმაზეც უნდა იფიქრონ, რომ ბათუმი არ დაკარგონ!

ქართველებს არ შემოუკრავთ განგაშის ზარებისათვის, როდესაც თურქეთის სასკოლო სახელმძღვანელოში გამოჩნდა რუკა, რომელზეც ბათუმი თურქეთის შემადგენლობაშია შეტანილი და **„ბათუმ-კალედ“** იწოდება! იქნებ ქართველებს დაავიწყდათ თურქეთში მცხოვრები 500 ათასი მუსულმანი აფხაზი, რომლებსაც საკუთარი გულისა თუ ერდოღანის კარნახით, შეიძლება ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნების სურვილი გაუჩნდეთ?! **ქართველებმა ანეკდოტად გაიხადეს თურქეთის გენშტაბის გეგმები და ოდნავადაც არ აშფოთებთ, რომ ბათუმის აეროპორტი, თურქული ტურისტული გზამკვლევების მიხედვით, მათ შიდა აეროპორტად მიიჩნევა!** ქართველებს არ აფიქრებთ აჭარაში გახსნილი **300-მდე ახალი მეჩეთი,** რომელთა რაოდენობა ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს მხოლოდ სამს აღწევდა! **ქართველები ყურადღებას ამახვილებენ არაკონტროლირებადი აფხაზეთის ტერიტორიაზე სომხური მოსახლეობის სიჭარბეზე, მაგრამ თვალთახედვის მიღმა რჩებათ, რომ აჭარის მოსახლეობის მესამედი მუსულმანია და 30 პროცენტზე მეტი — ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი!**

„მეჩეთები ჩვენი ყაზარმებია, მინარეთები კი — ჩვენი ხიშტები!“ — ბრძანა **ერდოღანმა** ჩვეული პირდაპირობით, რის გამოც სცემს მას პატივს პუტინი. **როგორც ჩანს, ქართველებს არ სჭრით ყურს,** რომ ბათუმში ქართულ ლაპარაკს თურქული ბაასი ახშობს. **ვგონებ, არც ის გვაღელვებს,** რომ ავტონომიური რესპუბლიკა ცხოვრობს თურქეთიდან ყოველწლიურად შემოდინებული 500 მილიონი დოლარით. აკი, თურქეთმა **ასლან აბაშიძის** შემდეგ აჭარაში ლამის 3 მილიარდი დოლარი „ჩატუმბა“! აი, რატომ სცემდა ბუკსა და ნაღარას სააკაშვილი ე.წ. „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ — **ასლანი გაიქცა, აჭარა თავისუფალია! კი მაგრამ, რისგან ან ვისგან არის თავისუფალი?!** — დაფიქრდებიან კი ამაზე ის ქართველი ფეისბუქ-მომხმარებლები, რომლებსაც უაღრესად საშიში პროპაგანდისტული ფილმი თურქეთ-საქართველოს მოდელირებულ ომზე უწყინარ მულტფილმად მიაჩნიათ?!

თუ ინტერნეტში გავრცელებული პროვოკაციული ანიმაციით ომი მაჭახელაში თურქების მიერ ტყის გაჩეხის საბაბით დაიწყო, სავსებით შესაძლებელია, იგი მართლაც გაჩაღდეს **ქართველების მხრიდან ნამახვანჰესის მშენებლობის ბლოკირების გამო,** რომლის უკანაც თურქული კომპანია „ENKA“ დგას. **თურქეთის ელჩმა საქართველოში ფატმა ჯერენ იაზგანმა იქედნურად წაგვკბინა „ანტითურქული, თურქოფობიური თუ ისლამოფობიური პროპაგანდის“ გამო, რაკიღა „სამშენებლო ობიექტზე ჯვარი იქნა აღმართული“.** მაგრამ **იაზგანს** შეუძლია **იატაგანიც** იშიშვლოს, თუკი საქართველოში დაივიწყებენ **მოსკოვისა და ყარსის ხელშეკრულებებს,** რომლებსაც მიმდინარე წელს საუკუნე უსრულდებათ!

ვინ გამორიცხავს, რომ ზუსტად 100 წლის შემდეგ პუტინი და ერდოღანი მოახდენენ მოსკოვისა და ყარსის ხელშეკრულებების დენონსირებას?

ფაქტია: 2021 წელს, სწორედ მოსკოვისა და ყარსის ხელშეკრულებებიდან საუკუნის თავზე, ერდოღანი აყალიბებს შავი ზღვის რეგიონალური უსაფრთხოების ახალ კონცეფციას, რომლის სათავეშიც თურქეთია თავისი ახალი სტამბოლის სრუტით **და არა საქართველო!** თურქეთი **და არა უკრაინა ან ნატო!** თურქეთის პრეზიდენტს შეუძლია, მკაცრ რევიზიას დაუქვემდებაროს შავი ზღვისა და მისი სრუტეების საერთაშორისო სტატუსი თურქეთის ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. ამის დასტურია თუნდაც ერდოღანის მკაცრი პასუხი **მონტრეს კონვენციის** დამცველი 103 გადამდგარი ადმირალის წერილზე, რომელთაგანაც 10 დაპატიმრებულია! **ამიტომ თურქეთი აუცილებლად გადასინჯავს მოსკოვისა და ყარსის ხელშეკრულებებს, რომლებიც რახანია, ფიქციად იქცა!** ცხადია, **რუსეთიც არ ისურვებს, იყოს ნატომიდრეკილი საქართველოს შემადგენლობაში მყოფი აჭარის უსაფრთხოების გარანტი, რომელიც აპირებს, რუსეთს სამხრეთიდან ევროატლანტიკური ქვეყანა მიუმეზობლოს!**

და კიდევ: **ნუთუ ვინმეს ეპარება ეჭვი, რომ თურქეთი აზერბაიჯანისათვის მოკავშირეზე მეტია?** ამიტომაც ყველა მცდელობა, გაჩაღდეს კონფლიქტი საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, ერთი მანკიერი პროექტის ნაწილია — **მოწყვიტოს აჭარა დედასაქართველოს!** კიდევ ერთხელ მახვილი თვალით გადავხედოთ არცთუ შორეულ წარსულში დავითგარეჯის კომპლექსთან დაკავშირებულ მოვლენებს; მარნეულში ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის აღდგენასთან დაკავშირებულ ისტერიას; აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და „უფლებადამცველის“ მუხთარლის „გატაცების“ ანატომიას, რომელიც დღეს რატომღაც თბილისში დაბრუნდა... არც ქვემო ქართლში არჩევნების პერიოდში მომხდარი დესტრუქციული ქმედებები დავივიწყოთ და არც ფეიკ-ინფორმაციები იმის თაობაზე, რომ სამხედრო ტექნიკა სომხეთს საქართველოს ტერიტორიის გავლით მიეწოდებოდა!

არსებობს უამრავი შიდა და გარეშე ძალა, რომელსაც სურს, დაძაბოს საქართველოს ურთიერთობა მუსულმან მეზობლებთან, მათ შორის, აზერბაიჯანსა და თურქეთთან, რათა ქრისტიანობა და ისლამი უშუალოდ საქართველოს ტერიტორიაზე დააპირისპირონ ერთმანეთს. შემთხვევით როდი გააქტიურდა საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდის ზოგიერთი ეპისკოპოსი და საეკლესიო განხეთქილებისა და სქიზმის ინიციატორიც კი გახდა... არც სოროსის ადგილობრივ წლოკვთა იგნორირება გვმართებს.

თავის დროზე, ზურაბ ჟვანიას ინიციატივით, შეიქმნა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებშიც სხვადასხვა ეროვნების ახალგაზრდები იქნენ შეყვანილი. მოგვიანებით **სწორედ ეს გველის წიწილები გახდნენ სააკაშვილის მთავარი დასაყრდენი,** რომელმაც ნაციონალურ უმცირესობათა გრანტიწოვია დამცველები საკუთარ დიასპორათა ხელმძღვანელებად აკურთხა და **საქართველოს მთავარ სომხებად თუ მთავარ აზერბაიჯანელებად** აღაზევა! **ეს სააკაშვილის მიერ მაღალი რანგის სტუმრებისათვის საჩვენებლად გამწესებული ხალხი იყო, რათა მათ მაღალი წარმოდგენა შექმნოდათ მისი პრეზიდენტობის პირობებში საქართველოში არსებულ დემოკრატიის ხარისხზე.** თუმცა, „ოცნების“ ხელისუფლებამ უმალ გაშიფრა, რომ „ნაციონალურ უმცირესობათა ინტერესების დამცველებს“ არანაირი ავტორიტეტი არ გააჩნიათ საკუთარ დიასპორებშიც კი და დღემდე ისევ და ისევ სააკაშვილის საქართველოში დასაბრუნებლად ირჯებიან.

მოვლენათა ქრონოლოგია ამტკიცებს, რომ წინასწარგამიზნულად დაძაბული ურთიერთობები როგორც ქართველებსა და თურქებს, ასევე ქართველებსა და აზერბაიჯანელებს შორის სააკაშვილის კიევური ცენტრიდან იმართება და ხორციელდება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და ოპოზიციის ერთობლივი ძალისხმევით.

სააკაშვილმა ვერ შეძლო, სამხიდიანი „Урал“-ით შეელეწა მართლმადიდებელი ეკლესიის კარი და ამჟამად **კარის მღვდლის პეტრე ცაავას ხელით** ცდილობს, დაარღვიოს უკანასკნელი მართლმადიდებლური ხიდი ჩრდილო მეზობელთან, რათა საქართველო კავკასიის რეგიონში არსებულ გამოწვევებთან მარტო დარჩეს. სააკაშვილმა თურქოლოგ დედასთან **გიული ალასანიასთან ერთად,** რომელიც **ფეთჰულაჰ გიულენის ფავორიტიც გახლდათ,** ჯერ მიზანმიმართულად დაარღვია აჭარაში დემოგრაფიული ბალანსი მუსულმანთა სასარგებლოდ, შემდეგ კი სათამაშო ბიზნესისა და გარყვნილების ბუნაგთა ტირაჟირებით უამრავი ახალგაზრდა გადაჩეხა უფსკრულში! **ამის კვალდაკვალ იმავე სააკაშვილის ხელდასხმით აზერბაიჯანის ხელში აღმოჩნდა დავითგარეჯის ვრცელი საზღვრისპირა მონაკვეთი, რათა ორ ერს შორის სიძულვილს ებარტყა!**

აზერბაიჯანელთა ჯანყი „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ და ამის საფუძველზე მათ დასახმარებლად თურქული არმიის შემოყვანა, არის სააკაშვილისათვის ის საოცნებო ანტურაჟი, რომლის ფონზეც **საქართველოს მოღალატე პრეზიდენტყოფილი** ღვთისმშობლის წილხვედრ მიწაზე დაბრუნებას აპირებს! ასეთია იმ ფილმის სცენარიც, რომელზედაც ზემოთ გვქონდა საუბარი. ამიტომაც უტევენ ყოველდღიურად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, რომელსაც IRI-ის უკანასკნელი გამოკითხვებით, მოსახლეობის 90 პროცენტი უჭერს მხარს!

ისტორია მეორდება მცირეოდენი ცთომილებით — **რუსეთს 100 წლის წინათაც ჰქონდა 8,4 ტონა ოქრო, რომელსაც თურქეთს გადაუხდიდა ბათუმის დაბრუნების სანაცვლოდ, რუსეთთან დაპირისპირებულ საქართველოს კი, როგორც პროვოკაციულ ფილმშია ნათქვამი, არ გააჩნია მილიარდი დოლარი, რათა ბათუმი თავის იურისდიქციაში შეინარჩუნოს, თუ, რა თქმა უნდა, დაირღვევა მოსკოვ-ყარსის ხელშეკრულებები ან მთლად უარესი — თუკი თურქეთთან ომი ატყდება!**

ბოლოთქმა

2021 წელს არამხოლოდ **მოსკოვისა და ყარსის ხელშეკრულებების** დადებიდან გადის 100 წელი, არამედ 12 აგვისტოს დიდგორში **თურქ-სელჩუკებზე ძლევამოსილი გამარჯვებიდან** მთელი 9 საუკუნეც სრულდება! **ეს ისე, მავანის პოლიტიკური სიბეცის, გნებავთ, გულმავიწყობის დასაძლევად!**

2021 - დიდგორში საქართველოს ისტორიულ მტრებზე თურქ-სელჩუკებზე გამარჯვების მე-900 წელი!

მოსამართლე

თქვენ გგონიათ, საქართველოდან საზღვარგარეთ მხოლოდ უმუშევარი, გაჭირვებული და ლუკმაპურის მაძიებელი ადამიანები გარბიან? ან იქნებ ფიქრობთ, რომ ემიგრაციას მარტო ისინი ესწრაფვიან, ვინც კერძო სექტორში დამამცირებლად დაბალ ანაზღაურებაზე მუშაობს? სრულებითაც არა, პატივცემულო მკითხველო, სრულებითაც არა!

აგერ, სულ რამდენიმე დღის წინათ **თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოქმედმა მოსამართლემ,** თანაც, უბრალო კი არა, თანამდებობაზე სულ მთლად უვადოდ მომჯდარმა **მაია სვიანაძემ** ფეხი დაჰკრა და პირდაპირ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამოყო თავი, საიდანაც საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს განცხადება გამოუგზავნა — **გთხოვთ, დაკავებული თანამდებობიდან გამათავისუფლოთო!**

გასაკვირი ამბავი თუ გინდა, სწორედ ეს არის!

საქართველოში ყოფილა შემთხვევები, როცა სასამართლოდან ბრალდებულები თუ მსჯავრდებულები გაპარულან, მაგრამ სასამართლოდან მოსამართლე რომ გაპარულიყოს, აქამდე არავის გაუგია!

აბა, ნახეთ: საქართველოში მოსამართლის მინიმალური ხელფასი დანამატისა და პრემიის გარეშე 4 000 ლარია, ხოლო დანამატითა და პრემიით ერთი ამდენი კიდევ გამოსდის; აღარაფერს ვამბობთ სხვა სახის სოციალურ უზრუნველყოფაზე, ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაზღვევის სუპერპაკეტით დაწყებული და დამთავრებული ყოველდღიური საჭიროებებით, როგორიც არის ავტომანქანის მომსახურება, უფასო საწვავი, უფასო სასაუბრო დრო ტელეფონზე, ბინის ქირის გადახდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და სხვა ამისთანა სიკეთეები. გარდა ამისა, მოსამართლე შრომის უნარს ნაწილობრივ თუ დაკარგავს, დახმარების სახით ერთი წლის ხელფასი ეძლევა, შრომის უნარის სრულად მოშლის შემთხვევაში კი 5 წლის ანაზღაურებას აძლევენ.

ეს რაც შეეხება მოსამართლის სიცოცხლისდროინდელ უზრუნველყოფას, **სიკვდილის შემდეგ კი მის ოჯახს მუდმივი სახელმწიფო სტიპენდია ენიშნება და ერთჯერადი ფულადი კომპენსაციაც ეძლევა, მოსამართლის 10 წლის ხელფასის ოდენობით.**

ერთი სიტყვით, საქართველოში მოსამართლეები **ყველაზე მაღალანაზღაურებად და სოციალურად უზრუნველყოფილ კასტას** წარმოადგენენ და თუ ვინმეს საამქვეყნო სიდუხჭირისაგან გასაქცევად არა აქვს საქმე, სწორედ ისინი არიან, თუმცა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე **მაია სვიანაძემ** ბევრისთვის საოცნებო სამსახური მაინც მიატოვა და ნიუ-იორკში გაშპა.

ეს ფაქტი განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება და, ცოტა არ იყოს, საეჭვოდაც მოჩანს იმ ფონზე, როცა მაია სვიანაძე 2017 წლიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოში უვადო მოსამართლედ იყო განწესებული, ანუ თანამდებობაზე მუშაობა საპენსიო ასაკამდე შეეძლო, იქამდე კი ქალბატონ სვიანაძეს, რომელიც 1964 წელს არის დაბადებული, 4 წელი კიდევ რჩებოდა.

კიდევ 4 წელი — გარანტირებული სამსახურით, მაღალი ანაზღაურებით, საუკეთესო სოცუზრუნველყოფით და მთელი პრივილეგიებით, მაგრამ მოსამართლე სვიანაძე მაინც წავიდა!

წავიდა თუ გაიქცა?

გაიქცა თუ გაიპარა?

თუ გაიქცა, ვის და რას გაექცა და თუ გაიპარა, რატომ გაიპარა?

თავად ქალბატონი სვიანაძე აცხადებს, რომ ამერიკაში წასვლა და დარჩენა შვილის გამო გადაწყვიტა, რომელიც 16 წელია, შტატებში ცხოვრობს და ნიუ-იორკის პოლიციის დეპარტამენტში მუშაობს, თუმცა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი **ნაზი ჯანეზაშვილი** სვიანაძის მიერ დასახელებულ მიზეზს ეჭვქვეშ აყენებს და ხაზგასმით მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ მოსამართლე ჯერ ამერიკაში წავიდა და თანამდებობიდან წასვლის განცხადება იქიდან გამოგზავნა.

ყოფილა შემთხვევები, როცა სასამართლოდან ბრალდებულები გაპარულან, მაგრამ სასამართლოდან მოსამართლე რომ გაპარულიყოს, აქამდე არავის გაუგია!

ლევან მურუსიძე, მიხეილ ჩინჩალაძე, დიმიტრი გვრიტიშვილი

ვურჩევთ და მოვუწოდებთ ქართული მართლმსაჯულების ბაყბაყდევებს -

ლევან მურუსიძეს, მიხეილ ჩინჩალაძეს, დიმიტრი გვრიტიშვილს, მანუჩარ კაპანაძეს, გიორგი მიქაუტაძეს, სერგო მეთოფიშვილსა და მათნაირებს:

მიბაძეთ მაია სვიანაძეს და თქვენივე ნებით დატოვეთ სასამართლო სისტემა!

ეს კი მართლაც საეჭვო გარემოებაა!

თუ მოსამართლე სვიანაძეს თანამდებობის დატოვება და ამერიკაში შვილთან საცხოვრებლად გადასვლა ჰქონდა გადაწყვეტილი, ბუნებრივი და ლოგიკური იქნებოდა, ჯერ სამსახურიდან გათავისუფლების განცხადება დაეწერა და საქართველოდან მერეღა წასულიყო, მან კი პირიქით გააკეთა: ჯერ ქვეყანა დატოვა და მერე — თანამდებობა.

მოსამართლე სვიანაძის საქციელი დაახლოებით იმას ჰგავს, საბჭოთა სოციალისტური საქართველოდან კაპიტალისტურ დასავლეთში გადახვეწის მსურველები ცეკვისა და მუსიკის ანსამბლებს გასტროლებში მედროლეებად თუ მეგარდეროზეებად რომ მიჰყვებოდნენ და უკან აღარ ბრუნდებოდნენ.

საყურადღებოა ისიც, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ **მაია სვიანაძის** განცხადება 2021 წლის 5 აპრილს დააკმაყოფილა, მეორე დღესვე კი უკვე ყოფილმა მოსამართლემ „ფეისბუქში“ გამოაქვეყნა ცნობა, რომლის მიხედვითაც ამერიკაში ერთ-ერ-

კვირგვინოსნები

კონსტანტინე გამსახურდია
საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას შვილი

მიგვაჩნია, რომ უსერიოზულესი პრობლემაა ის, რაც უკვე წლებია, ხდება 31 მარტსა და 9 აპრილს მთაწმინდის პანთეონში. ავადმყოფი, დუქმორეული, არაჰიგიენური და ირაციონალურად აგრესიული ადამიანები მძვინვარებენ ზვიადისა და მერაბის საფლავებთან, შეშინების მიზნით კამერაც კი უდგათ, შეურაცხყოფას აყენებენ მიმსვლელებს.

2009 წელს სადგისით დაჩხვლიტეს და სცემეს იქ მისული **ბია მაისაშვილი,** ასევე არაერთ შემთხვევაში ჯვრები აქციეს ხელკეტებად, გლეჯენ და ფლეთენ მიტანილ გვირგვინებს, რომლებიც ადამიანებს სიყვარულით მიაქვთ. **საზოგადოებრივი წესრიგი დაცული უნდა იქნეს სამართალდამცავთა მიერ და თუ არა, მაშინ ცალკეულმა პირებმა და ხალხმა საკუთარ თავზე უნდა აიღონ წესრიგის დამყარება.** ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ თავიანთი სიცოცხლე და შემოქმედება ქართველ ხალხს მიუძღვნეს და ისინი არავის კერძო საკუთრება არ უნდა იყვნენ! მათი პრივატიზაციის უფლება არავის არ უნდა ჰქონდეს!

„აიპრესი“

ვახტანგ ხარჩილავა
„საერთო გაზეთის“ მთავარი რედაქტორი

30 წელია, ნატოს და ევროკავშირის კართან ვდგავართ და ვიხვეწებით, რომ შიგნით შეგვიშვან, რადგან გამხეცებული და დაუნდობელი მდევარი მოგვდევს, რომელმაც თავისი ბასრი კბილებით უკვე მოგვაგლიჯა სხეულის 20 პროცენტი.

სანამ თქვენ თვალწინ, თქვენს კართან ბოლომდე არ შეგვჭამს და ბოლომდე არ გადაგვყლაპავს ეს სასტიკი მდევარი, მანამდე შიგნით არ უნდა შეგვიშვათ, ძვირფასო მეგობრებო დასავლეთიდან?

ბოლომდე რომ შეგვჭამს მტერი, მერე საქართველოს ფიტული უნდა ასვენოთ თქვენს მუზეუმებში წარწერით: ნეშტი ქვეყნისა, რომელიც თავისუფლებისთვის ბრძოლას და ჩვენთან მეგობრობას შეეწირა.

„საერთო გაზეთი“

ანზორ აბრალავა
ანალიტიკოსი

სააკაშვილი პრორუსი კი არა, რუსეთის პირდაპირი წარმომადგენელია.

ოპოზიციამ 15 მაისის შტაბი კი არა, ახალი მუდმივმოქმედი შულავერის კომიტეტი შექმნა. ესენი წელიწადში 365 დღე ამზადებენ სახელმწიფო გადატრიალებას. ხალხი არ მიჰყვება, თორემ ქვეყანას ბევრჯერ გადააყირავებდნენ და რუსეთს ჩააბარებდნენ. **ჩვენ მოლაპარაკება გვაქვს არა ოპოზიციასთან, არამედ რუსეთთან.**

„ახალი თაობა“

გაიპარა!

აწ უკვე ყოფილი მოსამართლე მაია სვიანაძე

რაც მეტი „მაია სვიანაძე“ გაიპარება ამერიკასა თუ ევროპაში, მით უფრო გაჩნდება შანსი, ქართული სასამართლო ნაცრეჟიმის ლაფში ამოსვრილი მოსამართლეებისაგან დაიწრიტოს!

თი კერძო კომპანიის იურიდიულ მრჩევლად დაიწყო მუშაობა.

ნაკლებად სავარაუდოა და ძნელად დასაჯერებელია, რომ სვიანაძეს ამერიკაში სამუშაო ვიზა ერთ დღეში ან თუნდაც ერთ კვირაში გაეშანსა და სამსახურიც მაშინვე ეშოვა. დიდი ალბათობით, მას ეს საკითხი ჯერ კიდევ მანამდე ჰქონდა მოგვარებული, სანამ საქართველოს დატოვებდა და მოსამართლის თანამდებობიდან წასვლაზე განცხადებას დაწერდა.

რა უნდა იფიქრო — მოსამართლე სვიანაძეს ადამიანურმა მორალმა და პროფესიულმა სინდისმა აღარ მისცა უფლება, **მურუსიძე-ჩინჩალაძის სასამართლოში** ემუშავა?

მოსამართლე სვიანაძე ახლანდელ სასამართლო სისტემაში ნაცრეჟიმიდან გადმოპორტირებულ კლანს აუჯანყდა, მაგრამ მასთან ღიად დაპირისპირება ვერ გაბედა და თავს გაქცევით უშველა?

კი მაგრამ, **თუ მოსამართლე სვიანაძე სააკაშვილ-ადეიშვილის რეჟიმის მიერ ნაცმოძრაობის პარტიულ ნოტარიუსად გადაკეთებულ სასამართლო სისტემაში თავს კომფორტულად გრძნობდა და თანამდებობის დატოვების სურვილი არ გასჩენია, ახლა ისეთი რა მოხდა, მარტო სამსახურიდან კი არა, ქვეყნიდანაც რომ წავიდა?**

მაია სვიანაძე **საჩხერის რაიონული სასამართლოდან** თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2010 წლის 9 აგვისტოს გადაიყვანეს, **სააკაშვილ-ადეიშვილის რეჟიმი** კი რეგიონებიდან დედაქალაქში მხოლოდ იმ მოსამართლეებს აწინაურებდა, რომლებსაც ბოლომდე ენდობოდა და რომელთა მორჩილებაშიც ეჭვი არ ეპარებოდა.

მოსამართლე სვიანაძე ნაცრეჟიმის მორჩილი და ერთგული რომ არ ყოფილიყო, მისთვის კანონსა და სამართალზე მაღლა ნაცპარტიის პოლიტიკური ინტერესები და **ადეიშვილის პროკურატურის** დირექტივები რომ არ მდგარიყო, საჩხერის სასამართლოდან თბილისში კი არ გადაიყვანდნენ, სასამართლო სისტემიდან საერთოდ მოკვეთდნენ და პროფესიულ საქმიანობას აუკრძალავდნენ, როგორც იმ 9-წლიან წკვარამში არაერთ პატიოსან და ღირსეულ მოსამართლეს გაუკეთეს.

საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების ყველაზე დიდი შეცდომა და ერთ-ერთი მთავარი დანაშაული სწორედ ის არის, რომ სასამართლო სისტემა ნაცრეჟიმის მორჩილი მოსამართლეებისაგან კი არ გაწმინდა, არამედ ისინი უვადო მოსამართლეებად და სისტემის მამამთავრებად აქცია, რის გამოც ქართული მართლმსაჯულება ვერც ქართველი და ვერც საერთაშორისო საზოგადოების ნდობით ვერ სარგებლობს.

მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ სასამართლოზე პროკურატურის დიქტატი იმდენად მძლავრი აღარ არის, როგორც ადეიშვილის ზეობისას იყო და გამამართლებელი განაჩენების პროცენტული რაოდენობაც იმდროინდელზე ბევრად მაღალია,

კოლექტიური მურუსიძე, მის დაქვემდებარებაში მყოფი კოლექტიური სვიანაძით, ქართული მართლმსაჯულების სამარცხვინო დამღაა, რომელიც მთლიანად ქვეყანას ამახინჯებს და განვითარების პერსპექტივას უსპობს.

ამდენად, **რაც მეტი „მაია სვიანაძე“** დაწერს თანამდებობიდან წასვლის განცხადებას და გაეცლება ქართულ სასამართლოს, საქართველოსა და ქართველი ხალხისათვის უკეთესია; **რაც მეტი „მაია სვიანაძე“** გაიქცევა და გაიპარება ამერიკასა თუ ევროპაში, მით უფრო გაჩნდება შანსი, ქართული სასამართლო ნაცრეჟიმის ლაფში ამოსვრილი მოსამართლეებისაგან დაიწრიტოს და წესიერი მოსამართლეებით შეივსოს; **რაც მეტი „მაია სვიანაძე“** მოინდომებს, მოსამართლის მანტია შვილებსა და შვილიშვილებზე მზრუნველი დიასახლისის წინსაფარში გაცვალოს, მით უფრო გაიზრდება შესაძლებლობა, საქართველოში სამართლიანობამ და კანონის უზენაესობამ იზეიმოს!

რაკი **კოლექტიური მურუსიძის** ჭაობიდან ქართული მართლმსაჯულების ამოთრევას „ქართულმა ოცნებამ“ თავი არ მოაბა, ერთადერთი გზა სწორედ ის არის, რომ **კოლექტიურმა მურუსიძემ,** მის დაქვემდებარებაში მყოფი **კოლექტიური სვიანაძითურთ,** თვითონვე დაიწყოს გადინება სასამართლო სისტემიდან.

ამდენად, ვურჩევთ და მოვუწოდებთ ქართული მართლმსაჯულების ბაყბაყდევებს — ლევან მურუსიძეს, მიხეილ ჩინჩალაძეს, დიმიტრი გვრიტიშვილს, მანუჩარ კაპანაძეს, გიორგი მიქაუტაძეს, სერგო მეთოფიშვილსა და მათნაირებს: მიბაძეთ მაია სვიანაძეს და თქვენივე ნებით დატოვეთ სასამართლო სისტემა!

ოღონდ ქართულ სასამართლოს თავი დაანებეთ და გზებიც დაგვილოცნია — **გნებავთ, ამერიკაში წადით იურიდიულ მრჩევლებად და, გნებავთ, სპეციალური პროგრამით გერმანიაში გაიხიკეთ კიტრისა თუ კომბოსტოს მკრეფავებად!**

ქართული სასამართლო სისტემიდან **კოლექტიური სვიანაძის გაპარვა** საქართველოს **სვიანსა** და ბედნიერს თუ გახდის, თორემ დაშავებით ნაღდად არაფერს დაუშავებს!

მანუჩარ კაპანაძე, გიორგი მიქაუტაძე, სერგო მეთოფიშვილი

ქართული სასამართლო სისტემიდან კოლექტიური სვიანაძის გაპარვა საქართველოს სვიანსა და ბედნიერს თუ გახდის, თორემ დაშავებით ნაღდად არაფერს დაუშავებს!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ვალერიან ხაბურძანია
უშიშროების ყოფილი მინისტრი

აღარ არსებობს ქართული ლობი რუსეთში, რუსული ბიზნესიდან ამოვარდნენ ქართველები, მომსახურების სფეროშია მხოლოდ რაღაც ჯგუფი შერჩენილი... ხაჭაპურის დაცხობას და ხინკლის მოხვევას რომ უზბეკები დაიწყებენ — ესე იგი, ბევრი რამ დასრულდა.

რუსულ ვაქცინას არ გავიკეთებ და მაცივარი გამოაღეთ, ხალხო, კანფეტები, რძის პროდუქტები, შაქარი, ხორბალი... 95 პროცენტი რუსულია, ელექტროენერგიის 70 პროცენტი რუსული კომპანიისაა.

ვანო მერაბიშვილი გამოდიოდა და ამბობდა, ფული არ ყარს, მერე რა, რომ რუსული ფულია, დიახაც, მოვიდნენ და დახარჯონო! აბა, გამოვიდეს ახლანდელი პრემიერი და თქვას იგივე!

„ალია“

მარკეტა გრეგოროვა
ევროპარლამენტარი

არ ვფიქრობ, რომ საპარლამენტო არჩევნები ხელახლა უნდა ჩატარდეს, რადგან, თუ ახლა არ არის ნდობა არჩევნების შედეგების მიმართ ოპოზიციის მხრიდან, მაშინ რა გარანტიაა, რომ იგივე არ მოხდება.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ალუდა ღუდუშაური
პარლამენტარი

ვინ უნდა უთხრას ოპოზიციას, რომ შევიდეს პარლამენტში, სააკაშვილმა? ვინმე დარჩა, ვინც ამას არ ამბობს?

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ნინო ბურჯანაძე
„ერთიანი საქართველოს“ ლიდერი

ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ვაჭრობდა, პარლამენტშია შესული, თუ ვინმე ივაჭრებს, ისინი შევლენ სწორედ და ელისაშვილიზაციას განიცდიან — ჩვენ კი არ ვვაჭრობთ, ვიბრძვით.

„ინტერპრესნიუსი“

მარინა კალიურანდი
ევროპარლამენტარი

ევროკავშირი არასდროს გიკარნახებთ, უნდა ჩაატაროთ თუ არა ვადამდელი არჩევნები.

„ახალი თაობა“

ქართველი ხალხის ყრილობა და ნაცმოძრაობის ყროლება!

წინა კვირას საქართველოს დედაქალაქი თითქმის ერთდროულად და პარალელურად ორი პოლიტიკური პროცესის მომსწრე გახდა! 9 აპრილს, საქართველოს თავისუფლების დღეს, ევროპის მოედანზე გაიმართა ქართველი ხალხის ყრილობა, რომელმაც ხელისუფლებასაც, ევროპულ თანამეგობრობასაც და ამერიკელ რევიზორებსაც კიდევ ერთხელ დაუფიქსირა, რომ სააკაშვილის საქართველოში მეორედ მოსვლას ქართველი ერი ცოცხალი თავით არ დაუშვებს! ხოლო 10 აპრილს ჩატარდა ნაცმოძრაობის გამონაყოფის — „ევროპული საქართველოს“ ყრილობა, რომელიც სულ მალე ყროლებაში გადაიზარდა!

საქმე ის გახლავთ, რომ სააკაშვილის პარტიული ხროვის ერთ-ერთმა რაიხსმარშალმა **გიგი უგულავამ** ევრონაცების ყრილობიდან კარი გამოიჯახუნა და განაცხადა — 2020 წლის არჩევნებში პარტიის წარუმატებლობა ხელმძღვანელობის ბრალიც იყო, ამიტომ **გიგა ბოკერიას** ვუთხარი, რომ გვერდზე გაწეულიყო, მაგრამ უარი მივიღე — ახლა ამის დრო არ არისო! პატარძლის კაბის კუდის ამწევის მსგავსად უგულავას უკან მიჰყვა დავით ბაქრაძეც... მოკლედ, „ევროპულ საქართველოში“ ისეთი რაღაც დალპა, რომ პარტიიდან დამპლების ნაწილიც კი გაიქცა. გაქცეულთა შორის არიან — **გიგი უგულავა, დავით ბაქრაძე, ელენე ხოშტარია, ლევან თარხნიშვილი და ზურაბ ჭიაბერაშვილი...** რაც შეეხება სიდამპლეში ეჭვმიტანილთა ნაწილს, **სერგი კაპანაძემ** პოლიტსაბჭო დატოვა, მაგრამ პარტიას ჯერჯერობით არ ტოვებს და სიტუაციას აკვირდება, ხოლო **კაკოიე ბობოხიძე, გიგი წერეთელი და ოთარ კახიძე** პარტიაში დარჩნენ და **გიგა ბოკერიას** თავმჯდომარეობა უკურთხეს. თავის მხრივ, კაკოიე, რომელიც 1991 წლის 2 სექტემბერს კინოს სახლთან ქვას ისროდა, ხოლო მისი ძმა ბალტინის ტანკზე იყო გადამჯდარი, ევრონაცების „გენსეკი“ გახდა, ხოლო **გიგი წერეთელი** — „პოლიტსოვეტის“ თავმჯდომარე.

როგორც ბოროტი ენები ამბობენ, სულ მალე ქსიუშა სობჩაკის დაქალი და რუსული „ფეისბუქის“ ფავორიტად წოდებული **ელენე ხოშტარია** ევრონაცებიდან გამოქცეულებთან ერთად ახალ პოლიტიკურ პარტიას — „ცოცხმოძრაობას“ შექმნის და ნაცმოძრაობასთან ერთად ხელისუფლების გადატრიალებას შეეცდება. **თუმცა, 9 აპრილს ევროპის მოედანზე შეკრებილმა ქართველობამ ყველა პოტენციურ გადამტრიალებელს თავისი ძალა უჩვენა და ხმამაღლა თქვა, რომ საქართველოში მეცოცხეთა ბილწი რეჟიმის რესტავრაცია ვერ მოხდება!**

9 აპრილს ხალხი ქუჩაში გამოვიდა არა „ქართული ოცნების“ ან „უცნობის“ მხარდასაჭერად, არამედ სააკაშვილისა და მისი ბოროტი ხროვის სიძულვილით. სიძულვილით შეკრებილი და გაერთიანებული ქართველობა კი ძალზე საშიში ძალაა, რაც საკუთარ ტყავზე იგემა ბევრმა მომხდურმა, მათ შორის, ყიზილბაშებმა და თურქმანმა მეჯოგე ტომებმა, რომლებიც ირანის შაჰმა ქართველობის გასაქრობად და ამოსაწყვეტად კახეთში ჩამოასახლა. **სწორედ ირანის შაჰის ამ ასიმილატორულ პოლიტიკას და შუამთის ტყეში ნაცზონდერ მეგის ქარდავას, თემურ უბირიასა და კოხტა კოდუას სულიერი ძმების — ბილწი ირანელების მიერ ქართველი ხუცესის გაუპატიურებას მოჰყვა 1659 წლის ბახტრიონის აჯანყება, როცა ქართველობამ ყიზილბაშები და თურქმანები დედაბუდიანად ამოწყვიტეს.** „ქართლის ცხოვრება“ საგანგებოდ მიუთითებს, რომ ასეთი გამძვინვარებული ქართველი კაცი არავის უნახავს, აჯანყებულებმა ირანელთა ჩვილი ბავშვებიც კი არ დაინდეს და საქართველოს გადაშენების მოსურნენი აკვნებში ჩააკლესო!

საკაშვილის სექტაში ნაცმოძრაობის შემდეგ „ცოცხ-მოძრაობის“ პარტიაც იქმნება!

აი, სწორედ ამ სიძულვილით შეიკრიბა ქართველობა 9 აპრილს ევროპის მოედანზე და ვაფრთხილებ როგორც პირადად სააკაშვილს, ისე მის სექტას — ნაცმოძრაობასა და ცოცხმოძრაობას! 1659 წელს ყიზილბაშებმა ერთი ქართველი მღვდელი გააუპატიურეს და მთელი საქართველო აჯანყების ალში გაეხვია! **თქვენ ზონდერმამათმავლებს უამრავი ადამიანი გააუბედურებინეთ, კაცები და ქალები გააბახებინეთ, მთელი ეს სიბინძურე 26 ათას ფაილად შეკარით და ახლა ცასა და ქვეყანას აშანტაჟებთ! იცოდეთ, ქართველი კაცის მოთმინების ფიალა ივსება და ვიდრე თქვენი მოჭრილი თავებით რუსთაველზე ფეხბურთი უთამაშიათ, ხოლო თქვენი გულღვიძლი და ნაწლავები ძაღლებისთვის საჭმელად მიუგდიათ, დაოკდით და საქართველოს ნგრევას შეეშვით!**

კიდევ გიმეორებთ **— 9 აპრილს მე დავინახე გამძვინვარებული ქართველობა, რომელსაც ვერავითარი პოლიციის კორდონი და ევროსაბჭოს რეზოლუციები ვერ შეაჩერებს და თუ ამ ხალხის მოთმინების გამოცდას კვლავ უსინდისოდ და პროვოკაციულად გააგრძელებთ, აუცილებლად მოხდება ის, რის შესახებაც ზემოთ მოგახსენეთ!**

მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ვიამაყებ, რომ 2007 წლის 7 ნოემბერს იმ დიდი წინააღმდეგობის მოძრაობისა და პროტესტის ავანგარდში ვიდექი, რომელიც სულგაყიდული და პატიოსან ხალხში აგენტებად შემოთესლებული ზოგიერთი ე.წ. ოპოზიციონერი ლიდერის წყალობით დამარცხდა. **იმ ჯანღიან დღეს, 7 ნოემბერს, სააკაშვილის დამხობა გადაწყვეტილი იყო, ხალხი ყალყზე გახლდათ შემდგარი, მაგრამ სააკაშვილთან კუდით კუდზე გადასკვნილმა „ლიდერებმა“ პროტესტი ჩაკლეს. რომ არა ღალატი, იმ დღეს სააკაშვილი საქართველოდან თხასავით გაიქცეოდა, ხოლო ნინო ანზოროვნას პარლამენტიდან მამამისის გამომცხვარ „ბუხანკასავით“ დააგორებდნენ!** სამაგიეროდ, 2008 წლის აგვისტოს ომი არ იქნებოდა და 150 ქართულ სოფელს არ დავკარგავდით...

9 აპრილის ყრილობამ სწორედ ეს საფრთხე დამანახა... რაც შეეხება სააკაშვილისა და მისი სექტის ყროლებას — **ნაგავი, რომელიც ყარს, ყველამ ერთად უნდა გავიტანოთ!**

დიტო ჩუბინიძე

სააკაშვილის წინაშე ქართველი ხალხის კაპიტულაციის დოკუმენტისათვის „ირინა სარიშვილის დოქტრინის“ დარქმევა ლოგიკური და მიზანშეწონილი იმ მხრივაც იქნება, რომ სარიშვილი, რომელმაც 1993 წლის 18 ოქტომბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გამართულ პუტჩისტების შეკრებაზე აღშფოთება გამოთქვა — ზვიად გამსახურდია საქართველოდან ცოცხალი რატომ გაუშვითო, სადღეისოდ ნაცმოძრაობის აქტიური მხარდამჭერი და სააკაშვილის მეხოტბეა!

სარიშვილის დოქტრინა, ➔

2021 წლის 8 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ნიკანორ მელიასათვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლა-არშეცვლაზე უნდა ემსჯელა, მაგრამ პროცესი 13 აპრილისათვის გადაიდო და ნაცმოძრაობის ბრალდებულ თავმჯდომარეს მასზე დასწრების უფლება მიენიჭა.

8 აპრილს სასამართლოს ეზოში შეკრებილი ოპოზიციონერები აცხადებდნენ — **თუ მოსამართლე მელიას წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლებს, ეს პოლიტიკური დიალოგის პროცესს დიდად წაადგებაო, მაგრამ ყველაზე გულუბრყვილო ობივატელიც კი ხვდება, რომ ნაცმოძრაობის ფორმალური თავმჯდომარე საპატიმროდან თუნდაც გირაოს გარეშე გამოუშვან, სააკაშვილის დესტრუქციული სექტა კონსტრუქციულ რელსებზე მაინც არ გადაეწყობა და ევროკავშირის მედიაციით ორგანიზებული მოლაპარაკებების მორიგ რაუნდსაც ჩაშლის.**

მეტიც: „ქართულმა ოცნებამ“ ქართველი საზოგადოების გადამწყვეტი უმრავლესობის ნება ფეხქვეშ რომ გათელოს, ნაცოპოზიციის ხუშტურებს დაჰყვეს და მელიას გათავისუფლებასთან ერთად ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებიც დანიშნოს, სააკაშვილის პოლიტიკური ზომბები ევროკავშირის მიერ კრისტიან დანიელსონის მეშვეობით წარმოდგენილ შეთანხმების დოკუმენტს ხელს მაინც არ მოაწერენ და ქუჩიდან პარლამენტში არ გადაინაცვლებენ.

ნებისმიერ არჩევნებში, მიუხედავად იმისა, ხვალ გაიმართება თუ სამი წლის შემდეგ, **ნაციონალური მოძრაობა დამარცხებისათვის არის განწირული, რაც ყველაზე კარგად თვითონ ნაცებმა იციან და სწორედ ამიტომ აკეთებენ ყველაფერს, რომ ჭიქაში ატეხილი პოლიტიკური ქარიშხლის ჩადგომა არ დაუშვან!**

მხოლოდ რევოლუცია! **მხოლოდ სახელმწიფო გადატრიალება! მხოლოდ ხელისუფლების დამხობა!** — ასეთია სანაცეთის გენერალური გეგმა, რომელიც უკრაინაში სააკაშვილმა დაწერა და რომლისგან გადახვევაც ნებისმიერ ნაცს, შესაძლოა, სიცოცხლის ფასადაც კი დაუჯდეს, **როგორც ეს ზურაბ ჟვანიას დაემართა,** როცა სააკაშვილის ოპოზიციაში გადასვლა და ბადრი პატარკაციშვილის ფინანსური დახმარებით დამოუკიდებელი პოლიტიკური თამაშის წამოწყება დაგეგმა.

როგორ გგონიათ, **გიორგი ბარამიძე,** რომლისგანაც ზურაბ ჟვანიამ პოლიტიკოსი ისევე გამოძერწა, როგორც პიგმალიონმა — გალათეა, სააკაშვილის წვეტიანი აზრების ყველაზე თავგადაკლულ გამხმოვანებლად და მისი ანტისახელმწიფოებრივი გეგმების უპირველეს ადეპტად რატომ გვევლინება? უმთავრესად სწორედ იმიტომ, რომ **ჟვანიას გამოზრდილმა ბარამიძემ, რომელმაც საკუთარი გამზრდელი თხასავით**

ევროპელმა და ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა არჩევანი უნდა გააკეთონ – ან ქართველი ხალხის მხარეს დადგნენ, ან ქართველი ხალხის ინტერესები კოლექტიურ ირინა სარიშვილს შესწირონ!

კვირგვინოსნები

გიორგი გაჩეჩილაძე
მომღერალი



ნაცმაცუნები უსტარს უსტარზე აგზავნიან ევროპასა თუ ამერიკაში ჩვენი ქვეყნისა და ხელისუფლების დასაკნინებლად და უტიფრად ამტკიცებენ, რომ **ჟორიკა რურუა** პოლიტპატიმარია. სისხლს მოწყურებული ტურების ხროვა კვლავ ცდილობს, ქვეყანა არიოს.

ერთი დღით არ აალაგეს კარვები, რომ ხალხი მისულიყო და პატივი მიეგო. **რაც მათ უნდათ, ჩვენ მათ მოედანზე არ ვითამაშებთ, ჩვენ ვართ ინტელექტუალური პროტესტის მომხრე და დავრჩებით ასე!**

„საერთო გაზეთი“

დავით მათიკაშვილი
პარლამენტარი

მოლაპარაკების კარი ღიაა ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან, ვინც მიხეილ სააკაშვილის მიერ შექმნილი მოჯადოებული წრიდან გამოვა.

„პირველი არხი“

დოკუმენტს, რომელიც სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის წინაშე ქართველი ხალხის დაჩოქებას გულისხმობს, არა „შარლ მიშელის მანიფესტი“ ან „კრისტიან დანიელსონის რეზოლუცია“, არამედ „ირინა სარიშვილის დოქტრინა“ უნდა ეწოდოს!

ანუ 5-პუნქტიანი დოკუმენტი, რომელსაც ნაცმოძრაობა უპირობოდ მოაწერს ხელს!

გაყიდა, ყველაზე კარგად იცის, რას უშვრება სააკაშვილი იმათ, ვინც სინდიკატის შიგნით ბოსის ნების წინააღმდეგ წასვლას გაბედავს და მაფიოზურ თამაშის წესებს დაარღვევს.

ამიტომაც არ მოაწერეს ხელი ნაცებმა და მათ მიერ დამუნათებულმა ოპოზიციონერებმა **კრისტიან დანიელსონის მიერ შეთავაზებულ დოკუმენტს,** მიუხედავად იმისა, რომ იგი „ქართული ოცნების“ მიერ ძალაუფლების მნიშვნელოვანი ბერკეტების დათმობასა და არამარტო საქართველოს პარლამენტში, არამედ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და სხვა ინსტიტუტებში ოპოზიციის როლის სერიოზულად გაძლიერებას ითვალისწინებდა.

ამდენად, ევროპელ პარლამენტარებსა და ამერიკელ სენატორებს, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებისა და ჯორზე შემჯდარი ნაცოპოზიციის მორიგებას ხან დიპლომატიური ტკბილსიტყვაობით ცდილობენ და ხანაც — სანქციების დაწესების მუქარით, ვარწმუნებთ, რომ **სააკაშვილის კრიმინალური ბანდა მათ მიერ შემოთავაზებულ არანაირ გონივრულ წინადადებას არ დათანხმდება და არავითარ სამართლიან კომპრომისზე არ წავა.**

სწორედ ამის გამო, საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს, იმ მიზნით, რომ მათ ძვირფასი დრო და ძალისხმევა ტყუილად აღარ კარგონ, ვთავაზობთ, საქართველოს ხელისუფლებასა და ნაცოპოზიციას დიალოგის მაგიდაზე ისეთი დოკუმენტი დაუდონ, რომელსაც **სააკაშვილის თუჟსუსები** უპირობოდ და უყოყმანოდ მოაწერენ ხელს.

იმისათვის, რომ ნაცების პოლიტიკური ეგოცენტრიზმი ბოლომდე იქნეს დაკმაყოფილებული, შეთანხმების დოკუმენტი **სიმბოლურად 5 პუნქტისაგან** უნდა შედგებოდეს:

1. *საქართველოს ხელისუფლება მზად არის, სრული შემადგენლობით გადადგეს, ქვეყნის მართვა კი გადაიბაროს* ***დროებითმა მთავრობამ,*** *რომელიც უახლოეს 6 თვეში ჩაატარებს ახალ საპარლამენტო არჩევნებს;*

2. *დროებითი მთავრობა დაკომპლექტებული იქნება უპარტიო პერსონებით, რომელთა შერჩევის ერთპიროვნული უფლებაც მიენიჭება* ***საქართველოს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს;***

3. *მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაკომპლექტებულ დროებით მთავრობას მიენიჭება დისკრეციული უფლება, სასამართლოს გვერდის ავლით, პირადი შეხედულებისა და პოლიტიკური სიმპათიისამებრ გადაწყვიტოს* ***მიხეილ სააკაშვილისათვის ყველა სისხლისსამართლებრივი ბრალდების მოხსნისა და მისი ჩამობრძანების საკითხი;***

ჟვანიას გამოზრდილმა ბარამიძემ, რომელმაც საკუთარი გამზრდელი თხასავით გაყიდა, ყველაზე კარგად იცის, რას უშვრება სააკაშვილი იმათ, ვინც სინდიკატის შიგნით ბოსის ნების წინააღმდეგ წასვლას გაბედავს და მაფიოზურ თამაშის წესებს დაარღვევს!

4. *ახალ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელსაც სააკაშვილის მიერ დაკომპლექტებული დროებითი მთავრობა დანიშნავს და მის მიერვე დაკომპლექტებული ცენტრალური საარჩევნო კომისია ჩაატარებს,* ***ხმის მიცემის უფლება ჩამოერთმევა საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც არ არის ნაციონალური მოძრაობის მომხრე;***

5. *საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც არ არის ნაციონალური მოძრაობის მომხრე, საარჩევნო ხმის უფლება აღუდგება მას შემდეგ, რაც თითოეული მათგანი 2012 წლის 1 ოქტომბერს დაშვებულ უმძიმეს შეცდომას საჯაროდ მოინანიებს და* ***პირადად მიხეილ სააკაშვილს მოუხდის ბოდიშს იმის გამო, რომ თავის დროზე ხელისუფლებიდან გაისტუმრა.***

აი, ძვირფასო ევროპელო და ამერიკელო მეგობრებო, ეს არის ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისათვის სრულიად მისაღები იქნება და რომელსაც სააკაშვილის პოლიტიკური სექტა სიხარულით მოაწერს ხელს.

მნიშვნელოვანია, რომ დოკუმენტს, რომელიც სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის წინაშე ქართველი ხალხის დაჩოქებასა და სრულ კაპიტულაციას გულისხმობს, არა **„შარლ მიშელის მანიფესტი“** ან **„კრისტიან დანიელსონის რეზოლუცია“**, არამედ **„ირინა სარიშვილის დოქტრინა“** ეწოდოს, რადგან მისი შინაარსი ზუსტად იმეორებს **სარიშვილის 28 წლის წინანდელ სულისკვეთებას,** როცა მან ქართველი საზოგადოების ერთი ნაწილი ედუარდ შევარდნაძის წინაშე დააჩოქა და მუდარა აღავლენინა, რომ „თეთრი მელა“ სახელმწიფოს მეთაურის პოსტიდან არ წასულიყო.

სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის წინაშე ქართველი ხალხის კაპიტულაციის დოკუმენტისათვის „ირინა სარიშვილის დოქტრინის“ დარქმევა ლოგიკური და მიზანშეწონილი იმ მხრივაც იქნება, რომ სარიშვილი, რომელმაც 1993 წლის 18 ოქტომბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გამართულ პუტჩისტების შეკრებაზე აღშფოთება გამოთქვა — ზვიად გამსახურდია საქართველოდან ცოცხალი რატომ გაუშვითო, სადღეისოდ ნაცმოძრაობის აქტიური მხარდამჭერი და სააკაშვილის მეხოტბეა.

მოკლედ, ტერენტი გრანელის ცნობილი ტაეპი — **„არა სიკვდილი, არა სიცოცხლე, არამედ რაღაც სხვა“** — დღევანდელ პოლიტიკურ ვითარებას რომ მოვარგოთ, ასე გამოვა — **არა „მიშელის მანიფესტი“, არა „დანიელსონის რეზოლუცია“, არამედ „სარიშვილის დოქტრინა“!**

უნდათ თუ არა ამის აღიარება საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს, სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის გეგმები არა პოლიტიკურ დიალოგს, კონსტრუქციულ დღის წესრიგსა და დემოკრატიულ ცვლილებებს, არამედ **პუტჩსა და სისხლიან სახელმწიფო გადატრიალებას** უკავშირდება, რომლის ცოცხალ სიმბოლოთაგან ირინა სარიშვილი ერთ-ერთი პირველიც არის და ერთ-ერთი უკანასკნელიც.

უნდათ თუ არა ამის დანახვა ევროპელ დეპუტატებსა და ამერიკელ სენატორებს, **სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის მთავარი მიზანი ქართველი ხალხის ხელახლა დაჩოქებაა, სისხლიანი მმართველის წინაშე ხალხის დაჩოქების ხორციელი სიმბოლო კი დამოუკიდებელ საქართველოში ირინა სარიშვილია.**

სწორედ ამიტომ ითხოვს ნაცმოძრაობა **„სარიშვილის დოქტრინას“** და უარყოფს **„მიშელის მანიფესტსა“** და **„დანიელსონის რეზოლუციას“.**

ასე რომ, ევროპელმა და ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა არჩევანი უნდა გააკეთონ — ან ქართველი ხალხის მხარეს დადგნენ, ან ქართველი ხალხის ინტერესები **კოლექტიურ ირინა სარიშვილს** შესწირონ!

ქართველმა ხალხმა კი საკუთარი არჩევანი მაშინ გააკეთა, როცა **კოლექტიური ირინა სარიშვილი** ისტორიის უნიტაზში ჩარეცხა!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ირაკლი კობახიძე
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

სერგი კაპანაძემ უკადრებელი იკადრა, როდესაც ქართულ მხარეს დააბრალა კასეტური ბომბების გამოყენება ცხინვალში, ეს განცხადება იყო მორიგი რუსული საქმე.

„იმედინიუსი“

დიმიტრი ხუნდაძე
პარლამენტარი

ნაცმოძრაობისა და ფანჩატურული ერთობის უდიდესი ნაწილის ინტერესშია, ყველა მიმართულებით დამძიმდეს მდგომარეობა, რომ დაანთონ ცეცხლი და შემდეგ ნაცარში გაკოტრიალდნენ.

„ინტერპრესნიუსი“

აკაკი ბობოხიძე
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

ნებისმიერი ადამიანი იდიოტია, ვისაც ჰგონია, რომ ნიკა მელიას გათავისუფლებით დასრულდება და ამოიწურება პრობლემა.

კიდევ უფრო დიდი გვეტირება, ბენზინი 4 ლარზე ავა.

„ინტერპრესნიუსი“

გიგი უგულავა
„ევროპული საქართველოს“ ყოფილი წევრი

ელისაშვილი კობახიძეზე უარესია, ის ყველაზე მეტად ახმოვანებს ხელისუფლებას, ეგ და მეორე პარტია, ადრე „გირჩი“ რომ ერქვა და ახლა ქლიავების პარტია ჰქვია.

„ინტერპრესნიუსი“

პოლ ჯოელი
საკონსულტაციო კომპანია NSI-ს წარმომადგენელი

ნიკა მელიას უნდა, სამყაროს ცენტრი იყოს, თუმცა, ასე არაა. ხელისუფლება ეძებდა გირაოს გადახდის გზას, თუმცა, პასუხი იყო — არა, არაფერს მივიღებ! **რატომ, იმიტომ, რომ ეს პროვოკაციის ნაწილია.**

„პირველი არხი“

ბადრი ჯაფარიძე
„ლელოს“ ერთ-ერთი ლიდერი

როდესაც დიალოგი არ მუშაობს, მოქმედებას იწყებს სანქციები.

„კვირის პალიტრა“

კუბოევიჩები და ვაქცინოვიჩები

ბევრს ემახსოვრება 21-ე საუკუნის დასაწყისში ფილოსოფოს ემზარ ჯგერენაიას სკანდალური ფრაზა — ქართული სუფრა ქეიფი კი არა, გეიფია, იმდენად გეებივით ეხვევიან ერთმანეთს ქართველი კაცებიო! მელას რაც ელანდებოდა, ის ესიზმრებოდაო, ამაზეა ნათქვამი, თუმცა, გასულ კვირას ეპიდემიოლოგმა პაატა იმნაძემ არანაკლები სისულელე თქვა!

კი ბატონო, ის ჯგერენაია ფილოსოფოსი იყო და აბა, სხვას რას იტყოდა?! მაგრამ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილის **პაატა იმნაძის** განცხადებით, თურმე, ჩვენი პირველი მტერი სუფრა ყოფილა!

დიახ, **იმნაძის ლოგიკით, რადგან ყველა ეპიდაფეთქება ქეიფებსა და ჭირის სუფრებს უკავშირდება, კორონავირუსთან ბრძოლის გზაზე პირველი მტერი სუფრა ყოფილა!**

იმ ფილოსოფოსმა და **ამ ეპიდემიოლოგმა,** პრაქტიკულად, ერთი და იგივე თქვეს დალოცვილ ქართულ სუფრაზე: **რაღა გეიფი და რაღა — მტერი!**

ის, რომ საქართველოში კატასტროფული მდგომარეობაა ვაქცინაციის მხრივ და კიდევ უფრო დიდი კატასტროფა — ჩაკეტვა და შიმშილი წინ გველის, უპირველეს ყოვლისა, აი, ასეთი „მჭევრმეტყველი" ეპიდემიოლოგების დამსახურებაა! არადა, როცა, მაგალითად, ისრაელში უკვე მოსახლეობის უმრავლესობა — 10-მილიონი კაცი აცრეს, ქვეყანა გახსნილია და ფეხებზე ჰკიდიათ პანდემია, საქართველოში სულ 10 ათასი კაცი აიცრა! ისიც, როგორც იტყვიან, წიხლით!

პირდაპირ და გაჭრილად ვიტყვი: როგორი იდიოტი უნდა იყო, რომ ანტივირუსული წესების დაცვაზე საუბრისას დააბრეხვო, სუფრა ჩვენი მთავარი მტერიაო?!

საქართველოში! **სადაც სუფრა** — საკურთხევლის სინონიმია!

სუფრა, სადაც ილოცებიან, ანუ ლოცულობენ: ქრისტეს ხორცითა და ქრისტეს სისხლით!

კი ბატონო, დიდი თავყრილობები — ქორწილები და ქელეხები რომ საშიშია ვირუსის გავრცელებისთვის, ეს გასაგებია, მაგრამ იმაზე რატომ არ ფიქრობენ, რომ საღამოს 9 საათზე დაწესებული კომენდანტის საათის გამო, თუნდაც მეტრო უკიდურესად რომ არის გადაჭედილი სამსახურიდან სახლში მისწრების სურვილით მოზღვავებული ხალხით?!

რომელი უზარმაზარი ქორწილი და ქელეხი შეედრება იმას, რაც თბილისის მეტროს ვაგონებში და ვიწრო გასასვლელებში ხდება საღამოობით?! არადა, სულ რაღაც, ერთი-ორი საათით რომ გადაეწიათ ეს კომენდანტის საათი, დაამთავრებდა ხალხი წყნარად საღამოს 7-8 საათზე სამსახურს და მშვიდად წავიდოდა სახლში!

ესენი კი სუფრას მიახტნენ! პირველი მტერიაო! მტერი ქართული სუფრა კი არა, თქვენი უთავობა და უტვინობაა! და მერე უკვირთ, რატომ აგინებს გამწარებული ხალხი მკვდარსა და ცოცხალს ეპიდემიასაც და ეპიდემიოლოგებსაც!

გასული საუკუნის 70-იან წლებში ცეკა-ს პირველი მდივანი **შევარდნაძე** ისე გაერთო „რეფორმატორობაში", რომ ნეგატიურ მოვლენებთან ბრძოლის სამიზნეში ქორწილები და ქელეხები ამოიღო! აი, სწორედ მაშინ თქვა ქართველობამ — არა, ძმაო, ეს კაცი ქართული ჯიშისა და მოდგმის არ არისო!

ასეთივე დღეში არიან ეს კუბოევიჩ-ვაქცინოვიჩებიც!

გიორგი გიგაური





ცნობილი ანალიტიკოსი და ისტორიკოსი, პროფესორი ედიშერ გვენეტაძე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ეხმაურება და მიიჩნევს, რომ, რაც 2019 წლის 20-21 ივნისის ღამეს პარლამენტის წინ მოხდა, 1991 წლის 2 სექტემბრის ბინძური პროვოკაციის რიმეიკი გახლდათ, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლების დამხობა უნდა მოჰყოლოდა. მეცნიერის თქმით, 9 აპრილი შევარდნაძის „წყალობით" საქართველოს უახლეს ისტორიაში დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ გლოვის დღედ, რაც არამარტო დიდი უსამართლობა, არამედ დიდი გაუგებრობა და ნონსენსია:

ედიშერ გვენეტაძე:

15 მაისს ე.წ. ოპოზიცია იმდენ ხალხს გამოიყვანს, რამდენიც ცხონებული ბებიაჩემის ოლდა ნიკოლეიშვილის ორმოცში ჭურისთავზე იჯდა!

— როგორც ისტორიკოსსა და ამ ქვეყნის შვილს, ძალიან მაკვირვებს ის ამბავი, რომ 9 აპრილს ჩვენი ხელისუფლება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს არ აღნიშნავს. თუმცა, პოლიტიკურ მოვლენათა განვითარების ლოგიკას რომ გავყვეთ, რაც ხდება, მოულოდნელი სულაც არ არის. საქმე ის გახლავთ, რომ ბიძინა ივანიშვილისადმი ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად, თანამედროვე ქართული პოლიტიკური სპექტრის როგორც სახელისუფლებო, ისე ოპოზიციური ნაწილი ძირითადად ედუარდ შევარდნაძის პოლიტიკური შვილები არიან, რომლებიც სწორედ მის დროს დაფრთიანდნენ. **გავიხსენოთ, რას ეუბნებოდა შევარდნაძე სააკაშვილს — საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი სწორედ შენ იქნებიო!** ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ აღნიშნავს დღევანდელი ხელისუფლება ზვიად გამსახურდიას მიერ 1991 წლის 9 აპრილს გამოცხადებულ საქართველოს დამოუკიდებლობას და რატომ არის 26 მაისი საქართველოს თავისუფლების დღე, რომელიც გერმანელებმა ნოე ჟორდანიას ძალით გამოაცხადებინეს, ძალიან მარტივი და ყველასთვის გასაგებია — ასე უნდოდა ედუარდ შევარდნაძეს და იმიტომ! შევარდნაძეს ზვიად გამსახურდია იმდენად სძულდა, თავზე ხელი აიღო, უკადრებელი იკადრა და ქართველობას ჭეშმარიტი თავისუფლების დღე დაუმალა! **ამდენად, 9 აპრილი შევარდნაძის „წყალობით" საქართველოს უახლეს ისტორიაში დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ გლოვის დღედ, რაც არამარტო დიდი უსამართლობა, არამედ დიდი გაუგებრობა და ნონსენსია!**

— ნონსენსი რატომ არის?

— ისტორიკოსები ვართ და კარგად მოგვეხსენება, რომ 1121 წლის 12 აგვისტოს დიდგორში დავით აღმაშენებლის მიერ თურქ-სელჩუკებსა და ისლამურ კოალიციაზე მოპოვებულ ბრწყინვალე გამარჯვებას უამრავი ქართველის სიცოცხლე შეეწირა. ამის მიუხედავად, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსმა და „ქართლის ცხოვრებამ" ამ უდიდეს გამარჯვებას „ძლევაი საკვირველი" უწოდა, ანუ 12 აგვისტო არის საქართველოს გამარჯვებისა და ქართული სამხედრო გენიისა და ქართული იარაღის გაბრწყინების დღე! ახლა მე, როგორც ისტორიკოსი, ვსვამ შეკითხვას — **იქნება თუ არა სრული იდიოტიზმი და ნონსენსი, 12 აგვისტო საქართველოში გლოვის დღედ გამოვაცხადოთ, აქაოდა, დიდგორში ათასობით ქართველი დაიღუპაო?**

— ცხადია, იქნება!

— ჰოდა, აგაშენათ ღმერთმა! სწორედ ასეა 1991 წლის 9 აპრილის საქმეც! ის მამულიშვილები, რომლებიც იმ ღამეს რუსთაველზე რუსის ჯარმა დაჩეხა, მოწამლა და გადაქელა, სწორედ დიდგორის ველზე იდგნენ და საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლას შეეწირნენ ზუსტად ისე, როგორც 1121 წლის 12 აგვისტოს დავით აღმაშენებლის ის მოლაშქრენი, რომელთა სახელებიც ჩვენთვის უცნობია. სხვათაშორის, 9 აპრილის ხოცვა-ჟლეტაში რომ ედუარდ შევარდნაძის ხელი ურევია, ამის შესახებ გენერალი ალექსანდრე ლებედი გარკვევით წერს თავის გახმაურებულ წიგნში „ზა დერჟავუ ობიდნო". ლებედი იგონებს:

„8 აპრილს ჩემდამი დაქვემდებარებული დივიზია განგაშით იქნა შეკრებილი. მარშით გავედით აეროდრომზე. თვითმფრინავების არმადა ჰაერში აიჭრა და სამი პოლკი გადაისროლა მზიურ თბილისში. მე ერთ-ერთი პირველი თვითმფრინავით ჩავფრინდი საქართველოს დედაქალაქში. სატრანსპორტო თვითმფრინავები ერთიმეორის მიყოლებით ეშვებოდნენ მიწაზე. ერთ-ერთი მათგანი გრაფიკის გარეშე დაჯდა. თვითმფრინავის ფაშვიდან გადმოსრიალდა ორი უგრძესი სამთავრობო „ზილ"-ი, გადმოვიდა რამდენიმე ადამიანი. წინ საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს წევრი, საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ შევარდნაძე მოდიოდა. მათ ხალხის საკმაოდ მოზრდილი ჯგუფი დასდევდა. ხანმოკლე გასაუბრების შემდეგ მკვირცხლად განაწილდნენ მანქანებში და წყვდიადში გაუჩინარდნენ".

ამის შემდეგ კიდევ აქვს ვინმეს შეკითხვები იმის შესახებ, თუ ვინ მოაწყო 9 აპრილის სასაკლაო? სხვათაშორის, ავღანეთში ნაომარი ლებედი ძალიან საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა. მინდა, მივმართო ყველას, ვინც 9 აპრილს გამოცხადებული დამოუკიდებლობისა და ზვიად გამსახურდიას სახელის დაკნინებას ცდილობს, როგორც ერთი გენიოსი ქართველი ამბობს, **თქვე უბედურებო, ხომ ხედავთ, რომ უკვე გაკოტრებულები ხართ და მთელი საქართველო დედას გაგინებთ? რაც გინდა ნაგავი მიაყაროთ ზვიად გამსახურდიას სახელსა და მის მიერ გამოცხადებულ თავისუფლებას, ისტორიის ქარი აუცილებლად გაფანტავს ამ ნაგავს! ზვიადი დარჩება თა-**

კვირგვინოსნები

მიხეილ სააკაშვილი
უკრაინის რეფორმების აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე

აი, ამდენი დარჩნენ ზუსტად ქოცები თავიანთ სახელმწიფო მოხელეებთან ერთად, რაც დღეს იხილეთ. **ასლანს თავისი დასასრულის ჟამს ბევრად მეტი ჰყავდა. ახლა ჩვენ უნდა ვიყოთ სრული ფარჩაკები, ესენი რომ ვერ დავასრულოთ.**

„პირველი არხი"

ზურა მანჯავიძე
მომღერალი

მათ, ვინც ახლა კარვებში სხედან, არაფერი არ სურთ ისე, როგორც დაპირისპირება და არეულობა. **ერთი სული აქვთ, როდის ამოგვასხამს ყელში ნორმალურ ადამიანებს, როდის მივალთ და გავუერთიანებთ თავ-ყბას. მერე მსხვერპლის სახით და აცრემლებული თვალებით ატეხენ გნიასს, რომ დავჩაგრეთ.**

„GTMEDIA.GE"

შალვა პაპუაშვილი
პარლამენტარი

„აირაის" კვლევა ყველაზე კარგად **„ლელოს"** შედეგებს გამოხატავს — **მათი რეიტინგი 3-დან 1 პროცენტზეა ჩამოსული.**

ძალიან დიდი სიამოვნებით გამოვუშვებდით ყველა პოლიტპატიმარს, ასეთები ჩვენს ქვეყანაში რომ არსებობდნენ.

„აიპრესი"

ბექა დავითულიანი
პარლამენტარი

ჩვენ, სავარაუდოდ, ვთხოვთ ევროპას, რომ რამენაირად ისევ ჩამოვიდნენ და როგორმე არსებული პირობებით, რაც გვაქვს, მივაღწიოთ შეთანხმებას. კომპრომისი რამენაირად უნდა შედგეს, ხოლო ვადამდელ არჩევნებს, რომელსაც ოპოზიცია ითხოვს, არანაირი ლოგიკური აზრი არ გააჩნია.

„რეზონანსი"

ვისი სიდიადით, როგორც სამშობლოს სამსხვერპლოზე ზვარაკად შეწირული რაინდი, ხოლო თქვენი საშველი არც სიცოცხლეში და არც სიკვდილის შემდეგ არ იქნება!

— როგორ ხდება, რომ ელენე ხოშტარია ყველაზე ადრე გებულობს სერგეი გავრილოვის საქართველოს პარლამენტის სპიკერის სავარძელში ჩაჯდომას და ვლადიმერ პოზნერის თბილისში ჩამოსვლას?

— ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს კონკრეტული ქალბატონი რუსული „ფეესბეს“ ნომრიანი აგენტია. წერეთელზე, „კოკა-კოლას“ ოფისთან ვცხოვრობ და სპორტული მანქანით პარლამენტთან საუკეთესო სპორტულ ფორმაში მყოფი შუმახერი ვერ მივიდოდა ისე სწრაფად, რა სისწრაფითაც იმ დღეს ელენე ხოშტარიამ და მისთანებმა პარლამენტში წინასწარ გამზადებული ტრანსპარანტები ააფრიალეს და ვითომდა გავრილოვის ჩამოსვლა გააპროტესტეს! ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ის, რაც 2019 წლის 20-21 ივნისის ღამეს პარლამენტის წინ მოხდა, 1991 წლის 2 სექტემბრის ბინძური პროვოკაციის რიმეიკი გახლდათ, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლების დამხობა უნდა მოჰყოლოდა! მოგეხსენებათ 2 სექტემბრის პროვოკაციას მართლაც მოჰყვა ზვიად გამსახურდიას ეროვნული ხელისუფლების დამხობა, რადგან მაშინდელ ე.წ. ოპოზიციას დიდი კავშირებისა და გავლენების მქონე ედუარდ შევარდნაძე მართავდა, მაგრამ ე.წ. „გავრილოვის ღამეს“ დაწყებულმა ამბოხებამ ხელისუფლება ვერ შეცვალა, რადგან დასავლეთმა გადატრიალებას მხარი არ დაუჭირა და არც სააკაშვილს ჰქონდა შევარდნაძის დონის გავლენები!

— თქვენ „კოკა-კოლა“ ახსენეთ და აუცილებლად უნდა გკითხოთ: მამუკა ხაზარაძესა და თემურ ჭყონიას რა აიძულებთ, რომ სააკაშვილის თამაში ითამაშონ? რაც სააკაშვილმა თემურ ჭყონიას აკადრა, იმის შემდეგ ეს კაცი სააკაშვილის რუპორ-ტელევიზიებს როგორ აფინანსებს?

— სააკაშვილი მამუკა ხაზარაძესა და თემურ ჭყონიას აშანტაჟებს!

მამუკა ხაზარაძე კომპრადორული ბურჟუაზიის ტიპური წარმომადგენელია და არავითარი ეროვნული მას არ სცხია. ის პირნავარდნილი კომკავშირელია, რომელიც 1989 წლის 18 თებერვალს მაშინდელი „გეპეის“ პირველი კორპუსის წინ მერაბ კოსტავას მიტინგს არბევდა.

მე, როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორს, არაერთისგან მსმენია იმის შესახებ, რომ იმ დღეს მამუკა ხაზარაძე ცხონებულ მერაბს საცემრად კინაღამ მისწვდა. ასეთი ზნეობის კაცი, ცხადია, კომპრომეტირებული იქნება და ასეცაა... თქვენ რა გგონიათ, მამუკა ხაზარაძე რომ ხალხს ბიზნესებსა და ქონებებს ართმევდა, ამას სააკაშვილის, ადეიშვილისა და მერაბიშვილის გარეშე სჩადიოდა? ცხადია, სააკაშვილი ყველაფრის კურსში იყო და მისი დასტურით ხდებოდა ყველაფერი! **დარწმუნებული ვარ, სააკაშვილს მამუკა ხაზარაძის შესახებ აქვს უბინძურესი კომპრომატები და სწორედ ამის საშუალებით აშანტაჟებს! აბა, სხვანაირად სად გაგიგონიათ თქვენ, რომ ვაჭარი და თანაც მამუკა ხაზარაძის მსგავსად სულგაყიდული, რევოლუციის მომხრე იყოს?**

— რაც შეეხება თემურ ჭყონიას...

— თემურ ჭყონია, როგორც ჩანს, პირადად დაკავშირებულია იმ ძალებთან, რომლებიც უშუალოდ სააკაშვილს პატრონობენ. ალბათ, სწორედ მათ აიძულეს ჭყონია, ამ საშიშ თამაშში ჩართულიყო, თორემ საქვეყნოდ ცნობილია, რომ „კოკა-კოლა“ ქვეყნების შიდაპოლიტიკურ თამაშებში არ მონაწილეობს და ეს ამ უდიდესი და უძლიერესი კომპანიის ურყევი პოზიციაა. თემურ ჭყონიას კისერზეა თურქული კრედიტი, რომელიც მას შევარდნაძემ ჩამოაწერა. სხვათაშორის, ჭყონიამ შევარდნაძეს პატივისცემა იმით გადაუხადა, რომ „ვარდების რევოლუციის“ დღეებში სააკაშვილისა და მისი ხროვის გვერდით დადგა და მიტინგზე განაცხადა, რომ შევარდნაძე უნდა წასულიყო. მაგრამ მე ყველაზე მეტად, იცით, რა მაკვირვებს? ჭყონიას, რომელიც იმ **გიგა მაქარაშვილს** აფინანსებს, რომელსაც გორში თავზე ფეკალიებით სავსე „ვედრო“ ჩამოაცვეს და აფინანსებს იმ ხალხს, რომლებმაც პარლამენტის წინ ყველაფერიააყროლეს, „კოკა-კოლას“ ახალი ქარხნის გახსნის ცერემონიალზე „ქართული ოცნების“ მაღალჩინოსნები რატომ დაჰყვებიან და მხარზე ხელს რატომ უთათუნებენ? კაცი ფულს არიგებს იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლება დაემხოს და ხელისუფლება თემურ ჭყონიას ბიზნესპროექტებს უქებს?! არ არის ეს გასაკვირი და საოცრება? **ისიც გასაკვირია, რატომ არ მიმართა საქართველოს ხელისუფლებამ „კოკა-კოლას“ ცენტრალურ ოფისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დღემდე რატომ არ გაარკვია, ახმარს თუ არა თემურ ჭყონია „კოკა-კოლას“ გაყიდვით ნაშოვნ ფულს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების დამხობას?**

— ამ დღეებში „მთავარმა არხმა“ ინტერაქტივი ჩაატარა და გამოაცხადა, რომ, თურმე, საქართველოს მოსახლეობის 100 პროცენტი სააკაშვილის ჩამოსვლას ემხრობა! რას ემსახურება ეს სიგიჟე?

— ეს ემსახურება ერთადერთ მიზანს — სააკაშვილის ხროვას სურს, ქვეყანაში შექმნას ისეთი სიტუაცია და განცდა, რომ ხელისუფლება ფართომასშტაბიან ამნისტიაზე დაიყოლიოს და სააკაშვილს ყველა ბრალდება გაუბათილდეს! თუ ეს მოხდება, მაშინ სააკაშვილს დაჭერის შიში გაუქრება და მართლა ჩამოვა, რაც ახალ პრობლემებს შექმნის. მოგეხსენებათ, სააკაშვილს იმის კაცობა არა აქვს, რომ საქართველოში გარანტიების გარეშე ჩამოვიდეს.

— შეკრებს თუ არა ე.წ. ოპოზიცია 15 მაისს ხალხის კრიტიკულ მასას?

— გამორიცხულია! აგერ ნახავთ, 15 მაისს ე.წ. ოპოზიცია იმდენ ხალხს გამოიყვანს, რამდენიც ცხონებული ბებიაჩემის ოლღა ნიკოლეიშვილის ორმოცში ჭურისთავზე იჯდა!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გუბაზ, დებ ბერძენიშვილებს ნუ დაემსგავსები!

ვიღაც იტყვის, სააკაშვილთან „ჩაზდრასტებული“ გუბაზ სანიკიძისგან რაღა უნდა გაგიკვირდესო, მაგრამ მას აშკარად აქვს ნიჭი, მუდმივად გაგაკვირვოს და ასე მოხდა გასულ კვირასაც, როდესაც „კავკასიის“ პირდაპირ ეთერში დააბრეხვა: ქართველ ხალხში ზნეობა კატასტროფულად არის დაცემულიო!

და იქვე დააყოლა: მართლა, ვერცხლისმოყვარეები ვყოფილვართო, — გეგონება, სარკეში იყურება და თავის თავზე ლაპარაკობსო!

კი მაგრამ, გუბაზი სხვისი ზნეობის დაცემაზე რა ნამუსით უნდა აღებდეს პირს, როდესაც იმ სააკაშვილს, ვისაც საჯაროდ აღა-მაჰმად-ხანსა და ჯალალედინს ეძახდა, ახლა ურცხვად ულოკავს ფეხებს?! **ვერცხლისმოყვარეობაზე ბჭობს გუბაზი, რომელიც პირდაპირ გაჰყვიროდა, „ქართულ ოცნებაში“ მილიონი უნდა ვიშოვოო?!**

ეს არ იყო, კიევში რომ ეახლა სააკაშვილს და თავჩაქინდრული, გალახული ძაღლივით ედგა გვერდზე სახრავის მოლოდინში?!

გუბაზ, მთლად დებ ბერძენიშვილებსაც ნუ დაემსგავსები, რადგან გეზი სწორედ აქეთკენ გაქვს აღებული! ბოლო აკორდი კი ის იქნება, დები ბერძენიშვილებივით ლგბტ დროშა ააფრიალო!

ცნობისათვის: 2015 წლის 23 მაისს, როდესაც მორიგი 17 მაისის გეი-აღლუმი ჩააგდო ქართველმა ხალხმა, მაშინ ქოცნების კოალიციაში მყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ და ქუთაისის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გუბაზ სანიკიძემ ლგბტ გამოცემა „17 მაისის“ კითხვას — **არის თუ არა ჰომოსექსუალობა ავადმყოფობა** — უპასუხა, ამ საკითხზე ჩამოყალიბებული მოსაზრება არ მაქვსო!

„არ ვიცი, ვერ გეტყვით, არის თუ არა ჰომოსექსუალობა ავადმყოფობა. არ მაქვს ჩამოყალიბებული მოსაზრება“, — განაცხადა **გუბაზ სანიკიძემ.** ამაზე ერთმა ენამწარემ საჯაროდ განაცხადა — **გუბაზ, შენ რომ ჩამოყალიბდები, შესაძლოა, უკვე ვარდისფერი კოლგოტები გეცვასო!**

აი, სწორედ ამ დროს აფრიალებდნენ ქოცნების კოალიციაში მყოფი რესპუბლიკელი დეპუტატები **დები ბერძენიშვილები** პარლამენტში ლგბტ დროშას! ანუ ისინი უკვე **„ჩამოყალიბებულები“** იყვნენ!

გამოხდა ხანი და ქოცნებიდან გამოპანღურებული გუბაზიც და ეს დებიც კვლავაც ერთად არიან — ოღონდ, უკვე ნაცკოალიციაში! როგორც ჩანს, გუბაზი უკვე აშკარად „ჩამოყალიბდა“ ლგბტ საკითხებში და ვინძლო, დები ბერძენიშვილებივით ლგბტ დროშაც ააფრიალოს!

გუბაზს, როგორც მოგახსენეთ, აქვს უნიკალური ნიჭი, ყოველ ჯერზე ფსკერის ქვემოთ უფრო და უფრო დაეშვას! რაც არ უნდა იყოს, **აკაკი ასათიანის ტრადიციონალისტური სკოლა აქვს გავლილი!**

ზვიადის პარლამენტში დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმოწერილი კაცი პუტჩის შემდეგ რომ შევარდნაძის პარლამენტში ამოყოფს თავს, ამას მართლა დიდი ზნედაცემულობის ნიჭი სჭირდება. და გუბაზი ამ „ღალატის ხელოვნებას“ აგერ, უკვე, 30 წელია, ხვეწს.

სანიკიძე აქებს ქართველი ხალხის მტერ სააკაშვილს და აძაგებს ქართველ ხალხს!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

გია კორკოტაშვილი
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა „ქართული მისიის“ დამფუძნებელი



ხალხი უკვე ისეთი გადარეულია, რომ არ არსებობს, ეს მარაზმი ლამაზი ფინალით დამთავრდეს.

დედას და მამას ბავშვი რომ ეტყვის, მშიაო და საჭმელი არა აქვთ, რა ქნან? მამამ ამ ღორების თქვლეფას უყუროს? აიღებს იმ ორლულიან თოფს და დაახლის თავში პირდაპირ. ამოუვიდა ხალხს უკვე ყელში.

სადღაც უნდა გატყდეს გასატეხი! გამოსაშვები სისხლი უნდა გამოუშვას ერმა!

„ალია“

გიგლა გოზბიჩა
ჟურნალისტი, პუბლიცისტი



გუბაზ სანიკიძე ჩემთვის ჩვეულებრივი მსხვილფეხა საქონლის კლასიკური განსახიერებაა. ისე, სხვათაშორის, მან ეს სიტყვა რამდენიმე წლის წინათ ქართველი ხალხის მისამართითაც გამოიყენა. გული მწყდება, რომ ამას დიდი ლევან სანიკიძის შვილზე ვამბობ. სამწუხაროდ, ის მამამისისთვის 310-ე სირცხვილი გამოდგა.

„ალია“

ალექსანდრე ელერდაშვილი
მწერალი, მთარგმნელი, ირანისტი

იმედია, მესამე ძალა მოიხმობს იმ განათლებულ და პროფესიონალ ხალხს, ვინც განათლება მიიღო არა იმისთვის, რომ ცხოვრება მოეწყო, არამედ ქვეყნისათვის სიკეთის მოსატანად.

„კვირის პალიტრა“

დავით ხურცილავა
მსახიობი

როგორც ჩანს, კმაყოფილზე კმაყოფილი უნდა ვიყოთ, რომ **აკაკი მინაშვილი** მაგიდასთან დაჯდა სალაპარაკოდ! მართლაც საიდან ამოქექეს ეს ნაფტალინში ჩადებული პოლიტიკოსი, რომელსაც ჩრჩილი ჭამდა?!

„კვირის პალიტრა“

კახა გოგოლაშვილი
„რონდელის ფონდის“ ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი

მგონია, ქუჩაში დაუღვინებელი ბიჭების ძიძგილაობას ვუყურებ, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ დათმობა უკან დახევად ჩაეთვლებათ და ქუჩის ბიჭებში ავტორიტეტს დაკარგავენ.

„კვირის პალიტრა“

საბჭოთა ხალხის დიადი გამარჯვება



იური გაგარინი

გაზეთ „კომუნისტის" მკითხველებს

გულითად სალამს ვუძღვნი გაზეთ „კომუნისტის" მკითხველებს.
გაგარინი.

გარდაცვალებიდან მეცხრე წელს სტალინმა კოსმოსში პირველი ადამიანი გაუშვა!

დასაწყისი მე-2 გვერდზე

1961 წლის 12 აპრილს, ზუსტად 60 წლის წინათ, იური გაგარინი არამხოლოდ საბჭოთა კავშირის, არამედ მისი მთავარი მეტოქის — შეერთებული შტატებისა და, საერთოდ, მთელი კაცობრიობის გმირი გახდა! ამიტომაც ეს თარიღი მხოლოდ ბანალურ საბჭოურ ნოსტალგიებში ვერ ჩაეტევა — აკი, საქართველოშიც ამაყობდნენ პირველი ადამიანის კოსმოსში გაფრენით! და ეს ნამდვილად არ იყო კომპარტიის დავალება!

ჯერ ერთი, საქართველოში კარგად იცოდნენ, რომ **გაგარინი კოსმოსში ვერ გაფრინდებოდა, რომ არა სტალინისეული ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური რევოლუცია!**
მეორეც, საბჭოთა კავშირის ავიაკოსმოსური ინდუსტრიის წარმატებები სწორედ ქართველი ტექნიკური ინტელიგენციის ლომის წილითაც განისაზღვრებოდა!
აბა, არ იამაყებდნენ ქართველები?!
ეს ხომ ისეთივე საარაკო ამბავი იყო, როგორც სტალინის მხედართმთავრობით სამამულო ომში გამარჯვება და რაიხსტაგის თავზე ქანთარიას მიერ დროშის აფრიალება!
ის კი არა, გაგარინის კოსმოსში პირველი გაფრენიდან წლების შემდეგ ქართული **„ჩაქრულო"** ამერიკელმა ასტრონავტებმა კოსმოსში რომ წაიღეს — როგორც კაცობრიობის ცივილიზაციური შედევრი — ეს იმ 12 აპრილის დამსახურებაცაა, რადგან კოსმოსში გზა სწორედ გაგარინმა გაკვალა!
დიახ, ეს იყო საბჭოთა კავშირის „ოქროს ხანა", რომელსაც სტალინმა ჩაუყარა საფუძველი და სწორედ ამ „ოქროს ხანის" გვირგვინი გახლდათ პირველი ადამიანის გაფრენა კოსმოსში!
მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს „ოქროს ხანა" ნამდვილი ჭეშმარიტი გმირების ხანაც იყო! მაშინ, ზუსტად 60 წლის წინათ, მთელმა მსოფლიომ საკუთარი თვალით იხილა ნამდვილი გმირი — კაცობრიობის სახელით, კოსმოსის დამპყრობი პირველი დედამიწელი **იური გაგარინი**!

ი. გაგარინი მოგვითხრობს

ახლა, შეადარეთ, ვინ არიან დღევანდელი მსოფლიოს გმირები: **ჰარი პოტერი** და **ადამიანი-ობობა-სპაიდერმენი**! თუკი იმ ნამდვილი გმირის „ოქროს ხანაში" ბავშვებს ამერიკაშიც, საბჭოთა კავშირშიც თუ მოზამბიკშიც **იური გაგარინობა** სურდათ, დღეს **ჰარი პოტერობასა** და **სპაიდერმენობაზე** ოცნებობენ! **მაშინ, როდესაც საბჭოთა საქართველოში ნამდვილი გმირი გაგარინი იყო, დღევანდელ საქართველოში გმირად გარეჯის გამყიდველ ივერი მელაშვილსა და ნატალია ილიჩოვას გვაჩეჩებენ!**

ის კი არა, დღევანდელ საქართველოში გმირობად ის მიიჩნევა, ხურვალეთში, საოკუპაციო ხაზთან, ჯეელები რომ მიიჭრებიან და ტელეკამერებთან შარვალჩახდილები უკანალს გამოაჩენენ...



აი, ცა და დედამიწა — კოსმოსის პირველი ოკუპანტი იური გაგარინი და პირველი შარვალჩახდილი ანტიოკუპანტი გიგა მაქარაშვილი!

გიორგი გიგაური

საბჭოთა ხალხის ტრიუმფი

პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, შეერთდით!

კომუნისტი

საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტისა და საქართველოს სსრ მშრომელთა დეპუტატების საბჭოების ორგანო

КОМУНИСТИ — ОРГАН ЦК КП ГРУЗИИ и СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ГРУЗИНСКОЙ ССР

№ 87 (12001) | შაბათი, 15 აპრილი, 1961 წ. | ფასი 2 კაპ.

ბრძანებულება სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა

მსოფლიოში პირველი საბჭოთა კოსმონავტი მფრინავის მაიორ ი. ა. გაგარინისათვის საბჭოთა კავშირის გმირის წოდების მინიჭების შესახებ

გმირობისათვის — კოსმოსში პირველი გაფრენისათვის, რამაც ასახელა ჩვენი სოციალისტური სამშობლო, მამაცობის, გამბედაობის, უშიშრობის გამოჩენისა და საბჭოთა ხალხისადმი, კომუნიზმის საქმისადმი, მთელი კაცობრიობის პროგრესის საქმისადმი თავდადებული სამსახურისათვის მიენიჭოს საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება და გადაეცეს ლენინის ორდენი და მედალი „ოქროს ვარსკვლავი“ მსოფლიოში პირველ კოსმონავტ მფრინავს მაიორ იური ალექსის-ძე გაგარინს და დაიდგას გმირის ბრინჯაოს ბიუსტი ქალაქ მოსკოვში.

სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე ლ. ბრეჟნევი.
სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი მ. გიორგაძე.

მოსკოვი, კრემლი. 1961 წლის 14 აპრილი.

პირველი კოსმონავტის ი. ... შეხვედრა მოსკოვში

ნინა მჟავანაძე, ***ვასილ მჟავანაძის ქალიშვილი:*** — 7 წლის ვიყავი, როდესაც იური გაგარინი კოსმოსში გაფრინდა. დედამიწაზე დაბრუნების შემდეგ ცენტრალური ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში იური გაგარინი 1961 წლის 17 აპრილს გამოჩნდა ლეგენდარულ დიქტორთან **იური ლევიტანთან** ერთად, რომელმაც მას კოსმოსური ეპოპეის 108-წუთიანი აუდიოჩანაწერი აჩუქა. მახსოვს, იმ ჩანაწერში გაგარინი ხშირად იმეორებდა სიტყვებს: **„რა სილამაზეა“!**

— ვასილ მჟავანაძე იური გაგარინს შეხვდა?

— იური გაგარინს მამაჩემი მოგვიანებით შეხვდა, როცა 1961 წლის ოქტომბერში სკკპ 22-ე ყრილობაზე მოსკოვში გაემგზავრა. საქართველოდან მიწვეული იყვნენ სხვა დელეგატებიც, მათ შორის, ქუთაისის ავტოქარხნის ერთ-ერთი საამქროს ბრიგადირი **იოსებ გრიგოლის ძე ხაზარაძე.** ვასილ მჟავანაძის სახლ-მუზეუმში ინახება ფოტო, სადაც იოსებ ხაზარაძე აღბეჭდილია იური გაგარინთან და სხვა ქართველ დელეგატებთან ერთად. მათი შეხვედრის ორგანიზება მამამ მოაწყო. 1960 წელს ქუთაისის საავტომობილო ქარხანაში, პირველად სსრ კავშირში, შეიქმნა რაციონალიზატორთა და გამომგონებელთა კომუნისტური შრომის ბრიგადა, რომელმაც ივალდებულა, ყოველწლიურად, სიახლეთა დანერგვის შედეგად, დაეზოგათ 1 მილიონი მანეთი. მათი ინიციატივით, ბრიგადაში ერთ-ერთ წევრად **იური გაგარინი** აირჩიეს და მის სახელზე 100 ათასი მანეთი უნდა დაეზოგათ. სკკპ 22-ე ყრილობაზე, მამამ იოსებ ხაზარაძე იური გაგარინს შეახვედრა. საქართველოში მოწვევის წერილთან ერთად მას გადაეცა ქუთაისის ავტოქარხნის გამომგონებელთა ბრიგადის წევრის მოწმობაც და გაგარინის სახელზე დაზოგილი 100 ათასი მანეთის დამადასტურებელი საბუთიც.

— ცნობილია, რომ ვასილ მჟავანაძე თბილისში კოსმონავტებს მასპინძლობდა...

— თბილისში — ჩვენს სახლში მამას პირადი სტუმრები იყვნენ კოსმონავტები: **ვალერი ბიკოვსკი** და **გერმან ტიტოვი.** 1966 წელს მამა სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად გაგარინსა და სხვა კოსმონავტებს უკვე ვარსკვლავთქალაქში შეხვდა.

ყოველი ახალგაზრდისთვის **იური გაგარინი** გმირობისა და აღმაფრენის ეტალონი იყო, ხშირად იმეორებდნენ კოსმოსიდან გაჟღერებულ მის სიტყვებს: **„სალამი მთელ კაცობრიობას და ანა მანიანის“.** როცა ულამაზესი **ჯინა ლოლობრიჯიდა** მოსკოვში ჩამოვიდა და ჰკითხეს, სსრ კავშირში ვის ნახვას ისურვებდითო, განაცხადა: იური გაგარინისო. სამწუხაროდ, გაგარინი ძალიან ადრე წავიდა ცხოვრებიდან, 34 წლის ასაკში, ტრაგიკულად.

ჩვენს თაობას არასოდეს დაავიწყდება სკაფანდრში გამოწყობილი კაცის უკეთილესი ღიმილი!

იმედა კახიანი, ***მსახიობი:*** — გასული საუკუნის 60-იან წლებში ბევრ ადგილას ჯერ კიდევ გზებიც კი არ იყო გაყვანილი, ავტომანქანაც იშვიათად მოძრაობდა და როცა გამოაცხადეს, ადამიანი კოსმოსში გაფრინდაო, სრულიად დაუჯერებლად გვეჩვენა. 24 წლის ვიყავი მაშინ, ელდარ შენგელაიასთან, თამაზ მელიავასთან და დიდ მსახიობებთან — სპარტაკ ბაღაშვილთან და დოდო აბაშიძესთან ერთად ყაზბეგში ფილმ **„თეთრ ქარავანში“** მიღებდნენ. რადიოთი გავიგეთ გაგარინის კოსმოსში გაფრენის შესახებ. ქალაქში, რა თქმა უნდა, ტელევიზორში აჩვენეს ეს კადრები, მაგრამ მაშინ იმ ტელევიზორს ისეთი პატარა ეკრანი ჰქონდა, არც ჩანდა, რა იყო გადაღებული.

— მანამდე იური გაგარინზე გსმენიათ რამე?

— როცა კოსმოსში გაფრინდა, მხოლოდ მას მერე გახდა ცნობილი — სურათიდან კეთილშობილი და სათნო ადამიანი გვიღიმოდა. ის სინამდვილეშიც ასეთი იყო, საუკეთესო თვისებებით დაჯილდოებული, კეთილი კაცი!

გაგარინი იმ ეპოქის სიმბოლო იყო, როდესაც ცხოვრება ლაღი გვქონდა და ხვალინდელ დღეზე არ ვდარდობდით.

ქუჩაში ვერ შეხვდებოდით გაბრაზებულ და ბოღმიან სახეებს. არ გვიჭირდა საჭმელი, სამუშაო, ხელფასი ნორმალური იყო, ხოლო **როცა ქვეყანაში სიმშვიდეა, მაშინ ქმნის ადამიანი მარადიულს.**

შეხედეთ დღევანდელ სიტუაციას ქვეყანაში, აქ რა უნდა შეიქმნას — 4 შვილის დედა **ელენე ხოშტარია,** იმის ნაცვლად, რომ შვილებთან იყოს, „შვიშტოკით“ დარბის მიტინგებზე, პოლიტიკოსი ქალები ოჯახებზე კი არა, სისაძაგლეებსა და სიბინძურეზე ფიქრობენ, ოპონენტებს საშინელი სიტყვებით უსწორდებიან... მეცოდებიან პოლიტიკოსი ქალბატონები, არადა, ქალი ყოველთვის დაფასებული იყო საქართველოში, თუმცა, ესენი როგორ იქცევიან?! **იმ ფონზე, რაც დღეს საქართველოში ხდება, გაგარინის მსგავსი ღიმილიანი ადამიანი კარგა ხანია, არ შემხვედრია. ნეტავ იმ დროს!**

— ცხადია, იმ დროის ნოსტალგია გაქვთ!

— დიახ, 60-70-იანი წლები არამარტო კოსმოსის ათვისების დასაწყისია, არამედ ქართული კულტურის რენესანსიც არის. სწორედ იმ პერიოდში იღებდნენ არაჩვეულებრივ ფილმებს, დგამდნენ საოცარ სპექტაკლებს... ცხოვრება დალაგებული იყო, ხელისგულზე ჩანდა, ვინ გვემეგობრებოდა და ვინ გვმტრობდა. **დღეს თურქეთს მეგობარს უწოდებენ და რუსეთს — მტერს. არადა, თურქეთმა გაცილებით მეტი ტერიტორია წაგვართვა, ახლა კი ბათუმი და ქობულეთი მიაქვს უბრძოლველად.** რუსეთთან ტრაქტატის გაფორმების მერე საქართველოს მოსახლეობა 500 ათასი კაციდან 5 მილიონამდე გაიზარდა, ქართველები და სხვა რესპუბლიკების მცხოვრებნი ერთად ვქმნიდით ეკონომიკურ დოვლათს და არნახული მიღწევები გვქონდა ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, კულტურაში. კოსმოსის ათვისებაც მაშინ დავიწყეთ და **იური გაგარინი საქართველოს გმირადაც ითვლებოდა. ახლა სად ვართ, საით მივდივართ?!**



„სალამი მთელ კაცობრიობას და ანა მანიანის!“ —

ასეთი იყო **იური გაგარინის** მიერ კოსმოსიდან გაჟღერებული სიტყვები!

ბრძანებულება სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა „სსრ კავშირის კოსმონავტი მფრინავის“ წოდების დაწესების შესახებ

ჯემალ ღაღანიძე, ***მსახიობი:*** — 60 წლის წინათ, როცა იური გაგარინი კოსმოსში გაფრინდა, **მან კოსმოსის ათვისება დაიწყო, მე — სცენის!** მაშინ 28 წლის ვიყავი და ამ ამბავს ცოტა სკეპტიკურადაც ვუყურებდით, მაგრამ, როცა გამოაცხადეს, ადამიანი კოსმოსში გაფრინდაო, ყველამ ცას ავხედეთ. დედამიწაზე დაბრუნების მერე გაგარინს ზარ-ზეიმით შეხვდნენ მოსკოვში, გაიმართა აღლუმი და მის გაფრენას მთელი მსოფლიო ზეიმობდა. ახლა სადაცაა კოსმოსში ექსკურსიებს მოაწყობენ, მაგრამ იმხანად ეს იყო კაცობრიობის ისტორიის შეცვლა.

აი, ასეთი დიდი აღმოჩენების საუკუნეში ვცხოვრობდით და ძალიან მეამაყება!



კირა ანდრონიკაშვილი, ***მსახიობი:*** — 1961 წელს, როცა იური გაგარინი კოსმოსში გაფრინდა, კინოში მიღებდნენ — **„ერთი ცის ქვეშ“** — ნოველაში „მტრედები“. დიდი ზეიმი იყო. გაზეთები ბეჭდავდნენ არაჩვეულებრივი გარეგნობის ახალგაზრდა მამაკაცს შესანიშნავი ღიმილით. როგორც აღმოჩნდა, პიროვნული თვისებებიც ბრწყინვალე ჰქონდა და ჩემში უდიდეს სიმპათიას იწვევდა. 1968 წლის 27 მარტს გაგარინი მოულოდნელად დაიღუპა. უცებ გაქრა და დაიკარგა უზარმაზარი ლეგენდა. მერე გამოაცხადეს, რომ მისი თვითმფრინავი აფეთქდა... მოკლედ, რაღაც მისტიკა იყო და ძალიან დამწყდა გული.

ესაუბრა ქეთევან ხამიცაშვილი

თემის გაგრძელება 24-ე გვერდზე

იური გაგარინი: გულითადი სალამი ქართველ ხალხს!

ნასკნელ დღეებს ითვლიდა, „ბეხომ“ ერთ-ერთ გაზეთში ცილი დასწამა — ფაცაცია კონტრაბანდისტიაო! ჯემალ საჯაიამ ეს იმიტომ გააკეთა, რომ მან გერმანე ფაცაცია უმრავლესობის შესაქმნელად ვერ გადმოიბირა, რათა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე **ბია ბგაჟბა** თანამდებობიდან ვადაზე ადრე გადაეგდოთ. **როცა ამის შესახებ „ბეხოს“ ვკითხე — გერმანეს ცილი რად დასწამე, ეს ხომ არაქრისტიანულია-მეთქი? — ჯემალ საჯაიამ მიპასუხა — ბოზობა ქრისტიანულიაო? ანუ „ბეხოს“ მორალით, თურმე, ბოზობა ყოფილა ის, რომ ცხონებული გერმანე ფაცაცია ამ არაკაცს ბინძური საქმის აღსასრულებლად არ შეეკრა!**

„ბეხომ“ სოციალურ ქსელებში არაერთხელ დაწერა, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კონკრეტულ დეპუტატს, თურმე, „დედა ჰყოლია ბოზი და სოხუმის მილიციის თანამშრომლები ამ ქალის გამო რიგში მდგარან“; თურმე, მავანი დეპუტატის ცოლი ბოზი ყოფილა, ხოლო მავანი დეპუტატი — პედერასტი! **აი, ამას სჩადის ეს უზნეო და გახრწნილი კაცი, რომელმაც აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარია ოთახში შეიყვანა და სცემა!**

— კი მაგრამ, ბოლოს და ბოლოს, რა ხდება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილ ხელისუფლებაში, ასე ვაპირებთ ჩვენ აფხაზეთის დაბრუნებას?

— სანამ ქართულ პოლიტიკაში „ბეხო“ და „ბეხოს“ მფარველები იარსებებენ, საქართველოს საშველი არ იქნება და აფხაზეთი დავიბრუნოთ კი არა, რაც გვაქვს, შესაძლოა, ისიც დავკარგოთ!

უბედურება ის არის, რომ ეს სამარცხვინო და ნაძირალა კაცი — **ჯემალ საჯაია** აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარეა! ამიტომ მივმართავ ბატონ **ირაკლი კობახიძეს**, ბატონ **ირაკლი ღარიბაშვილს**, ბატონ **არჩილ თალაკვაძესა** და ქალბატონ **სალომე ზურაბიშვილს** — მოაშორეთ ეს სამარცხვინო და ამორალური „ბეხო“ აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს, რომელიც „ქართულ ოცნებას“ სახელს უტეხს! პირადად მე სწორედ „ბეხოს“ გამო დავტოვე „ქართული ოცნების“ ფრაქცია და გავხდი დამოუკიდებელი დეპუტატი, რადგან ჩემთვის, როგორც კაცისთვის და დეპუტატისთვის, შეურაცხმყოფელია იმ ფრაქციის წევრობა, რომელსაც ჯემალ საჯაია, ანუ იგივე „ბეხო“ „კამანდობს“!

— ჯემალ გამახარია „ბეხომ“ როდის სცემა?

— ეს ინციდენტი მაშინ მოხდა, როცა გამახარია ჯერ კიდევ არ იყო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე გახლდათ, მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს? **ჯემალ გამახარიამ მომხდარის გამო საჯაიას უჩივლა, მაგრამ ფაქტს არავითარი რეაგირება, არავითარი ლონისძიება სახელმწიფოს მხრიდან არ მოჰყოლა.**

— ეს ჩხუბი უმაღლესი საბჭოს შენობაში მოხდა?

— დიახ, სწორედ უმაღლესი საბჭოს შენობაში მოხდა! ჯემალ გამახარიას გარდა ჯემალ საჯაიამ ასევე სცემა უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი **ანზორ წოწონავა,** რომელსაც ცხვირი გაუტეხა. წოწონავამაც იჩივლა, მაგრამ „ბეხოს“ მფარველები ამჯერადაც გამოუჩნდნენ და კაციშვილმა პასუხი არ აგებინა. არ მინდა ახლა იმ რამდენიმე დეპუტატის სახელისა და გვარის ხსენება, რომლებსაც „ბეხო“ ჩვენი თანდასწრებით დედას აგინებს და პანჩურს ურტყამს! აი, ასეთი სამარცხვინო სიტუაციაა... **როგორც ამბობენ, ჯემალ საჯაია შეკრულია სპეცსამსახურებთან და, აქედან გამომდინარე, როგორც აგენტს, ხელს არ ჰკიდებენ.** „ბეხო“ არის პირწავარდნილი შევარდნაძისტი, ზვიად გამსახურდიას სახელის ხსენება აცოფებს და დღემდე რჩება შევარდნაძესთან ერთად აფხაზეთის ერთ-ერთი მთავარი ჩამბარებლის, საფლავიდან ამოსათხრელი **ბივი ლომინაძის კლანის** წევრად. ვერაფრით ამიხსნია, როგორ აღმოჩნდა ეს უწიგნური და უზნეო კაცი ცხონებული ზვიად გამსახურდიას უზენაეს საბჭოში, როგორც დეპუტატი და როგორ მოაწერა ამ სალახანამ ხელი 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს!

— კი მაგრამ, ამ „ბეხოსთვის“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში ხელის შემბრუნებელი არავინ გამოჩნდა? საერთოდ, ასეთი წარსულის მქონე ჯემალ საჯაია აფხაზეთის

როსტომ შამუგია:

მივმართავ ბატონ ირაკლი კობახიძეს, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, ბატონ არჩილ თალაკვაძესა და ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს,

მოაშორეთ აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს ეს სამარცხვინო და ამორალური „ბეხო“, რომელიც „ქართულ ოცნებას“ სახელს უტეხს!

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში სამარცხვინო ვითარებაა — ვინმე „ბეხო“, ანუ ჯემალ საჯაია მთელ უმაღლეს საბჭოს ატერორებს, დეპუტატებს სცემს და დედას აგინებს! უბედურება ის გახლავთ, რომ ასეთი ზნეობისა და მორალის კაცი აფხაზეთის პარლამენტში ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარეა. როსტომ შამუგია, რომელმაც აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში ფრაქცია „ქართული ოცნება“ სწორედ „ბეხოს“ გამო დატოვა, ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს და უმაღლეს საბჭოში შექმნილი საგანგაშო ვითარების გამო შველას ითხოვს:

— 1972 წელს უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი, როცა ჩემმა უახლოესმა მეგობარმა, აწ განსვენებულმა **ედიშერ გიორგაძემ** „კოლხურ კოშკში“ ამიყვანა და ცხონებული ზვიად გამსახურდია გამაცნო. ედიშერმა ზვიადს უთხრა — ზვიად, მე თუ ადამიანის ცნობა არ მეშლება, როსტომი ის კაცია, რომელსაც შეგიძლია, ენდო და „ფოსტალიონის“ მისია დააკისრო! ზვიადი ცოტა ხნით ჩაფიქრდა და ედიშერს უთხრა — შენს მოყვანილ კაცს უარს ვერ ვეტყვი, დაე, იყოს ჩვენი გუნდის წევრი! **ასე გავხდი „ფოსტალიონი“ და თბილისსა და დანარჩენ საქართველოში ფარულად ვავრცელებდი ზვიად გამსახურდიას არალეგალურ ჟურნალ „ოქროს საწმისს“, რომელსაც მაშინ მთელი განათლებული ქართველობა სანთლით დაეძებდა.** ერთი სიტყვით, პოლიტიკური მოღვაწეობა ზვიად გამსახურდიასთან დავიწყე, მაგრამ საქმე ისე მიდის, რომ, ბედის ირონიით, ალბათ, „ბეხოსთან“ დავამთავრებ!

— ბატონო როსტომ, „ბეხო“ ვინ არის?

— **„ბეხოს“** ნამდვილი სახელი და გვარია **ჯემალ საჯაია.** „ბეხო“ მისი მეტსახელია, რომელიც მას ციხეში ყოფნის დროს შეარქვეს. ციხეში ის ბევრჯერ და დიდხანს იჯდა... მონაცემთა ბაზის მიხედვით, ამასწინათ გამოვთვალეთ და საბოლოოდ შევჯერდით, რომ „ბეხო“ ციხეში ოთხჯერ მაინც არის ნაჯდომი, მათ შორის, ჯიბის ქურდობისა და ღორების „გასუხარების“ გამო. როგორც ამბობენ, „ბეხო“ კომუნისტების დროს მეღორეობის ფერმის გამგე იყო და გოჭები თუ ღორები მოიპარა. ჯემალ საჯაიას განათლების შესახებაც მწირი ინფორმაცია არსებობს და, შეიძლება ითქვას, რომ მან წერა-კითხვა, ფაქტობრივად, არ იცის, მაგრამ ნაცნობ-მეგობრების წყალობით, რომლებიც, ძირითადად, მისი დონისა და მორალის ხალხია, „ბეხო“ სოციალურ ქსელებსა და პრესაში მაინც ახერხებს უბინძურესი პასკვილების გამოქვეყნებას. მაგალითად, ცხონებულ **გერმანე ფაცაციას,** რომელიც ლოგინს იყო მიჯაჭვული და უკა-

ვისი ხელი მფარველობს ჯემალ საჯაიას, მეტსახელად „ბეხოს“?

„საბოლოოდ ვილუპებით, მოგვაშორეთ „ბეხო“ საჯაია და მისი „მომყოლი“ ზურაბ მებონია!“

ზურაბ მებონია

„პოლიტიკური მოღვაწეობა ზვიად გამსახურდიასთან დავიწყე, მაგრამ საქმე ისე მიდის, ალბათ, „ბეხოსთან“ დავამთავრებ!“

„რუსლან აბაშიძეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილი ხელისუფლება აინტერესებს იმდენად, რამდენადაც ყოველღამე კაზინოში ზის და ერთობა!“

რუსლან აბაშიძე

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში როგორ მოხვდა?

— **საუბედუროდ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში კაცი არ მოიძებნა, რომელიც „ბეხოს“ საკადრის პასუხს გასცემს და თავისას მიუზღავს.** ჯემალ საჯაია 1995 წელს, შევარდნაძის დროს, ისევ გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი და წარმოადგენდა აფხაზეთის თორმეტკაციან დეპუტაციას. სააკაშვილი რომ მოვიდა და აფხაზეთის დეპუტაცია პარლამენტიდან გამორეკა, **ჯემალ საჯაია** ისევე, როგორც ყველა დანარჩენი, კოოპტაციის წესით შემოიყვანეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში.

ზემოთ ჯემალ გამახარია ვახსენე, რომელიც „ბეხომ“ სცემა, თუმცა, გამახარიას აბუჩად აგდებას ჯემალ საჯაია დღემდე აგრძელებს. ასე მაგალითად, **2020 წლის 4 თებერვალს ვაჟაფშაველას გამზირზე მდებარე ერთ კაფეში, სადაც გარდაცვლილი დეპუტატების ხსოვნისათვის პატივის მისაგებად შევიკრიბეთ, „ბეხომ“ დიდი აყალმაყალი ატეხა.**

ეს „ბეხომ“ ჯემალ გამახარიას სამჯერ-ოთხჯერ მაინც გაუმეორა და ამ სიბინძურეს უყურებდა მთელი საზოგადოება...

— კი მაგრამ, ბატონ ჯემალ გამახარიას კარგად ვიცნობ და ამ უმსგავსობასა და შეურაცხყოფას თავი როგორ დაუხარა?

— გამახარია „ბეხოს“ ლაპარაკსა და საქციელზე მხოლოდ იღიმებოდა და ხმას ვერ იღებდა. მხოლოდ ერთხელ უთხრა ჯემალ საჯაიას — რა ხუმარა ხარო! **კაცი გამახარიას სახალხოდ თავში ურტყამდა, ეუბნებოდა — ბოზი ხარო! — და ეს არის ხუმრობა? არაკაცი და უზნეო „ბეხო“ არც სხვებს აკლებდა ხელს და პატივის შემლახავი და უცენზურო სიტყვებით თამადას სადღეგრძელოს წარმოთქმას არ აცლიდა.** „ბეხო“ ერთ-ერთ დეპუტატსაც მიადგა და უთხრა — შენ კაცი ხარ? ამისი და ამისი ძმაკაცი ხარ და, აქედან გამომდინარე, კაცი არ ხარო!

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ჯემალ გამახარიას ერთ-ერთმა მოადგილემ ადრე წასვლა რომ გადაწყვიტა, „ბეხო“ მივარდა და ძალით დასვა სკამზე — ბოლომდე დარჩიო! ასე მეორდებოდა ეს ჭიდაობა-ძიძგილაობა გარკვეულ ხანს... ბოლოს „ბეხომ“ ელარჯით სავსე დიდი მათლაფა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს ყელზე მიაბჯინა და დაუყვირა — „სანამ ამას არ გამოცლი, ფეხსაც ვერ მოიცვლი!“ ბოლოს და ბოლოს, დეპუტატმა სუფრიდან წასვლა მოახერხა, მაგრამ ახლა „ბეხო“ სხვა დეპუტატებსაც გადასწვდა და მათი აბუჩად აგდება და შეურაცხყოფა გააგრძელა.

მოკლედ, ასე აირია მიცვალებულთა ხსოვნისადმი პატივმიგების სუფრა და იძულებული გავხდით, სუფრის წევრთა ლანძღვა-გინებისა და ჩვენი თორმეტი გარდაცვლილი კოლეგის ხსოვნის შებღალვის ფონზე იმდღევანდელი ტრაპეზი დაგვესრულებინა. **უბედურება ის გახლდათ, რომ ამ ყველაფერს უყურებდნენ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილეებისა და დეპუტატების მძღოლები, ასევე სახელმწიფო დაცვის სპეცსამსახურის თანამშრომლები — ახალგაზრდები, რომლებსაც ჩვენი დაცვა ევალებათ.** როგორ ფიქრობთ, რა წარმოდგენა ექნებათ ამ ყველაფრის შემდეგ იმ ახალგაზრდებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილ ხელისუფლებაზე, მის სტრუქტურებსა და უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებზე?

— აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე ამ ყველაფრის ფონზე რას აკეთებს?

— **რუსლან აბაშიძე** აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში ვერ ჩაერევა და **„ბეხოდ“ წოდებულ ჯემალ საჯაიას** ალიკაპს ვერ ამოსდებს, რადგან, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, აბაშიძეს ამისთვის არც სცალია!

— რატომ არ სცალია?

— რუსლან აბაშიძეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილი ხელისუფლება აინტერესებს იმდენად, რამდენადაც ყოველღამე კაზინოში ზის და ერთობა. ყოველ შემთხვევაში, ამის შესახებ ქართულ პრესაში სისტემატურად იწერება, ხოლო, ჩემდა გასაკვირად, როგორც რუსლან აბაშიძე, ისე შესაბამისი ორგანოები დუმან... **რომელ აფხაზეთსა და რის ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენაზეა ლაპარაკი, როცა „ბეხო“ ჯემალ გამახარიას პირდაპირ ემუქრება — ჩემ წინააღმდეგ ზედმეტი მოძრაობა არ გაბედო, თორემ ყელს გამოგჭრიო!**

არსებობს ასეთი პიროვნება — **ზურაბ მებონია,** რომელიც აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში აპარატის უფროსია. **„ბეხო“ და ზურაბ მებონია** ძმაკაცები არიან და „ბეხოს“ მსგავსად, მებონიაც უზრდელი და რეგვენია. მებონიამ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროშია ნამუშევარი, აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში ციხეებსა და საკონცენტრაციო ბანაკებში დაწესებული რეგულაციების დამკვიდრება სცადა. 2020 წლის 14 თებერვალს „ბეხოს“ მიერ დაგეშილი ზურაბ მებონია დეპუტატ **რუდიკ ცატავას** სამუშაო კაბინეტში შემოვარდა და დანარჩენი დეპუტატების თანდასწრებით ყვირილი დამიწყო, რომელიც სულ მალე არაადამიანურ ღრიალში გადაიზარდა. — რა დღეში ხარ, რა გაყვირებს, ცოტა ტონს დაუწიე-მეთქი! — მშვიდად ვუთხარი მებონიას. — რას მიქვია ტონის დაწევა, შენ თვითონ დაუწიე ტონს, ხან **თამაზ ხუბუასთან** რომ შევარდები და ხანაც — უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან! — არ ცხრებოდა მებონია... ეს ინციდენტი განმეორდა 17 თებერვალსაც, როცა ის საღამოს 5 საათზე ისევ ღრიალით შემომეჭრა ჩემს სამუშაო კაბინეტში...

— თქვენი აზრით, რა იყო მებონიას გაცეცხლების მიზეზი?

— მიზეზი ის იყო, რომ 2020 წლის 4 თებერვალს მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, როცა „ბეხომ“ ჯემალ გამახარიას თავში რამდენჯერმე წამოარტყა და „ბოზი“ ეძახა, ზოგს დედა აგინა, ხოლო ზოგს ელარჯით უპირებდა დახრჩობას, მე და დეპუტატმა **ნაპო მესხიამ,** პროტესტის ნიშნად, დავტოვეთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია „ქართული ოცნება“, რადგან ამ ფრაქციის თავმჯდომარე არის სწორედ უღირსი და აღვირახსნილი, სამარცხვინო ჯემალ საჯაია, ანუ იგივე „ბეხო“.

ცხადია, ამის გამო „ბეხოსა“ და მის რაზმს კუდი მოეწვათ და ამიტომაც თავიანთ ხელისბიჭს **ზურაბ მებონიას** დაავალეს ჩემი წამოკიდება, რაც არ გამოუვიდათ. ოფიციალურად აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის წევრი ჯერ კიდევ ვარ, მაგრამ **მირჩევნია, დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსი მქონდეს და ფრაქცია „ქართულ ოცნებაში“ „ბეხო“ ჩემი უფროსი არ იყოს!**

სხვათაშორის, როგორც კი მე და ნაპო მესხიამ ფრაქცია „ქართული ოცნება“ დავტოვეთ, „ბეხომ“ მაშინვე თავის ოთახში დაიბარა **ჯემალ გამახარია,** გამახარიას ერთ-ერთი მოადგილე და ბრძანა — სასწრაფოდ დაშალეთ დეპუტატ **თემურ ლორთქიფანიძის** ფრაქცია და დაუყოვნებლივ აღადგინეთ ჩემი ფრაქცია, თორემ ხომ იცით, რაც მოგივათო! **ჩვენდა გასაკვირად და უმაღლესი საბჭოს სამარცხვინოდ, „ბეხოს“ ე.წ. განკარგულება იმავე დღესვე აღსრულდა. პარალელურად „ბეხომ“ ადამიანის უფლებათა დაცვის, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტიც გააუქმებინა, რადგან კომიტეტის თავმჯდომარე მე ვიყავი.**

მოკლედ, აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში სამარცხვინო სიტუაციაა და მის გამოსწორებას მტკიცე ხელი სჭირდება. წესით და რიგით, „ბეხო“ საჯაიას თავნებობას სწორედ აფხაზეთის უმაღლესმა საბჭომ უნდა დაუსვას წერტილი, მაგრამ აფხაზეთის პარლამენტი „ბეხოს“ მიერ დატერორებულია. **აქედან გამომდინარე, მივმართავ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას** — საბოლოოდ ვიღუპებით, მოგვაშორეთ **„ბეხო“ საჯაია** და მისი „მომყოლი“ **ზურაბ მებონია!**

აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან ჯემალ გამახარიასთან კაბინეტში შევედი და ვკითხე – ესა და ეს ქალი რა პრინციპით დაანიშნაურეთ-მეთქი? ბატონმა ჯემალმა მიპასუხა – ხომ იცი, ეს ქალი „ბეხოს“ საყვარელიაო! – მაშინ ის მეორე ქალი რატომ დაანიშნაურეთ-მეთქი? – ისიც „ბეხოს“ საყვარელიაო! – მესამე ქალზეც იგივე ვკითხე და ჯემალ გამახარიამ ამ შემთხვევაშიც იგივე პასუხი დამიბრუნა – ეგეც „ბეხოს“ საყვარელიაო!

მოკლედ, ჯემალ საჯაია, ანუ იგივე „ბეხო“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილი ხელისუფლების დირექტორია...

სანამ აფხაზეთის ხელისუფლებაში „ბეხო“ და ბეხოიზმი არ ამოიშანთება, მანამდე ჩვენ აფხაზეთში ვერ დავბრუნდებით!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„ბეხო“ არის პირნათლად ნაპირნავარდნილი

გივი ლომინაძე

ჯემალ გამახარია

ანზორ წოწონავა

დასაწყისი იხ. „ა-დ“. 2020 წლის №6-52, 2021 წლის №1-2-15

როგორ გააცუცურაკა სტალინმა ჩერჩილი და რუზველტი, რომლებსაც ბელადის წინააღმდეგ თეირანში ოინის მოწყობა სურდათ!

სტალინი, რუზველტი და ჩერჩილი თეირანის კონფერენციაზე

საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი და პუბლიცისტი ლევან დოლიძე სტალინს, როგორც იუმორის იშვიათი ნიჭით დაჯილდოებულ პიროვნებას გვაცნობს და აცხადებს, რომ უკლებლივ ყველა დიდი ქართველი, რომელსაც კი ბელადთან ურთიერთობა ჰქონდა, ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ სტალინი ხუმრობასა და ენამოსწრებულობაშიც შეუდარებელი იყო:

ლევან დოლიძე:

— არსებობს **ჩერჩილის** ცნობილი გამონათქვამი — **„სტალინი ფლობდა იუმორის დიდ ნიჭს!“** პირადად შევხვედრივარ უამრავ ადამიანს, რომლებსაც ყოველდღიური ურთიერთობა ჰქონდათ ბელადთან და ყველა ერთხმად აღნიშნავდა, რომ სტალინს მართლაც შესანიშნავი და გამორჩეული იუმორი ჰქონდა... სტალინის სიცოცხლეში მისი თხზულებების ცამეტი ტომი გამოვიდა, მაგრამ მერე ხრუშჩოვმა ამ თხზულებათა გამოცემა შეწყვიტა. ოთხმოცდაათიან წლებში დამატებით გამოუშვეს კიდევ ხუთი ტომი. ამ თხზულებებში ყოველ ნაბიჯზე იგრძნობა, რომ სტალინი მართლაც იუმორის ოსტატია. ძერჟინსკის ქუჩაზე ჩემს მეზობლად, ნახევრად სარდაფში ცხოვრობდა მოხუცი კაცი — გვარად **ბაბილუა,** რომელიც 1936 წლის დეკემბერსა და 1937 წლის იანვარში მოსკოვში გამართული ქართული კულტურის დეკადის მონაწილე იყო. მაშინ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი და დიდი შეცდომა დავუშვი, რომ მისი ნაამბობი არ ჩავიწერე. ბაბილუა მიყვებოდა, თუ როგორ ხუმრობდა სტალინი, როგორი აღფრთოვანებული იყო ქართველების ნახვით, რომლებსაც დეკადის ბოლო დღეს გამოსამშვიდობებელი ბანკეტი გაუმართა.

სტალინის კრიმანჭულით აღფრთოვანებულ სანდრო კავსაძეს ბელადისთვის უკითხავს – ამხანაგო სტალინ, ასე კარგად გურული სიმღერები სად ისწავლეთ? – ეჰ, ჩემო სანდრო, ბათუმის ციხეში, სადაც ბოლშევიკებიც და მენშევიკებიც ერთად ვიყავით გამომწყვდეული, მეტი რა საქმე მქონდა?!

სხვათაშორის, ცეკას შენობაში ძერჟინსკის ქუჩიდან მხოლოდ ბერია შედიოდა, დანარჩენებს ამის უფლება არ ჰქონდათ და ისინი ცეკაში ჩიტაძის ქუჩიდან ხვდებოდნენ...

— ბატონო ლევან, სტალინის იუმორისა და, საერთოდ, ცხოვრების შესახებ ბევრი იცოდა მიხეილ ჭიაურელმა...

— **მიხეილ ჭიაურელი** იყო უნიჭიერესი პიროვნება, ნამდვილი მოვლენა... 1924 წელს საქართველოში პირველად სწორედ მიხეილ ჭიაურელმა შექმნა ლენინის ბიუსტი. იმ წელს სერგო ორჯონიკიძე იყო ჩამოსული და მან ჭიაურელს ჩამოუტანა და აჩუქა ლენინის ოთხი ნიღბიდან ერთ-ერთი. ჭიაურელის სახელოსნო მაშინ მთავრობის სასახლის წინ იყო, ანუ სადაც დღეს პარლამენტის შენობაა — სვეტებიანი სასახლე, რომელიც გერმანელ ტყვეებს ააშენებინეს, აი, იქ იდგა ჭიაურელის სახელოსნო. 1965 წელს ჭიაურელს ფიქრის გორაზე შევხვდი, რომელიც კუნცევოს აგარაკზე, სტალინის ოჯახში, უცვლელი თამადა იყო. ეს გახლდათ უნიჭიერესი კაცი, ყოველმხრივ დაჯილდოებული და წარმატებული. **მიხეილ ჭიაურელმა** ხაზგასმით მითხრა, რომ სტალინის იუმორი შეუდარებელი იყო. იმავეს მიმეორებდა ლეგენდარული **აკაკი ხორავაც...**

სტალინის იუმორის შესახებ ძალიან ბევრი იცოდა მისმა პირადმა მზარეულმა **ალექსანდრე რთველაძემ,** რომელიც ბელადს თეირანშიც, იალტაშიც და პოტსდამშიც ახლდა. მან მიამბო, რომ ერთადერთი ადგილი, სადაც ბელადს **„იოსებ ბესარიონოვიჩს“** ეძახდნენ, კრემლის სამზარეულო იყო. ბელადი სადღესასწაულო დღეებში სამზარეულოს აუცილებლად სტუმრობდა, ხუმრობდა და რიგით ადამიანებთან, კრემლის მზარეულებთან ერთად, გამარჯვების სადღეგრძელოს სვამდა.

საქართველოს ცეკას ყოფილმა მდივანმა **აკაკი მგელაძემ** „ლეჩკომბინატში“, სადაც მისი სამხედრო განყოფილების ყოფილი უფროსი ალექსანდრე ბონდარენკო იწვა, სტალინის ხუმრობაზე ასეთი რამ მიამბო: ბელადმა ერთხელ კუნცევოს აგარაკზე დამპატიჟა, სადაც იდეალურად ჰქონდა მოვლილი ყველაფერი. ბელადმა ლიმონი მოწყვიტა, ჯაყვით გაჭრა, კარგა მოზრდილი ნაჭერი მომაწოდა და მითხრა — გასინჯე! გავსინჯე და საშინლად მჟავე იყო. სტალინს თვალები ეშმაკურად უბრწყინავდა... — გემრიელია, ვოლკოვ? — უგემრიელესია, ამხანაგო სტალინ! ბელადმა კიდევ მომიჭრა ლიმონი. — მოგეწონა, ამხანაგო ვოლკოვ? — დიდებულია, ამხანაგო სტალინ! მესამეჯერაც რომ მომიჭრა ლიმონი, ვეღარ მოვითმინე და ვუთხარი — ვაიმე, ამხანაგო სტალინ, სიტყვას გაძლევთ, რომ საქართველოში იმდენ ლიმონს მოვიყვანთ, რომ არამარტო მოსკოვს, არამედ მთელ საბჭოთა კავშირს მოვამარაგებთ! სტალინს სიცილი წასკდა, ხოლო აკაკი მგელაძემ ბელადისთვის მიცემული პირობა შეასრულა და საქართველოში მეციტრუსეობამ არნახულ მასშტაბებს მიაღწია.

მიხეილ ჭიაურელმა ხაზგასმით მითხრა, რომ სტალინის იუმორი შეუდარებელი იყო!

მიხეილ ჭიაურელი

— სტალინი ბევრს ხუმრობდა ჩერჩილთან და რუზველტთან... ამ იუმორის შესახებ ცნობილია, მაგრამ იქნებ მათ შორის არის ისეთიც, რის შესახებაც ხალხმა ნაკლებად იცის?

— თეირანის კონფერენციაზე, სადაც სტალინმა ყველაფერს მიაღწია და თავისი ჩანაფიქრი ასი პროცენტით განახორციელა, ჩერჩილი და რუზველტი უხასიათოდ იყვნენ. კონფერენციის დასრულებამდე ერთი დღით ადრე ჩერჩილმა და რუზველტმა მოილაპარაკეს, სტალინს ოინი ვუყოთო! დილაა, სტალინი, რუზველტი და ჩერჩილი ერთმანეთს შეხვდნენ და ჩერჩილმა დაიწყო — *წუხელ სიზმარში უფალთან ვიყავი და უფალმა ჩემი წერილობითი თხოვნა დამიმოწმა — მსოფლიოს ნახევარი ნამდვილად დიდ ბრიტანეთს ეკუთვნისო!* ახლა რუზველტმა გააგრძელა — *მეც ვნახე სიზმარში ღმერთი და ის დამთანხმდა, რომ დედამიწის მეორე ნახევარი ჩვენ, ამერიკელებს, დაგვიმტკიცოსო!* სტალინი ამ ყველაფერს ჩუმად უსმენდა და ბოლოს თქვა — *მეც დამესიზმრა ღმერთი, რომელმაც თქვენი განცხადებები დასამტკიცებლად წარმომიდგინა და როგორც დიდი ბრიტანეთის, ისე ამერიკის თხოვნას ვეტო დავადეო!* ჩერჩილი და რუზველტი პირში ჩალაგამოვლებული დარჩნენ...

მოსკოვში ერთ-ერთ დიდ საერთაშორისო შეხვედრაზე, რომელსაც ამერიკელები ესწრებოდნენ, სტალინის პირადი თარჯიმანი **ვლადიმერ პავლოვი** მოულოდნელად ავად გახდა. ინგლისურის უბადლო მცოდნე ვლადიმერ პავლოვი და ბრწყინვალე გერმანისტი **ვლადიმერ ბერეჟკოვი** ბელადს საერთაშორისო შეხვედრებზე მუდამ თან ახლდნენ. ამერიკელებს გუნება გაუფუჭდათ — სტალინი ჩვენს ნათქვამს როგორ გაიგებსო? ბელადმა კი სერიოზული სახით განაცხადა — არა უშავს, მე ვთხოვ, ამხანაგ ბერეჟკოვს, რომელიც გერმანისტია, თარჯიმნობა გამიწიოს! შემოვიდა ბერეჟკოვი, რომელიც სამხედრო ფორმაში იყო გამოწყობილი. — შეძლებთ, ინგლისურში ჩემი თარჯიმნობა გასწიოთ? — ჰკითხა ბელადმა. — არის, ამხანაგო სტალინ! ამაზე ამერიკელები მთლად გაგიჟდნენ — გერმანისტმა ინგლისურად როგორ უნდა თარგმნოსო?! ამერიკელები ისე იყვნენ მონუსხული, ვერ წარმოიდგინეს, რომ გერმანისტს შესაძლოა, ინგლისურიც სცოდნოდა. მათ იფიქრეს, რომ ბერეჟკოვმა მხოლოდ სტალინის ბრძანებით შეძლო ინგლისურად ლაპარაკი. ცხადია, ბოლოს ამერიკელები მიხვდნენ, რომ სტალინმა ისინი გააშაყირა...

1942 წელს ტუაფსესთან ყუმბარის ნამსხვრევმა შეიწირა დიდი ზღვაოსნის, საბჭოთა კავშირის ადმირალის, ჩვენი თანა-

კვირგვინოსნები

ვახტანგ ძაბირაძე
ანალიტიკოსი



არ შეიძლება ყოველ ჯერზე გავრილოვის ან პოზნერის მსგავსი პირის ჩამოსვლა სპეკულაციის საგნად ვაქციოთ. **პოზნერზე იყო საუბარი, მაგრამ ვილაცებს ისიც გაახსენდათ, რომ მიხეილ სააკაშვილი წინანდალში მასპინძლობდა მიხალკოვს, რომელიც ასევე პუტინის მარჯვენა ხელია.** შენგელია რუსეთში კალათბურთის თამაშს გადავაყოლეთ, მაგრამ რუსეთის მოქალაქე **ბრიგოლ ვაშაძე** ლამის პრეზიდენტად ავირჩიეთ. არ შეიძლება ერი ასეთ აბდაუბდაში ცხოვრობდეს.

„კვირის პალიტრა“

ირინე მოგოსაშვილი
ჟურნალისტი

სააკას დაწყებულ „ნამახვანჰესის“ კაბალური ხელშეკრულება თურქულ კომპანია „ენეკასთან“, სწორედ გადადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე გახარიას ხელმოწერითაც „დამშვენდა“ და 99 წლით თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქის მფლობელობაში გადავიდა!

ანუ 1 საუკუნით გასხვისდა ქართული მიწა-წყალი, გაიგეთ, ბნელებოო?

„ალია“

ზაზა ფირალიშვილი
ფილოსოფოსი

დადგება დღე, როდესაც დავიჯერებთ, რომ „გავრილოვის ღამე“ შემთხვევითი არ ყოფილა.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

თამარ ჩხეიძე
ყოფილი პარლამენტარი

პოზნერის შემოშვება კანონის დარღვევა იყო. რუს ტურისტს არავინ დევნის.

„ახალი თაობა“

ვლადიმერ პოზნერი
რუსი ჟურნალისტი



საპატიო კახელი ვარ და კიდევ ჩავალ საქართველოში — კვერცხის სროლის მოყვარულები ყველა ქვეყანაში არსებობენ და ყურადღებას არ იმსახურებენ.

„ინტერპრესნიუსი“

„საქართველოს ცეკას ყოფილმა მდივანმა აკაკი მგელაძემ სტალინის ხუმრობაზე ასეთი რამ მიამბო!“

აკაკი მგელაძე



აკაკი ხორავა

მემამულის **ივანე სტეფანეს ძე ისაკოვის** ფეხი. ისაკოვი თბილისში, ბესიკის ქუჩაზე ცხოვრობდა და ქართული შესანიშნავად იცოდა, ისე, ყარაბაღელი, შუშაში დაბადებული სომეხი იყო. ისაკოვი პროთეზით დადიოდა, დემობილიზაციაში არ წავიდა. 1946 წელს ისაკოვის კანდიდატურა განიხილებოდა მთავარი სამხედრო საზღვაო შტაბის უფროსის პოსტზე. სტალინმა მას პირადად დაურეკა და ეს ამბავი ამცნო, რაზეც ისაკოვმა უპასუხა — ამხანაგო სტალინ, თქვენ ხომ იცით ჩემი ნაკლის შესახებ, მე ცალფეხა ვარ, ერთი ფეხი მოკვეთილი მაქვს! — სხვა ნაკლი არ გაქვთ? — ჩაეძია სტალინი. — არა, სხვა ფიზიკური ნაკლი არ მაქვს! — მაშინ ეგ არაფერი, რადგან ჩვენს შტაბში მუშაობს კაცი, რომელსაც თავი არა აქვს და იმედია, უფეხოდ ადვილად გაიტანთ თავს! აი, ასე დაინიშნა ისაკოვი შტაბის უფროსად...

— როგორც ვიცი, სტალინი მინისტრებსაც ეხუმრებოდა!

— იყო ასეთი კაცი — **ივანე ბენედიქტოვი** — საბჭოთა კავშირის სოფლის მეურნეობის მინისტრი, რომელიც მიწათმოქმედების სახალხო კომისარი ჯერ კიდევ 1938 წელს გახდა. სტალინი ბენედიქტოვს დიდ პატივს სცემდა. გვიან ღამით **ალექსანდრე პოსკრებიშევმა** — სტალინის პირადმა თანაშემწემ — ბენედიქტოვს შინ დაურეკა — სტალინი გიბარებთო! მთელი ოჯახი აწრიალდა, რადგან ბენედიქტოვი ნასვამი იყო — წლების განმავლობაში უნახავი და ჰყავდა სტუმრად.

ივანე ბენედიქტოვი სტალინთან წელმოწყვეტილი წავიდა, კაბინეტში შევიდა, თავი დახარა და ბელადს უთხრა – ამხანაგო სტალინ, მაპატიეთ, დიდი ხნის უნახავი და მესტუმრა და ნასვამი ვარ! ეს რომ გაიგონა, სტალინი იქვე კარადასთან მივიდა, საიდანაც ძვირფასი კონიაკი გამოიღო, ერთი სირჩა თვითონ დაისხა, მეორე ბენედიქტოვს დაუსხა და სადღეგრძელო წარმოთქვა – ბენედიქტოვის სიმართლეს გაუმარჯოს, ბენედიქტოვი მართალი კაცია!

ამის შემდეგ ბელადმა კვლავ გააგრძელა — ამხანაგო ბენედიქტოვ, ახლა შეგიძლიათ, შინ წაბრძანდეთ და თქვენს დას ჩემგან გულითადი მოკითხვა გადასცეთ... ხოლო ხვალ, დილით თათბირზე გელოდებით!

ნაძირალა ხრუშჩოვი, რომელიც ცეკაში სოფლის მეურნეობას კურირებდა, ბენედიქტოვს სულ უჩხიკინებდა, მოხსნა უნდოდა, მაგრამ სტალინი ამის ნებას არ აძლევდა და ყოველთვის ეუბნებოდა — ბენედიქტოვი მართალი კაცია! სტალინის მკვლელობის შემდეგ ხრუშჩოვმა თავისი გაიტანა, ბენედიქტოვი სოფლის მეურნეობის მინისტრობიდან მაინც გაათავისუფლა და ინდოეთში გაუშვა ელჩად. მოგვიანებით ბენედიქტოვი მან ისევ დააბრუნა, რადგან სოფლის მეურნეობაში საქმე უკუღმა წავიდა... მერე ისევ ინდოეთში გაუშვა. სწორედ ბენედიქტოვის ელჩობის დროს გაიპარა სვეტლანა ინდოეთიდან შეერთებულ შტატებში, რამაც ივანე ბენედიქტოვის კარიერა საბოლოოდ შეიწირა.

იყო ასეთი პიროვნება **ალექსანდრე ზასიადკო** — მეშახტის ოჯახში გაზრდილი, რომელიც თავადაც მაღაროში მუშაობდა. ზასიადკომ მერე ინსტიტუტი დაამთავრა და დიდ თანამდებობებზეც მუშაობდა... სტალინმა გადაწყვიტა მისი მინისტრად დანიშვნა, მაგრამ ბელადს უჩურჩულეს — ზასიადკო ლოთია, სულ სვამსო! ბელადმა ამ ხმებს არ დაუჯერა, ზასიადკოს გამოცდა განიზრახა და პოსკრებიშევს თავისთან გამოაძახებინა. სტალინის კაბინეტში საინტერესო სცენა გათამაშდა — ბელადმა არაყი გამოიტანა და მაგიდაზე ორი ჭიქა დადგა... — დაასხით! — უბრძანა ზასიადკოს... ზასიადკომ დაისხა და სტალინსაც დაუსხა. — თქვენი ჯანმრთელობისა იყოს, ამხანაგო სტალინ! — წარმოთქვა ზასიადკომ და მთელი ჭიქა არაყი ხუხა. ცოტა ხანში სტალინმა თავად შეავსო ჭიქები. ზასიადკომ მეორე ჭიქაც გამოცალა... ამის შემდეგ მესამე ჭიქაც შეავსო ბელადმა, მაგრამ ზასიადკომ ჭიქა გვერდზე გასწია და ბელადს უთხრა — ამხანაგო სტალინ, ზასიადკომ ზომა იცის! ზასიადკო მესამე დღესვე დანიშნა ბელადმა საბჭოთა კავშირის აღმოსავლეთ რეგიონების ქვანახშირის მოპოვების მინისტრად, ხოლო 1948 წლის ბოლოს ზასიადკო საკავშირო მინისტრი გახდა. იმის შემდეგ, როცა სტალინს ზასიადკოზე ეტყოდნენ — ლოთობსო! — ბელადი პასუხობდა — **ზასიადკომ ზომა იცის!**

— სტალინს მარშალი როკოსოვსკი გამორჩეულად უყვარდა... ეხუმრებოდა თუ არა ბელადი როკოსოვსკის?

— ერთ-ერთ სამხედრო შეკრებაზე საბჭოთა კავშირის მარშლები და გენერლები იმაზე კამათობდნენ, ერთნაირი წოდებისა და დამსახურების ჩინოსანთაგან პირველი ვინ უნდა მისალმებოდა ბელადს. ყველა გაწიწმატებული იყო და რაღაცას ამტკიცებდა, მხოლოდ ულამაზესი და უნიჭიერესი როკოსოვსკი არ ერეოდა ამ აყალმაყალში. სტალინმა უსმინა, უსმინა ამ ყველაფერს, ბოლოს მზერა როკოსოვსკისკენ გააპარა და თქვა — პირველი ის უნდა მომესალმოს, ვინც ყველაზე უფრო ზრდილობიანია! კამათი მაშინვე შეწყდა... საერთოდ, როკოსოვსკის ძალიან მტრობდნენ, რადგან მისი ნიჭიერებისა და სილამაზის ძალიან შურდათ. ეროვნებით პოლონელი მარშალი **კონსტანტინე როკოსოვსკი** მზეჭაბუკივით იყო — მაღალი, ლამაზი, წარმოსადეგი, ბრწყინვალე მანერებითა და იშვიათი ნიჭით. როკოსოვსკის ქალები უყვარდა და ქალებიც თავს იკლავდნენ მისი გულისთვის. ამის გამო სხვა მარშლები როკოსოვსკის უჩიოდნენ და სტალინთან აბეზღებდნენ — გარყვნილ ცხოვრებას ეწევა, ქალი არ გაუშვაო! აღნიშნული საკითხის გასარკვევად სტალინმა პოლიტბიუროს სხდომა მოიწვია და მარშლებიც იხმო. სტალინი ბოლთას სცემდა და ოთახში გადი-გამოდიოდა... მაგიდაზე იდო დიდი საქაღალდე, რომელიც როკოსოვსკიზე დაწერილი საჩივრებით იყო სავსე. — აბა, ვის რა წინადადებები გაქვთ? იკითხა სტალინმა და პოლიტბიუროსა და მარშლებს თვალი მოავლო.

— როკოსოვსკიც იქ იყო?

— დიახ, იქ იყო! კაციშვილი ხმას ვერ იღებდა, რადგან პირველი არავის უნდოდა სიტყვით გამოსვლა — ვერ ბედავდნენ. სამი-ოთხი წუთი გავიდა... სტალინი მაგიდას მიუახლოვდა, ჩანთა, რომელიც საჩივრებით იყო სავსე, გვერდზე ზიზღით გასწია და განაცხადა — რადგან სათქმელი არავის აქვს, ისღა დაგვრჩენია, გვშურდეს მარშალ როკოსოვსკის, რადგან ის ქალებს ასე უყვართ! ამით როკოსოვსკის სასამართლო მორჩა.

იყო ასეთი შემთხვევაც — მიწასთან გასწორებული და დამარცხებული ფაშისტური გერმანიიდან საბჭოთა გენერლები ყველაფერს ეზიდებოდნენ და სამარცხვინოდ იქცეოდნენ. სტალინთან შევიდა ერთი **გენერალ-პოლკოვნიკი,** რომელსაც ბელადმა შეატყო, რომ რაღაცის თქმა სურდა და ვერ ბედავდა... — მითხარით, რა გაწუხებთ! — უთხრა სტალინმა. — ამხანაგო სტალინ, გერმანიაში რაღაც „ბარახლო“ შევაგროვე და აღარ მიშვებენ, რათა ჩამოვიტანო... იქნებ ნება დამრთოთ, რომ გერმანიაში ჩავიდე! სტალინმა მაშინვე დაადო მის განცხადებას რეზოლუცია — **„დაუბრუნდეს პოლკოვნიკს თავისი „ბარახლო“! გენერალ-პოლკოვნიკი** სტალინის კაბინეტიდან სიხარულით გამოფრინდა, მაგრამ პოსკრებიშევთან რომ შეაჩერეს, მხოლოდ მაშინ დახედა რეზოლუციას, სადაც **„გენერალ-პოლკოვნიკის“** ნაცვლად **„პოლკოვნიკი“** ეწერა. — მე ხომ **გენერალ-პოლკოვნიკი** ვარ და არა **პოლკოვნიკი?** — შეცბუნებულმა ჰკითხა პოსკრებიშევს. — არა, თქვენ უკვე **პოლკოვნიკი** ხართ, ამხანაგი სტალინის რეზოლუციაში არ შეიძლება შეცდომა იყოს! — უპასუხა პოსკრებიშევმა და კარისკენ მიუთითა. აი, ასე დასაჯა და ჩამოაქვეითა მაროდიორი და უსინდისო საბჭოთა გენერალი სტალინმა, რომელიც ქურდებსა და მომხვეჭელებს ბავშვობიდან ვერ იტანდა.

„სხვა მარშლები როკოსოვსკის უჩიოდნენ და სტალინთან აბეზღებდნენ – გარყვნილ ცხოვრებას ეწევა, ქალი არ გაუშვაო! აღნიშნული საკითხის გასარკვევად სტალინმა პოლიტბიუროს სხდომა მოიწვია და მარშლებიც იხმო...“

კონსტანტინე როკოსოვსკი

ივანე ბენედიქტოვი

ალექსანდრე ზასიადკო

ივანე ისაკოვი

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

ალექო ალექსანიშვილი
გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკის“ პასუხისმგებელი რედაქტორი

87 წლის ბერიკაცმა **ვლადიმერ პოზნერმა** 13 წლის წინათ განაცხადა, აფხაზეთი არასოდეს იქნება საქართველოს ნაწილიო და ასეთი ამბავი აუტეხეს, ამ დროს კი **იმ კაცის დასაცავად, რომელმაც საქვეყნოდ გვიჩვენა სამი თითის კომბინაცია — დავითგარეჯი საქართველოსი არ არისო — თბილისში დემონსტრაციები იმართება.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

თამარ ჩერგოლეიშვილი
„ტაბულას“ რედაქტორი

კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, ქვეყანაში შემოსვლა ეროვნების მიხედვით ავკრძალოთ. თუმცა, მომხრე ვიქნები, როცა საქართველოში ნორმალური, კოალიციური ხელისუფლება მოვა, **მაგნიტსკის სიის მსგავსად** გააკეთოს რუსეთის იმ საჯარო პირების სია, რომლებიც ამართლებენ პუტინის პოლიტიკას მეზობელი ქვეყნების მიმართ და შეეზღუდოთ ამ ქვეყანაში შემოსვლა.

„ალია“

მაია ნიკოლეიშვილი
დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტი

პოზნერის ფანი არასოდეს ვყოფილვარ, მაგრამ მრცხვენია, პროტესტის გამოხატვაც რომ ასეთი მდაბიური გაგვიხდა! **კაცები ილანძღებიან, ქალები იწყევლებიან! სიბნელე — პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით... სამწუხარო ასოციაცია — ნახირი!**

„ალია“

გური სულთანიშვილი
ანალიტიკოსი

გავრილოვთან მებრძოლი გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელიც „მთავარი არხის“ მეშვეობით „ქართულ ოცნებასთან“ აფილირებულ ყველა ადამიანს გვარად აწერდა „გავრილოვს“, გვერდით უდგას ნინო ბურჯანაძეს, რომელიც რუსეთში წარდგენილი იყო პრორუს პოლიტიკოსად. **მეტი სიგიჟე რა შეიძლება იყოს? ვანო მერაბიშვილმა რომ პატიმრების უფლებები დაიცვას, ნიკა გვარამიამ სამშობლოზე ილაპარაკოს, გიგი უგულავამ კი ბიუჯეტის ქურდობა დაგმოს.**

„ტვ იმედი“

როგორ უნდა გამოვიცნოთ კვერცხის ასაკი?



კვერცხის სასარგებლო თვისებების შესახებ ბევრი დაწერილა და თქმულა, მაგრამ ცოტა ვინმემ თუ იცის, რომ უამრავ სიკეთესთან ერთად კვერცხს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის გამოუსწორებელი ზიანის მიყენებაც შეუძლია. ცნობილი ქართველი მეცნიერი და ჰომეოპათი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი გვაფრთხილებს, რომ კვერცხის საკვებად გამოყენებისას გარკვეული წესები დავიცვათ და რამდენიმე ფაქტორს განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ:

კახა საბახტარიშვილი:
25 დღის კვერცხი საკვებად უვარგისია და მისი მოხმარება არ არის სასურველი!



— კვერცხი უნიკალური საკვები პროდუქტია, რომელსაც ბევრი სასარგებლო თვისება გააჩნია, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევაში ის ორგანიზმისთვის ძალზე საშიშია! დავიწყოთ იმით, რომ ერთ-ერთი გავრცელებული მითის თანახმად, კვერცხი ორგანიზმისთვის მავნეა, რადგან მისი გული შეიცავს ქოლესტერინს. კვერცხის გულში ქოლესტერინი მართლაც გვხვდება, მაგრამ ამავდროულად ის შეიცავს დიდი რაოდენობით ლეციტინსაც, რომელიც ქოლესტერინის ხვედრით წილს ექვსჯერ აჭარბებს. **ლეციტინის მთავარი დანიშნულება კი სწორედ იმ ათეროსკლეროზული ფოლაქების დაშლაა, რომელსაც ქოლესტერინი წარმოშობს.** გარდა ამისა, ლეციტინი არის სრულყოფილი ცილა, რომელიც კუნთებისთვის საშენ მასალას წარმოადგენს. ლეციტინის დაშლის შედეგად წარმოშობილი ამინომჟავები საჭმლის მომნელებელი ფერმენტების შენებაში მონაწილეობს... კვერცხი არის მიკროელემენტ სელენის საბადო, რომელიც ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელია. 100 გრამი კვერცხი სელენის დღიური ნორმის 45-50 პროცენტს შეიცავს.

— ბატონო კახა, როდის ხდება კვერცხი საშიში?

— კვერცხის ძირითადი შემადგენელი მასალაა ცილა, რომელიც ძალიან მოკლე დროში განიცდის დენატურაციას. სულ ახალთახალ კვერცხს პირველი ერთი კვირის განმავლობაში ეწოდება **დიეტური,** რადგან მასში ყველა მიკროელემენტი ნორმის ფარგლებშია; ერთი კვირის შემდეგ კვერცხი დიდ ცვლილებებს განიცდის, რადგან იშლება მასში შემავალი ფოლის მჟავა და სხვა მიკროელემენტები. ასეთი კვერცხი უკვე ხდება სუფრის, ანუ **ნახევრად დიეტური.** მესამე კვირაში კვერცხი სასარგებლო ნივთიერებებისგან, ფაქტობრივად, დაშლილია, მასში წარმოიქმნება გოგირდწყალბადი და რკინის სულფიდი, რომლებიც ტოქსიკური ნივთიერებებია. აქედან გამომდინარე, **25 დღის კვერცხი საკვებად უვარგისია და მისი მოხმარება არ არის სასურველი!**

— მაღაზიაში გასაყიდად გამოტანილ კვერცხს რომ თარიღი აწერია, ამა და ამ რიცხვიდან ამა და ამ რიცხვამდეა ვარგისიო, ეს რამდენად სარწმუნოა?

— სარწმუნოა იმ შემთხვევაში, თუ ჩავთვლით, რომ როგორც კი კვერცხს ქათამი დადებს, მას მაშინვე დააწერენ ვადის აღმნიშვნელ რიცხვს. მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ ეს ასე არ ხდება და კვერცხს თარიღს აბეჭდავენ მაშინ, როცა ის უკვე რამდენიმე დღის დადებულია... აქედან გამომდინარე, **მომხმარებელი, დიდი ალბათობით, ტყუვდება და კვერცხი, რომელიც ჩვენ ახალი გვგონია, შესაძლოა, უკვე რამდენიმე დღის იყოს!**

— მაშინ როგორღა გავარჩიოთ, კვერცხი ახალია თუ ძველი?

„კვერცხი მოხმარების წინ აუცილებლად უნდა გაირეცხოს სოდიანი წყლით ან სარეცხი საპნით!“



„საფრანგეთის მეფე ანრი მეოთხე, რომელიც ცნობილი მექალთანე იყო, კონიაკში კვერცხის გულს ურევდა და ისე სვამდა, რათა პოტენცია აემაღლებინა!“

— კვერცხის ასაკის გამოსაცნობად მარტივი ხერხი არსებობს: 200 გრამ წყალში უნდა ჩავყაროთ 2 ჩაის კოვზი სუფრის მარილი და კარგად გავხსნათ. ამის შემდეგ ჩავაგდოთ მასში კვერცხი. **თუ კვერცხი ჭურჭლის ფსკერზე ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში გაჩერდა, მაშინ კვერცხი ახალია, დაახლოებით 1-3 დღის; თუ კვერცხის მახვილი ბოლო, ფსკერისკენ გარკვეული კუთხით მოექცა, მაშინ კვერცხი 5-7 დღისაა; თუ მახვილი ბოლო ფსკერს ვერტიკალურ მდგომარეობაში ებჯინება, მაშინ კვერცხი 10-20 დღის მაინც არის; თუ კვერცხი ჭურჭელში ცურავს, მაშინ ის 30 დღის არის და ვადაგასულია, ხოლო, თუ კვერცხის ბლაგვი ბოლო წყლის ზედაპირიდან მაღლა არის ამოწეული, მაშინ კვერცხი ლაყე და დამპალია.**

ლაყე კვერცხი შესაძლოა, რომელიმე ბოროტმა მლესავმა კედელში ჩააყოლოს და გარედან გალესოს. ასეთ სახლში ყროლის სუნს ვერ მოიშორებენ. კედლები თუ არ დაინგრა, სახლში ვერვინ გაჩერდება! ახალი კვერცხის გული ამობურცულია და მკვრივ ფორმას ინარჩუნებს, ხოლო ძველი კვერცხის გული ბრტყელია და ცილაში ნაწილობრივ გახსნილი. კვერცხი მოხმარების წინ აუცილებლად უნდა გაირეცხოს სოდიანი წყლით ან სარეცხი საპნით!

— რატომ?

— იმიტომ, რომ კვერცხი და, განსაკუთრებით სოფლის კვერცხი, ნაჭუჭის ზედაპირზე აუცილებლად ატარებს **პარაზიტ სალმონელას,** რომელიც ნებისმიერი თბილსისხლიანი ცხოველისა და ფრინველის ნაწლავებში ცხოვრობს! ცხადია, ამ მხრივ გამონაკლისი არც ქათამია, რომელიც კვერცხს დებს. თუ კვერცხი გულდასმით არ გაირეცხა, შესაძლოა, სალმონელამ შეაღწიოს კვერცხის ფორებში და ადამიანი საშიში სენით — **სალმონელოზით** დაავადოს. ამიტომ კვერცხი აუცილებლად უნდა გაირეცხოს გამდინარე სოდიანი წყლით ან სარეცხი საპნით!

— რომელი კვერცხი სჯობს — შემწვარი, მოხარშული თუ თოხლო?

— ცნობისათვის: პარაზიტი სალმონელა იღუპება 74 გრადუსზე, აქედან დასკვნა თავად გამოიტანეთ. ბევრი უპირატესობას ანიჭებს სოფლის კვერცხს, მაგრამ არავინ ითვალისწინებს იმას, რომ სალმონელოზით დასნებოვნების მხრივ ბევრად უფრო საშიშია, ვიდრე მეფრინველეობის ფაბრიკაში დამზადებული, სადაც სალმონელას საწინააღმდეგოდ გარკვეულ ზომებს მიმართავენ. **კვერცხი ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ინახებოდეს მაცივარში, ხოლო 25-30 დღის შემდეგ მისი საკვებად გამოყენება ჯანმრთელობისთვის საშიშია!** საფრანგეთის მეფე ანრი მეოთხე, რომელიც ცნობილი მექალთანე იყო, კონიაკში კვერცხის გულს ურევდა და ისე სვამდა, რათა პოტენცია აემაღლებინა. კვერცხის გული შემწვარ ხახვთან, თაფლთან და ბრინჯთან ერთად ინდურ „კამა სუტრაშიც“ აღიარებულია, როგორც სექსუალურად აღმგზნები იდეალური საშუალება. მეცნიერულადაც დამტკიცებულია, რომ კვერცხში შემავალი ნივთიერებები ტესტოსტერონის დონეს ზრდის. კვერცხი ასევე ძალიან სასარგებლოა ორსული და მეძუძური დედებისთვის, მაგრამ, როგორც ვთქვით, მისი მოხმარებისას სიფრთხილის დაცვა აუცილებელია!

— რამდენი ხნის განმავლობაში უნდა იხარშებოდეს კვერცხი?

— კვერცხი 7-10 წუთი უნდა იხარშებოდეს! ამ დროის განმავლობაში ყველა სალმონელა იღუპება და ის აბსოლუტურად უსაფრთხო ხდება. კვერცხის შემადგენლობაში არსებული ფოლის მჟავა აუმჯობესებს მამაკაცის სპერმის ხარისხს... კვერცხი გამორჩეული პროდუქტია, რომელიც D ვიტამინს შეიცავს და ამ მხრივ სხვა პროდუქტებში ბადალი არ გააჩნია!

„ლაყე კვერცხი შესაძლოა, რომელიმე ბოროტმა მლესავმა კედელში ჩააყოლოს და გარედან გალესოს. ასეთ სახლში ყროლის სუნს ვერ მოიშორებენ... კედლები თუ არ დაინგრა, სახლში ვერავინ გაჩერდება!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ლევან ჩხიკვაძე
მიკრობიოლოგი

მე, დიდი ხნის პრაქტიკოსი, მიკრობიოლოგი, ხმამაღლა ვაცხადებ: ეს ადამიანების **იმუნიზაცია** კი არა, ეს არის **მაიმუნიზაცია!**

„ასტრაზენეკას“ ვაქცინის შემადგენლობაში სხვა შხამებთან ერთად შედის შიმპანზის სასქესო ორგანოდან აღებული ადენოვირუსი. ეს წერია „ასტრაზენეკას“ ანოტაციაში.

„ალია“

ალექსანდრე კვიტაშვილი
პროფესორი, მედიკოსი

მინიმუმ ერთი თვე უნდა იყოს გასული სხვა დაავადებების წინააღმდეგ ჩატარებული ბოლო ვაქცინაციის მომენტიდან, კორონავირუსით დაავადების მომენტიდან — მინიმუმ ექვსი, ხოლო სხვა მწვავე რესპირატორული დაავადების მომენტიდან — მინიმუმ ერთი თვე. **აცრამდე 3 დღის განმავლობაში არ არის რეკომენდებული ალკოჰოლის, ასევე ძლიერმოქმედი მედიკამენტების (ნარკოტიკების ჩათვლით) მიღება. ასევე სასურველია იმ დიეტის დაცვა, რომელიც რეკომენდებულია კუჭ-ნაწლავის სისტემის დაავადებების დროს.** დაორსულება სასურველია ვაქცინაციიდან მხოლოდ 6 თვის შემდეგ.

„კვირის პალიტრა“

ვატო სურგულაძე
ჯანდაცვის ექსპერტი

ჩინური ვაქცინის 100 ათასი დოზა გვაჩუქეს, ხოლო მეორე 100 ათასი იყიდეს და ერთ დოზაში გადავიხადეთ 20 დოლარი. ისიც საკითხავია, რატომ გვაჩუქეს, როცა ჩინეთის ელჩი არ არის ჯერ აცრილი?

„ახალი თაობა“

რუსუდან კერვალიშვილი
„ცენტრ-პოინტის“ დამფუძნებელი

მიმაჩნია, შენთან დაკავშირებით ერთი ადამიანიც თუ დაზარალდა, ეს უკვე სერიოზული შეცდომაა. ამიტომ, ამას პირველი წუთიდან ვიზიარებ და დიდი სინანულის გრძნობა მაქვს. ჩვენი თავისთვის მსჯავრი ჩვენ თვითონ გაცილებით ადრე გამოვიტანეთ, ვიდრე გამოგვიტანდნენ.

„თბილისელები“

„ოპოზიციის პროტესტის გამოხატვა ეს არის – მამაკაცებმა შარვალი უნდა ჩაიხადონ, ქალებმა – სასტვენებით ირბინონ და ნაგვის მანქანებს შეახტნენ!“

ნანა ლორთქიფანიძე:

რატომღაც პროტესტი არ გაუჩნდათ მელაშვილის ნათქვამზე, გარეჯი საქართველო არ არისო, მადლობა გადაუხადეს, პოზნერს კი კვერცხები ესროლეს!

„არ შეიძლება, თეთრს მუდმივად შავი უწოდონ და ჩვენ ჩუმად ვიყოთ!“ ***— ამბობს ცნობილი მსახიობი, გიგა ლორთქიფანიძის ქალიშვილი ნანა ლორთქიფანიძე, რომელიც მეგობრებთან ერთად 9 აპრილს გია გაჩეჩილაძის („უცნობი“) მიერ ორგანიზებულ აქციაზე იმყოფებოდა:***

— ოპოზიციის აქციების შემხედვარეს, ბევრისაგან მსმენია, ჩვენც გავიდეთ გარეთ, დავენახოთ, რამდენი ადამიანი არ ვეთანხმებითო... აღმაშფოთებელია თვეების განმავლობაში ქართველი საზოგადოებისა და ხალხის სახელით ლაპარაკი, უკვე შეუძლებელია თეთრზე შავის ძახილის ატანა! საქმე იმაში კი არ არის, რომელმა პარტიამ რამდენი პროცენტი მიიღო არჩევნებში, არამედ იმაში, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა უარი თქვა ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომელსაც მუდმივად ქაოსი და არეულობა შემოაქვს. „ლელოც“, „ევროპული საქართველოც“, ბურჯანაძის მომხრეები და სხვებიც ნაციონალები და ქვეყნის მტრები არიან!

როცა საქართველოში ასეთი გაჭირვებაა და ყოველ დილით ვიგებთ ცნობებს ადამიანების გარდაცვალების შესახებ, იმაზე უნდა ვიფიქროთ, „ლელომ“ პროცენტ-ნახევარი აიღო არჩევნებში თუ 2 პროცენტი? როგორ ბედავენ ქართველი, საერთოდ, ხალხის სახელით ლაპარაკს?!

— თუ შეამჩნიეთ, რა რეაქცია ჰქონდა ოპოზიციას 9 აპრილის აქციაზე? თავად მომხრეებს ვერ აგროვებენ, არადა, სააკაშვილის შეფასებით, ფარჩაკები უნდა ვიყოთ, ესენი რომ ვერ დავასრულოთო...

— ოპოზიცია ნირწამხდარი მეჩვენა. რაც შეეხება სააკაშვილს, ადრე ვამბობდი, გიჟი კი არა, ნაძირალაა-მეთქი, მაგრამ დავრწმუნდი, რომ ფსიქიკურად დაავადებულია და ვერ ხვდება, რომ აღარავის უნდა, არც იმათ, ვისაც თავისიანად მიიჩნევს... მართალია, გია გაჩეჩილაძის მიერ ორგანიზებული ეს ერთდღიანი აქცია მდგომარეობას ვერ შეცვლის, მაგრამ მნიშვნელოვანია, ხალხს საკუთარი პოზიცია გამოეხატა და ეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს დაენახათ. დროა, შეიქმნას ახალი პოლიტიკური ძალა და ნაციონალური მოძრაობა სამუდამოდ გაქრეს პოლიტიკური ორბიტიდან!

— პოზნერისა და რუსი ჟურნალისტების გაძევების კვალდაკვალ, ოპოზიცია პროტესტს გამოთქვამს მერაბ კოკოჩაშვილის მიერ ფილმში ჟერარ დეპარდიეს გადაღებაზეც. დეპარდიეს პუტინის ახლობლად განიხილავენ...

— იმის ნაცვლად, რომ პოზნერის აქ ჩამოსვლა გამოეყენებინათ, ქალაქის ცენტრში სასტუმროს კვერცხები დაუშინეს. **თუ რამის თავი ჰქონდათ, ტელევიზიაში მიეწვიათ და პასუხი მოეთხოვათ იმ შეფასებაზე, რაც აფხაზეთთან დაკავშირებით გააკეთა — იქნებ ბოდიშიც კი მოეხადა!** მაგრამ ამათი პროტესტის გამოხატვის ფორმა მხოლოდ ეს არის — **მამაკაცებმა შარვალი უნდა ჩაიხადონ, ქალებმა — სასტვენებით ირბინონ და ნაგვის მანქანებს შეახტნენ.** წლების წინათ, როდესაც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებში ვიყავით ჩართულები და რუსთაველზე აქციები იმართებოდა — 1989 წლის მოვლენებს ვგულისხმობ, ადგილზე მიგვქონდა ნაგვის პარკები, ვასუფთავებდით. ახლა გადით რუსთაველზე, რა საშინელი სიბინძურეა. ამასთან, როდესაც 9 აპრილს ახალგაზრდები დაიღუპნენ, უღირსად და სამარცხვინოდ კი არ მოვქცეულვართ, უფროსი თაობა — მამაჩემი, აკადემიკოსი **თამაზ გამყრელიძე** და სხვები მოსკოვში ჩავიდნენ და იქ გააჟღერეს პროტესტი, მსოფლიოს გააგებინეს თბილისში მიტინგის დარბევის ამბავი. ესენი კი უტიფრად გამოდიან — პატრიარქს ესვრიან ტალახს და რატომღაც პროტესტი არ უჩნდებათ იმათ მიმართ, ვინც დავითგარეჯის ნაწილი აზერბაიჯანს მიაკუთვნა და ხმამაღლა ამბობს, გარეჯი საქართველო არ არისო! **დიახ, ესენი მადლობას უხდიან და ტაშს უკრავენ მელაშვილსა და ილიჩოვას, ხოლო პოზნერს კვერცხებს ესვრიან.** რა გითხრათ, **ესენი ისევ იმ პოზიციაზე არიან, როცა სააკაშვილი ამბობდა, 2008 წელს სოფლების სახით მხოლოდ ქვების გროვა დავკარგეთო!**

რაც შეეხება მერაბ კოკოჩაშვილის მიმართ გამოთქმულ პროტესტს, სააკაშვილის პოლიტიკას აგრძელებენ, როგორმე დამსახურებული ადამიანები ჩარეცხონ. მაგრამ ვერაფერს დააკლებენ ვერც მერაბ კოკოჩაშვილს და ვერც სხვებს, მათ თავიანთი მოღვაწეობით დაიმკვიდრეს ხალხში სახელი და ამას წინ ვერაფერი დაუდგება. როდესაც მამაჩემი თეატრალური ინსტიტუტის რექტორობიდან გაათავისუფლეს და მეორე დღეს ინსტიტუტში ლექციის ჩასატარებლად წავიდა, ვკითხე — მამა, შენს ყოფილ კაბინეტს გვერდი რომ ჩაუარე, არ განერვიულდიმეთქი? — მიპასუხა: სულ რექტორი ხომ არ ვიქნებოდი, ის პერიოდი ზღაპარივით გამახსენდებაო. **ასეთმა პიროვნებებმა საკუთარი სახელი და გვარი დატოვეს და სააკაშვილები ვერასოდეს ჩარეცხავენ!**

— ტელევიზიების ზოგიერთი ჟურნალისტი აპელირებდა აქციის მონაწილეთა მხრიდან უცენზურო მიმართვებზე...

— ჟურნალისტების მიმართ უცენზურო საუბარს არ ვემხრობი, მაგრამ უცნობ ადამიანს, რომელიც არც პოლიტიკოსია და არც ნაცნობი, გზაზე არ უნდა გადაეღობო და არ უნდა შეაწუხო. ხალხი დაზაფრულია და როცა გასაქანს არ აძლევ, მაშინ უხეში პასუხიც ნუ გაგაკვირვებს. ამ ტელევიზიათა ხელმძღვანელები თავად იგინებიან ტელეეთერიდან, ხან წითელ კომპოტს სვამენ მუქარით, თქვენს სისხლს დავლევთო, ეტყობა, ყელი უშრებათ და ენატრებათ ქართველი ხალხის სისხლი. დავიღალეთ! — საკმარისია თუნდაც **ნიკოლოზ ბასილაშვილის** მიმართ გამოხატული ნეგატიური დამოკიდებულება. ებრძოდნენ ყველას, ვინც კი საქართველოს მიმართ სიყვარული და მზრუნველობა გამოიჩინა. მაგალითად, **ბადრი პატარკაციშვილს,** რომლის დედაც — ქალბატონი ნათელა პატარკაციშვილი გასულ კვირას გარდაიცვალა!

„დავიღალეთ! — საკმარისია თუნდაც ნიკოლოზ ბასილაშვილის მიმართ გამოხატული ნეგატიური დამოკიდებულება. ებრძოდნენ ყველას, ვინც კი საქართველოს მიმართ სიყვარული და მზრუნველობა გამოიჩინა. მაგალითად, ბადრი პატარკაციშვილს, რომლის დედაც — ქალბატონი ნათელა პატარკაციშვილი გასულ კვირას გარდაიცვალა!“

— როგორ გგონიათ, რატომ ითმენს მმართველი გუნდი ოპოზიციის ზღვარგადასულ აგრესიას?

— ხელისუფლება ამათ ისე არ მოექცა, როგორც თვითონ იქცეოდნენ და ამით გათამამდნენ, ჰუმანურმა დამოკიდებულებამ გააყოყოჩა... ამიტომ კანონის მიხედვით უნდა განისაჯონ. დადგა დრო, ვინც ცრუ ინფორმაციასა და ცილისწამებას ავრცელებს, პასუხი აგოს, ხოლო ხელისუფლებამ ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვას!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

ეკატერინე ტიკარაძე
ჯანდაცვის მინისტრი

ჩვენ წელსაც მოგვიწევს, მოკრძალებულად აღვნიშნოთ აღდგომის დღესასწაული.

„რეზონანსი“

შალვა კეკელია
დეკანოზი



მომავალი თაობები გვეზრდება და არ მივცემთ უფლებას, რომ ჩვენს პატრიარქზე ასე ისაუბროს ვინმემ. მთელი ერი დავირაზმებით, ამდენი ხანი ჩუმად ვართ და ასე აღარ იქნება ხვალ-ზეგ!

„რეზონანსი“

სოზარ სუბარი
პარლამენტარი

ჩემთვის მიუღებელია, ცოცხებით რომ ადამიანებს აუპატიურებდნენ, ციხეში რომ ადამიანებს კლავდნენ. ნიუტონის მესამე კანონია, რომ ქმედება იწვევს უკუქმედებას. ცოცხი გახდა ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლო.

„რეზონანსი“

დემეტრე ლორთქიფანიძე
დამოუკიდებელი დეპუტატი

მჯერა, ასპარეზზე აუცილებლად გამოჩნდება ქართველი ხალხი, რომელიც უკვე მესამე ძალად ჩამოყალიბდა. სწორედ ის დაასრულებს იმ ბალ-მასკარადს, რაც დღეს რუსთაველზე ხდება.

„საერთო გაზეთი“

შალვა ნათელაშვილი
ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი

ადამიანი, რომელიც დაიჯერებს, რომ ლეიბორისტულ პარტიას შეიძლება ჰქონდეს 1 ან 2 პროცენტი, უნდა მოთავსდეს ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

გოგი თოფაძე
ბიზნესმენი

ჩემი შემოსავალი წელიწადში არის 600 000 ლარი და შემოწირულობა რატომ არ უნდა გავაკეთო? „ქართული ოცნება“ არის ყველაზე კაი პარტია ჩემთვის და ჩამოყალიბების დღიდან სულ მათთან ვარ!

„მთავარი არხი“

ის, რაც იური გაგარინმა არ იცოდა!

თემის დასაწყისი მე-2 გვერდზე

1961 წლის 9 მარტს, როდესაც იური გაგარინი 27 წლის გახდა, საბჭოთა კავშირში გაუშვეს კოსმოსური ხომალდი „სპუტნიკ-9“, რომლის ბორტზეც იმყოფებოდა „ივან ივანოვიჩი“ შავი ფერის ძაღლუკასთან ერთად. იმხანად არავინ ელოდა, რომ, სულ რაღაც, ერთ თვეში კოსმოსს ადამიანი დალაშქრავდა. ამის შესახებ არც იური გაგარინმა უწყოდა.

1993 წელს „ივან ივანოვიჩი“ გაიყიდა „სოთბის“ აუქციონზე, დღეს კი აშშ-ის ავიაციის ნაციონალური მუზეუმის ექსპონატია

სსრკ-ის პირველი კოსმონავტის „ივან ივანოვიჩის“ მანეკენი

ადამიანის პირველი გაფრენა კოსმოსში შესაძლოა, ტრაგედიით დამთავრებულიყო!

მწერლისა და ჟურნალისტის **ვლადიმერ გუბარევის** მონათხრობით, რომელსაც „არგუმენტი ი ფაქტი“ აქვეყნებს, ჯერ კიდევ 1959 წელს, **გრიფით „სრულიად საიდუმლოდ“,** მიღებულ იქნა საბჭოთა კავშირის კომპარტიისა და მინისტრთა საბჭოს დადგენილება დედამიწის სპეციალური თანამგზავრის შექმნის შესახებ, რომელიც შეასრულებდა დაზვერვით სამუშაოებს აშშ-ის სამხედრო ობიექტების აეროგადაღების მიზნით. მსგავსი საფრენი აპარატის გაშვება ამერიკელებსაც სურდათ, რათა საბჭოთა სამხედრო ობიექტების ამსახველი ფოტოფირი თავისი ხომალდიდან სპეციალური კაფსულის მეშვეობით დედამიწაზე ჩამოეგდოთ.

საბჭოთა კავშირს პირველობა სურდა — ხელოვნურ თანამგზავრს პირობითად „ვოსტოკი“ უწოდეს და მისი შექმნა **კოროლიოვის საკონსტრუქტორო ბიუროს** დაავალეს. ნიშანდობლივია, რომ საიდუმლო დადგენილების ტექსტში, რომელიც მზვერავი საბჭოთა მოწყობილობის მომავალს ეხებოდა, **აკადემიკოს კელდიშის** წინადადებით, მოხვდა შემდეგი სიტყვები: **„... აგრეთვე ისეთი თანამგზავრის შექმნა, რომელიც განკუთვნილი იქნება ადამიანის ფრენისათვის“.**

ამ სიტყვებისათვის იმხანად შესაძლოა, არც კი მიუქცევიათ ყურადღება, ვიდრე ოკეანისგაღმიდან არ მოვიდა ინფორმაცია, რომ ამერიკელები კოსმოსში გასაშვებად ადამიანს ამზადებენ, თანაც, სულ მალე, 1961 წელს! თუმცა, ამერიკულ ხომალდ **„ატლასს“** მხოლოდ ტონა-ნახევარი ტვირთის გადატანა შეეძლო, რაც ორბიტული ფრენისათვის არ იყო საკმარისი. სამაგიეროდ, საბჭოთა P-7 სისტემა და მისი დამატებითი ბლოკი თავისუფლად ახერხებდა 5-ტონიანი ტვირთის ტრანსპორტირებას და, შესაბამისად, ქმნიდა დედამიწის ირგვლივ ფრენის შესაძლებლობას. **მზვერავ-თანამგზავრ „ზენიტის“ მიერ ორბიტიდან მიღებულ პირველსავე ფოტოზე აღბეჭდილი იყო პენტაგონის შენობა, რასაც სახელისუფლო დერეფნებში დიდი აღფრთოვანება მოჰყვა,** მაგრამ ნიკიტა ხრუშჩოვი მეტს ითხოვდა და უკვე ადამიანის კოსმოსში გაშვებაზე ალაპარაკდა. ამის კვალობაზე **იმავე 1959 წლის 10 დეკემბერს ხელმოწერილ იქნა ახალი დადგენილება პილოტირებული საფრენი აპარატების ამოქმედებასთან დაკავშირებით.** ალბათ, სწორედ ეს თარიღი უნდა ჩაითვალოს ლეგენდარული „ვოსტოკის“, იმავე „აღმოსავლეთის“ ჩასახვის დღედ!

და მაინც, რატომ დაგვასწრეს რუსებმა? — ამ კითხვას ხშირად სვამდნენ ამერიკელები, რომლებსაც გაცილებით უკეთესი მატერიალური ბაზა ჰქონდათ, რათა კოსმოსის პირველგამკვალავები ყოფილიყვნენ. აკი, მათი კოსმოსური პროექტებიც, რომლებსაც გერმანიიდან წაყვანილი გენიალური რაკეტთმცოდნე **ვერნერ ფონ ბრაუნი** ედგა სათავეში, ფრიად პერსპექტიული იყო და მაღალ დონეზე დაფინანსებულიც? **პასუხი ფრიად მარტივი აღმოჩნდა — კოროლიოვის არნახული მახვილგონიერება!** მაგალითისათვის უნდა განვიხილოთ, თუ რა წინააღმდეგობის გადალახვა მოუხდებოდა ორბიტიდან დედამიწაზე დაბრუნებისას იმ კაფსულას, რომელშიც ადამიანი შეიძლებოდა მჯდარიყო. ცხადია, სფეროსებრი საფრენი მოწყობილობა ვერ აიტანდა იმ უდიდეს დატვირთვებს, რომელიც დედამიწაზე მის დაჯდომას ახლავს და ლამის 10-12-ჯერ აღემატება ადამიანის სხეულის წონას. ამ საკითხზე საბჭოთა მეცნიერების პარალელურად თავს იმტვრევდნენ ამერიკელი სწავლულნიც.

— **და მაინც სფერო — მორჩა და გათავდა!** — დაბეჯითებით განაცხადა **კოროლიოვმა**

— **ხოლო მფრინავს, რომელიც ასეთ დატვირთვებს გაუძლებს, ჩვენ უსათუოდ ვიპოვით...** და აქ მეცნიერებას მხსნელად მოევლინა **პინგპონგის უბრალო ბურთულა,** რომელიც კოროლიოვის საკონსტრუქტორო ბიუროს ბოლო სართულზე არსებული მაგიდის ჩოგბურთის მაგიდაზე დახტუნავდა.

როდესაც საფრენი აპარატის კონსტრუქტორები ატმოსფეროს მკვრივ ფენებში შემოჭრისას ხახუნისაგან წარმოშობილი კოლოსალური ტემპერატურის განეიტრალებაზე ფიქრობდნენ, ისევ და ისევ გადაუჭრელი დილემის წინაშე იდგნენ — **საფრენი კაფსულისათვის საჭირო თბოჯავშანი იმდენად მძიმე იქნება, რომ მიწაზე დაშვებისას კოსმონავტსაც არნახული ძალით დაანარცხებს.** მაშ, სადაა გამოსავალი, როგორ გავხადოთ კოსმონავტის დედამიწაზე დასაბრუნებელი „ტრანსპორტი“ უფრო მსუბუქი? იქნებ ზედა ნაწილი, სადაც მფრინავის თავია, გავაძლიეროთ, ხოლო „კუდის“ მიდამოები გავათხელოთ? არადა, როგორ განვსაზღვროთ, სად აქვს წრეს, გინდაც სფეროს, „თავი“ ან „კუდი“?

კოროლიოვის ბრძნული გათვლით, პინგ-პონგის ბურთულას სალეჭი რეზინა მიამაგრეს და არაერთხელ მოისროლეს კიბის უჯრედში, სადაც იგი ყოველთვის ერთი და იგივე კუთხით ეშვებოდა... გამოდის, რომ უნდა გადაადგილდეს საფრენოსნო ხომალდის სიმძიმის ცენტრი და მაშინ ის ატმოსფეროს მკვრივ ფენებს სასურველ მდგომარეობაში უსაფრთხოდ გაივლის!

ხრუშჩოვი აჩქარებდა კოროლიოვს — **კარგი იქნება, თუ ადამიანს კოსმოსში 1960 წლის მიწურულამდე გავუშვებთო, მაგრამ რამდენიმე წარუმატებელმა ექსპერიმენტმა საუკუნის მოვლენა რამდენიმე თვით გადადო.** გადაწყდა, რომ, სულ მცირე, ორი წარმატებული გაფრენის შემდეგ საფრენ აპარატში უკვე ადამიანი ჩაესვათ.

სადისკუსიო გახდა იმის დადგენაც, რამდენ ხანს უნდა დაეყო პილოტს კოსმოსში. ლაპარაკი იყო სადღეღამისო ფრენაზეც ან სულაც სამ წრეზე დედამიწის ირგვლივ ორბიტაზე. მაგრამ, მედიკოსების რეკომენდაციით, ჯერ კიდევ კოსმოსში გაშვებული საექსპერიმენტო ძაღლის — ლაიკას მაგალითზე, რომელსაც ფრენის შედეგად

60 лет назад собака слетала в космос на корабле Гагарина до самого Гагарина

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

კვირგვინოსნები

ნათია თურნავა
ეკონომიკის მინისტრი

კაშხლის მშენებლობა გადაიდო და ის არ დაიწყება უახლოესი რამდენიმე თვის განმავლობაში, ვიდრე ყველა კითხვას არ გაეცემა პასუხი.

„რეზონანსი“



იგორ კვესელავა
პოლიტოლოგი

ჩემი დიდი სურვილია, რომ **გიორგი გახარია და ირაკლი ღარიბაშვილი,** ეს ორი პატრიოტი ადამიანი და ძლიერი ძალა, ერთად იყვნენ და ერთმანეთს არ დაუპირისპირდნენ.

„რეზონანსი“

ნიკოლოზ მეფარიშვილი
ანალიტიკოსი

როდესაც არის არჩევანი ბიძინა ივანიშვილსა და ახალაიებს ან მევახშეებს შორის, არჩევანს ყოველთვის გავაკეთებ „ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ.

„ტვ პირველი“

თორნიკე შარაშენიძე
ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში

გიორგი ვაშაძისა და „ლელოს“ დღის წესრიგი და მათი ქმედებები ნამდვილად ვერ გავიგე. მათ ნაცმოძრაობა შეისრუტავს.

„ახალი თაობა“

ნათელა ბექაური
ლეიბორისტული პარტიის წევრი

ვინც გახარიასთან გაერთიანდება, მაკო გომურის უნდა შერცხვეს.

„ახალი თაობა“



დავით თევზაძე
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი

რაც ყარაბაღში მოხდა, არ არის მშვიდობის პირობა არც აზერბაიჯანისთვის და არც სომხეთისთვის და ხანგრძლივ პერსპექტივაში უფრო ბუნდოვანს ხდის იმ სივრცეს, რომელიც შეიქმნა ომის შემდეგ.

„თბილისელები“

ფსიქიკა შეერყა და კრუნჩხვები დაეწყო, **გადაწყდა, რომ ადამიანს მხოლოდ ერთხელ შემოეფრინა დედამიწისათვის, ოღონდ ჯერ უნდა ჩატარებულიყო ორი ექსპერიმენტი ძაღლებითა და მანეკენით.**

და აი, **„ივან ივანოვიჩის“** ფიტული, რომელსაც სკაფანდრი მოარგეს, ხოლო „თავი“ სხვადასხვა მარცვლეულით და, მათ შორის, ხრუშჩოვისათვის ეგზომ საყვარელი სიმინდით გაუტენეს, კატაპულტირებისთვის მზადაა! **მანეკენი იმდენად დაემსგავსა ადამიანს, რომ გამოითქვა შიში — ხომ არ ჩათვლის მავანი, რომ დედამიწაზე დაბრუნების შემდეგ ეს დაღუპული კოსმონავტის გვამია ან მთლად უარესი — უცხოპლანეტელი, რომელთა არსებობის შესახებაც იმხანად ინტენსიურად ბჭობდნენ.**

საბოლოო ჯამში, მანეკენის „სახეზე“, იქ სადაც იური გაგარინის სკაფანდრისეული **„სსრკ“** არის მიწერილი, მსხვილი შრიფტით დაიტანეს წარწერა **„მაკეტი“,** ხმოვანი კონტაქტის სადემონსტრაციოდ კი თავდაპირველად ჩაწერეს ერთ-ერთი ექსპერიმენტატორის საუბარი, მაგრამ უმალ მიხვდნენ, რომ ამერიკაში, სადაც გულდასმით ადევნებდნენ თვალყურს საბჭოეთის გაფაჩუნებასაც კი, შესაძლოა, ეფიქრათ, რომ **„საბჭოებს კოსმონავტი მოუკვდათ“,** მითუმეტეს, რომ საფრენი კაფსულიდან **„ივან ივანოვიჩის“** უძრავ ფიტულსაც ამოიღებდნენ; უფრო მეტიც, საუბრის ჩანაწერსაც დედამიწისეულ ფაბრიკაციად ჩათვლიდნენ... და მაინც, მოიძებნა ორიგინალური გამოსავალი — ფირზე ჩაეწერათ **პიატნიცკის ქოროს** საგუნდო სიმღერა — ამ შემთხვევაში ხომ აღარავინ დაიჯერებდა, რომ კოსმოსურ ორბიტაზე ერთბაშად ათეულობით ადამიანი აღმოჩნდა!

მაშ, ასე, ხომალდი მზადაა, ცაში აიჭრას, ხოლო „ივან ივანოვიჩის“ გაფრენაზე დიდწილად არის დამოკიდებული კოსმოსის პირველგამკვალავის სტარტიც. საგულისხმოა, რომ „ივან ივანოვიჩთან“ ერთად კოსმოსში **შავი ძაღლუკა ჩერნუშკაც** მიფრინავს. მას გალიაში ათავსებენ და არა სპეციალურ კონტეინერში, ფრენა ხომ, სულ რაღაც, 100 წუთზეა გათვლილი, თანაც **ჩერნუშკა** დედამიწაზე კოსმოსური ხომალდით უნდა დაბრუნდეს, „ივან ივანოვიჩს“ კი კატაპულტირება მოუწევს!

სტარტამდე წუთებიღა რჩება, მაგრამ ჩერნუშკა იგვიანებს და აი, ისიც — მედიკოსებმა, როგორც იქნა, მოიყვანეს კოსმოსის ოთხფეხა დესანტი, თუმცა, ინსტრუქციის დარღვევით — სკაფანდრში მისთვის ხახვით დატენილი რამდენიმე პაკეტიც ჩაუყოლებიათ! ესეც მორიგი ექსპერიმენტი! კოროლიოვი რისხვას ვერ მალავს, მაგ-

რატომ დაწერა იური გაგარინმა გამოსამშვიდობებელი წერილი დაღუპვამდე 7 წლით ადრე?

1961 წლის 10 აპრილს იური გაგარინი კოსმოსში გასაფრენ რეალურ კანდიდატად დამტკიცდა, მაგრამ წერილი, რომელიც მან სწორედ იმ დღეს დაწერა, ოჯახმა მხოლოდ 7 წლის დაგვიანებით, მისი დაღუპვის შემდეგ მიიღო.

მოსკოვიდან ორი თვითმფრინავით გაემგზავრნენ. პირველში **გაგარინი, ნელიუბოვი** და **პოპოვიჩი** ისხდნენ, მეორეში — **ტიტოვი, ბიკოვსკი** და **ნიკოლაევი.** ისინი კოსმოსური ხომალდის დასაშვებად შერჩეულ ადგილზე ჩავიდნენ და **„ვოსტოკის“** დამპროექტებელთან ერთად განიხილეს ყველაზე ხელსაყრელი ლოკაცია.

კოროლიოვი ღელავდა. მას არ სურდა, რომ კოსმოსური ერა თუნდაც მცირედი ხარვეზით დაწყებულიყო, მაგრამ გაუთვალისწინებელი რამ მაინც მოხდა — 23 მარტს ბაროკამერაში დაიღუპა **ვალენტინ ბონდარენკო,** რომელმაც უნებურად დააგდო ელექტროქურაზე სპირტით გაჟღენთილი ბამბა. ჟანგბადით გაჯერებული გარემო უმალ აფეთქების ტალღამ მოიცვა, ხოლო დამწვრობით გამოწვეულმა შოკმა კოსმონავტთა გუნდის ყველაზე ახალგაზრდა წევრი იმსხვერპლა, რომელიც მხოლოდ 24 წლისა იყო.

და მაინც, ვინ გახდება კოსმოსის პირველი მეკვლე? — ეს კომპარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა უნდა გადაწყვიტოს, რომლის პრეზიდიუმის მორიგი სხდომაც 3 აპრილისათვის იყო დანიშნული. წინასწარ შემუშავდა საბჭოთა კავშირის დეპეშათა სააგენტოს (TACC) მიერ გასავრცელებელი ინფორმაციის 3 ვარიანტი: წარმატებული ფრენისათვის, მიწაზე მშვიდობიანად დაბრუნებისათვის და იმ შემთხვევისათვის, თუკი ავარიული დაშვების გამო ხომალდი უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე აღმოჩნდებოდა.

ხრუშჩოვი ინტერესდებოდა — ხომ არ გადავა კოსმონავტი ჭკუიდან? აკი, უწონადობის გამო წინა წლებში ორბიტაზე გაყვანილი ძაღლი ლაიკა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა... კოროლიოვი ამშვიდებდა ნიკიტას, რომ გასაფრენად შერჩეულ კანდიდატთა ჯანმრთელობაში ეჭვი არ ეპარება და ცეკამაც მიიღო საბოლოო დადგენილება კოსმოსში პირველი ადამიანის გაშვების შესახებ. 5 აპრილს კოსმოდრომზე კოსმოსის მომავალ დამპყრობთა ბრიგადა გამოცხადდა, მაგრამ ვინ იქნება პირველი და ერთადერთი მათ შორის? 8 აპრილს საღამოს უკვე ცნობილი გახდა 2 კანდიდატის ვინაობა — **იური გაგარინი** და სათადარიგო პილოტი — **გერმან ტიტოვი.**

და აი, მოახლოვდა დღე, როდესაც **იური გაგარინი** უალტერნატივო მფრინავად გამოიკვეთა, მაგრამ რამდენად უსაფრთხო იქნება „ვოსტოკის“ სტარტი, რომელსაც არაერთი წარუმატებელი წინამორბედი ჰყავდა?

კოსმოდრომის მიმდებარე ბუნკერში წითელი ტელეფონი იდგა. საკმარისი იყო ყურმილის აღება და დაგეგმილი სტარტის გაუქმების მოთხოვნა, რომ ყველაფერი ადგილზე გაიყინებოდა, ამიტომაც ითხოვა კოროლიოვმა, რომ ტელეფონთან არ მიეშვათ. სხვათაშორის, ასეც მოიქცა კოსმონავტი **პაველ პოპოვიჩი,** როდესაც „ვოსტოკის“ გაშვებამდე რამდენიმე წუთით ადრე გარკვეულმა ხარვეზებმა იჩინა თავი. კოროლიოვი თითქმის მზად იყო, აეღო წითელი ტელეფონის ყურმილი და ჩაეშალა სტარტი, მაგრამ მოგვიანებით მადლობაც კი გადაუხადა **პოპოვიჩს,** რომ კოსმოსური ეპოპეა არ ჩაშალა!

განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევდა ფრენის პირველი 20 წამი — თუ რაკეტის მატარებელი მოწყობილობა აფეთქდებოდა, კოსმონავტის გადარჩენა შეუძლებელი იქნებოდა, არადა, უახლოესი პერიოდის ექსპერიმენტების სტატისტიკა ამ კუთხით ნამდვილად არ იყო სახარბიელო. **და სწორედ მაშინ გადაწყდა, რომ იური გაგარინი დაწერდა „გამოსამშვიდობებელ წერილს“ ცოლისა და ქალიშვილისადმი, რაც უთუოდ მეტყველებს იმ უდიდეს რისკზე, რომელზეც საბჭოთა კოსმონავტიკა მიდიოდა.** თანაც ამ დროს ოკეანის გაღმა კოსმოსში გასაშვებად ამზადებდნენ **ალან შეპარდს...** საჭირო იყო დასწრება!

„Поехали!“ **— ეს ის საკრალური სიტყვაა, რომელიც წარმოთქვა გაგარინმა, როგორც კი სარაკეტო ძრავების გუგუნი მოესმა.** ეს სიტყვა მისგან საწვრთნელი მანევრების დროსაც არაერთხელ ჰქონდათ მოსმენილი, მაგრამ ახლა სულ სხვანაირი აღმაფრენით გაჟღერდა! მართლაც **„წავედით!“,** მაგრამ საკითხავია, **საით?**

რამ ვერ ამჩნევს კიდევ ერთ შტატგარეშე თვითშემოქმედებას — თათზე ჩერნუშკასათვის მაჯის საათი შეუბნევიათ, რომელიც გაფრენის შემდეგ უკვალოდ გაქრა.

კოროლიოვის მოადგილე, აკადემიკოსი ჩერტოკი იხსენებს: 1961 წლის 9 მარტს ხომალდ 3KAN-1-ის მიერ შესრულდა ადამიანზე გათვლილი კოსმოსური ფრენა მანეკენისა და ძაღლის მონაწილეობით. დაარტყა რა ერთი წრე დედამიწას, ხომალდი დაეშვა კუიბიშევიდან 260 კილომეტრში. მისმა დათვალიერებამ აჩვენა, რომ კაბელ-ანძის თერმოროზეტი, რომელიც დასაშვებ აპარატს ატმოსფეროს მკვრივ ფენებში დამწვარ სამართავ მოდულთან აკავშირებდა, არ განიყო, ამდენად, ხომალდის ორივე ნაწილი ატმოსფეროში მექანიკურად განცალკევებული, მაგრამ მსხვილი კაბელით გადაბმული მოხვდა. საბოლოოდ მოწყობილობები განცალკევდა მხოლოდ კაბელ-ანძის დაწვის შედეგად ატმოსფეროში შემოსვლის შემდეგ... ფაქტია — ცოცხალთაგან ვერავინ იხსენებს, რატომ არ შეიტანეს ეს ფრიად სერიოზული 2 კაზუსი სახელმწიფო კომისიის ანგარიშში, მეტიც, არ იქნა განხილული კოროლიოვთანაც კი!

სწორედ ეს, ერთი მხრივ, „შეუმჩნეველი“ ხარვეზი იქცევა ყველაზე რთულ გამოცდად იური გაგარინისათვის 1961 წლის 12 აპრილს და ვიდრე ატმოსფეროში არ ჩაიღვენთება ექსპერიმენტული გაფრენისას დაფიქსირებული ავისმომასწავებელი კაბელი, იური გაგარინი სიკვდილისა და სიცოცხლის ზღვარზე გაივლის!

1961 წლის 9 მარტს „ვოსტოკის“ მომავალ ბინადართაგან არავინ უწყოდა, რომ საუკუნის სტარტამდე, სულ რაღაც, ერთი თვე რჩებოდა! კანდიდატთა ექვსეული ჯერ კოსმოდრომზეც არ იყო ნამყოფი... სწორედ ამ დროს ოკეანისგაღმიდან მოვიდა შეტყობინება, რომ ამერიკელი **ალან შეპარდის** გაფრენა კოსმოსში 21 აპრილსაა დანიშნული!

ბოლოთქმა

არსებული ინფორმაციით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კოსმონავტი **სერგეი კრიკალიოვი** ორბიტულ სადგურ „მირზე“ ჩატოვეს, რადგან მისი ყოფნა კოსმოსში, უბრალოდ, დაავიწყდათ. მართალია, თავად კოსმონავტი, რომელსაც ცაში ყოფნა 6 თვით გაუხანგრძლივდა, ამას მხოლოდ და მხოლოდ კოსმოსური მართვის ცენტრიდან წამოსული თხოვნით ხსნის, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია: **საბჭოთა კოსმონავტიკის მზე, რომელიც 1961 წლის 12 აპრილს, ზუსტად 60 წლის წინათ, ამოვიდა** და მსოფლიო ლიბერასტულ-მასონური შეთქმულების კვალდაკვალ დროებით მოეფარა ღრუბელს, ზემძლავრი კოსმიური იმპერიის დანგრევის შემდეგაც განაგრძობს კიაფს!

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

კვირგვინოსნები

იაგო ხვიჩია
„გირჩის“ ერთ-ერთი ლიდერი

ოპოზიციაში არის ხალხი, ვისაც სურდა, ხელისუფლებისთვის „გავრილოვი“ მოეწყო, სხვანაირად ხალხი ქუჩაში ვერ გამოიყვანეს. პოზნერი და მისი მსგავსები საქართველოში ადრეც დადიოდნენ, მაგრამ ეს არასდროს გამხდარა ხალხის ქუჩაში გამოსვლის საფუძველი.

შეთანხმების იქით გზა არ არსებობს, აბა, მართლა ომს ხომ არ დავიწყებთ.

„კვირის პალიტრა“

ზურაბ ჯაფარიძე
„გირჩი — მეტი თავისუფლებისთვის“ ლიდერი

არ შეიძლება ვინმე სახლში გერეკებოდეს 9 საათზე, როგორც ნახირს. ეს ნიშნავს ადამიანობის დაკარგვას!

„რეზონანსი“

ჯონდი ბაღათურია
„ქართული დასის“ ლიდერი

თუ **მელაშვილსა და ილიჩოვას** გვერდით არ მოუსვეს მაღალი თანამდებობის პირები, გამოდის, „ოცნებამაც“ დათმო!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ლევან ხაბეიშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

მელიას გამოშვება ივანიშვილსა და მის მოურავ ხელისუფლებას მაინც მოუწევთ.

„ახალი თაობა“

გედევან ფოფხაძე
ყოფილი პარლამენტარი

თუ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები არ დაინიშნება, მაშინ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას აზრი არა აქვს. **„ქართული ოცნება“ კორუმპირებულთა ძალაა, რომელთა გამდიდრებასაც საზღვარი აღარ აქვს.**

„ახალი თაობა“

შეაჩერეთ პეტრე და

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ფარგლებში, საპატრიარქოს პარალელურად, ახალი სტრუქტურა გაჩნდა, რომელსაც საპეტრეარქო უნდა ეწოდოს.

საპ**ეტრე**არქოს ხელმძღვანელი გახლავთ **ჭყონდიდის ყოფილი მიტროპოლიტი პეტრე,** ერისკაცობაში — **პაატა რევაზის ძე ცაავა,** დაბადებული სენაკში 1970 წლის 7 აპრილს, ხარება დღეს.

საპეტრეარქოს წევრები არიან პეტრეს მხარდამჭერები ჭყონდიდის ეპარქიიდან — მოძღვრები, მონაზვნები, დიაკვნები, ბერები, მორჩილები და მრევლის ერთი ნაწილი, რომლებიც წმინდა სინოდის მიერ ჭყონდიდის ეპარქიის მმართველად გამწესებულ **მეუფე სტეფანეს** აუჯანყდნენ და მოსვენებას არ აძლევენ.

თუ საპატრიარქოს ფუნქცია ის არის, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს ეკლესიის მართვაში დაეხმაროს, საპეტრეარქოს დანიშნულება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში შფოთისა და ქაოსის შეტანა გახლავთ.

საპეტრეარქოს წარმომადგენლები, მათი წინამძღოლის **პეტრე ცაავას დავალებითა და ლოცვა-კურთხევით,** ყველაფერს აკეთებენ, რომ **საპატრიარქოს** დემორალიზაცია მოახდინონ და მხცოვან პატრიარქზე გააფთრებული იერიშის მიტანით მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტორიტეტი შეარყიონ.

დიახ, კარგად რომ გაჩხრიკო, პეტრე და მისი საპ**ეტრე**არქო არა პატრიარქისა და **საპატრიარქოს,** არამედ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ იბრძვიან, ოღონდ, ამ ბრძოლას, როგორც წესი და რიგია, კეთილხმოვანი ლოზუნგებით ნიღბავენ — ჩვენ ეკლესიას კი არა, მის უღირს მმართველებს ვუპირისპირდებითო, ეკლესიის მტრები კი არა ვართ, მის წიაღში დაბუდებული ცოდვისა და უსამართლობის წინააღმდეგ გამოვდივართო და სხვა

უბედურება ის არის, რომ პეტრე ცაავას თავისი დამპალი ფესვები „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაშიც საკმაოდ ღრმად აქვს გადგმული!

ამისთანა პოპულისტურ რამეებს არახუნებენ.

სინამდვილეში **პეტრესა და მის საპეტრეარქოს** მთავარ სამიზნედ საქართველოს მხცოვანი კათოლიკოს-პატრიარქი იმიტომ ჰყავთ ამორჩეული, რომ შესანიშნავად უწყიან — **დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მაღალი ავტორიტეტი მთლიანად თუ არა, დიდწილად მაინც ილია მეორის პიროვნულ ავტორიტეტთან არის გადაჯაჭვული და თუ გინდა, ეკლესიის ავტორიტეტი შეარყიო, ჯერ პატრიარქის პირად ავტორიტეტს უნდა დაარტყა.**

პეტრესა და მის საპეტრეარქოს პატრიარქის წინააღმდეგ მთავარი ბრალდებაც ძალიან ჭკვიანურად და ვერაგულად აქვთ მოფიქრებული — ისეთ რაღაცას სწამებენ, რაც რელიგიური თვალსაზრისითაც მომაკვდინებელი ცოდვაა და ობივატელის ემოციაზე სათამაშოდაც ყველაზე მოსახერხებელ იარაღს წარმოადგენს, რადგან **სოდომისტობის კატეგორიული მიუღებლობა** ქართველი საზოგადოების მენტალური კონსტიტუციის ერთ-ერთი მთავარი მუხლია.

გარდა ამისა, პატრიარქის წინააღმდეგ **პეტრესა და მისი საპეტრეარქოს** ბრალდება გებელსური პროპაგანდის ერთ-ერთ მთავარ პრინციპს ეყრდნობა: **რაც უფრო წარმოუდგენელი და დაუჯერებელი იქნება ტყუილი, მით მეტია ალბათობა, რომ მასა ამ ტყუილს დაიჯერებს!**

მოკლედ, **პეტრე და მისი საპეტრეარქო** იდეოლოგიურად, პოლიტიკურად და ფინანსურად საკმაოდ კარგად ორგანიზებული ჯგუფია, რომელმაც ზუსტად იცის, რას და რატომაც აკეთებს.

ნიშანდობლივია ისიც, რომ **პეტრესა და საპეტრეარქოს** იდეოლოგიურ-პროპაგანდისტული უზრუნველყოფა ნაცლისბერასტულ ტელევიზიებს აქვთ ნაკისრი. საკმარისია, საპ**ეტრე**არქოს რომელიმე წარმომადგენელმა ჭყონდიდის ეპარქიაში საპროტესტო აქცია ან სხვა რამ პროვოკაცია დაგეგმოს, რომ **„მთავარი არხის“, „ტვ პირველისა“ და „ფორმულას“** ჩართული ტელეკამერები უკვე მოხერხებულ ადგილას არის განლაგებული, რათა ყველაფერი კარგად გადაიღონ და მთელი დღის განმავლობაში თავიანთ საინფორმაციო გამოშვებებში ატრიალონ; საკმარისია, საპ**ეტრე**არქოს თავკაც **პეტრე ცაავას** პატრიარქისა და **საპატრიარქოს** წინააღმდეგ შხამისა და ცილისწამების მორიგი ჭავლის გამოშვება დასჭირდეს და იმავე ტელეარხების მთავარი პოლიტიკური თოქ-შოუები სიხარულით უთმობენ ხანგრძლივ ეთერს.

რაც მთავარია, საქართველოს სატელევიზიო სივრცეში, რიგით კორესპონდენტებს, გადაცემების წამყვანებსა და ტელევიზიების ხელმძღვანელებს შორის, **პეტრესა და მის საპეტრეარქოს** ბევრად უფრო მეტი იდეოლოგიური მხარდამჭერი და თანამგრძნობი ჰყავთ, ვიდრე საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქსა და მთლიანად ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას.

ნებისმიერმა საჯარო პირმა, ვინც ნაცი და ლიბერასტი არ არის, ტელეეთერსა თუ სოციალურ ქსელში მამათმავლობაზე გადაკრული სიტყვა რომ დაასველოს ან ე.წ. სექსუალური უმცირესობა გააკრიტიკოს, ნაცლიბერასტული მედია ზედ გადაუვლის, ჰომოფობად გამოაცხადებს და საკუთარ ეთერში აღარ გააჭაჭანებს, მაგრამ **იგივე ნაცლიბერასტული მედია** სიამოვნებით უთმობს ეთერს **პეტრესა და მისი საპეტრეარქოს** წარმომადგენლებს, რათა მათ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს სოდომური

შეაჩერეთ პეტრე და

კვირგვინოსნები

მერაბ სიჭინავა
პაროდისტი

ერთხელ ბატონი **რამაზ ჩხიკვაძე** ყვება: „აზდაკს ვთამაშობდი, ნაბახუსევზე ვარ და ვატყობ, რომ ბუნებრივი მოთხოვნილება მომეძალა. გავედი სცენიდან, მივედი ტუალეტთან და ვხედავ, დაკავებულია, ძალიან ცუდ დღეში ვარ, არადა, სწორედ ამ დროს ჩემი სცენაზე შესვლის დროა. შევედი, ლამის თვალები შუბლზე მაქვს ასული, ისე ვთამაშობ, მაყურებელიც გაგიჟებულია — როგორი გარდასახვა შეუძლიაო. რა გარდასახვა, ჩემი გასაჭირი მაქვს და ამ დროს ჩემი პარტნიორი სცენარის მიხედვით მეკითხება: **„რა მოგართვათ, ბატონო აზდაკ?“** მეც გამწარებულმა ვუპასუხე: **„გარშოკი“ მომართვით, ჩემო ბატონო, „გარშოკი“-მეთქი!**

„კვირის პალიტრა“

ბესო ზანგური
რუსთაველის თეატრის მსახიობი

ხელფასს 1150 ლარს ვიღებთ ხელზე. ზეთი რომ 8 ლარი ღირს და კვერცხი 6 ლარი გახდა შეკვრა, მინიმუმ უნდა გაორმაგდეს ხელფასი, ჩემი აზრით. **იმდენი იყვირეს და იმდენი იძახეს, ბიძინა ივანიშვილი მსახიობებს ეხმარებაო — აჰა, აღარ გვეხმარება.**

ყველას წარმოვიდგენდით კულტურის მინისტრად და თეა წულუკიანს — არა, მაგრამ ახლა ვხვდები, რომ ყველაზე მაგარი კანდიდატია. რაც შეეხება სიხისტეს კი, ნამდვილად საჭიროა ამ სფეროში ხისტი და, იმავდროულად, თავისუფალი ხელი!

„ალია“

ტიმოთე მერქელი
რიონის ხეობის ამერიკელი დამცველი



შვილებს ინგლისურს ვასწავლი, მაგრამ ქართველებად უნდა გავზარდო. რიონის ულამაზესი ხეობა რომ ვნახე, ხვამლზე რომ ავედი პირველად, გავგიჟდი! მერე მეგობართან ჩავედი წლების შემდეგ და უკვე დაწყებული იყო ჰესის მშენებლობის სამუშაოები. ტყეები გაეჩეხათ, ქვები აეფეთქებინათ და ეს რომ დავინახე, ძალიან გავბრაზდი. **როგორ შეიძლება ასეთი ლამაზი ხეობის დანგრევა რაღაც სულელური პროექტისთვის?!**

„სარკე“

მანანა კოზაკოვა
მსახიობი

ძნელია, პირბადეაფარებულმა მორთვა-მოკაზმვაზე იფიქრო. იმედია, მალე უკეთესი დრო დაგვიდგება და ქალებიც ჩვეულ ლამაზ ფორმას დაუბრუნდებიან.

„სარკე“

მისი საპეტრეარქო!

ან ქართველი ხალხი აღკვეთს პეტრესა და მისი საპეტრეარქოს მხრიდან პატრიარქის მკვლელობის მცდელობას, ან პეტრე და მისი საპეტრეარქო დაუსვამენ წერტილს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთიანობას!

ცოდვით შეპყრობილობა დააბრალონ.

დიახ, ასეა: **ნაცლიბერასტული ტელევიზიები და თამარ კინწურაშვილის მსგავსი ფეისბუქ-ცენზორები სასტიკად კრძალავენ მართალ საუბარს კესარიად გადაკეთებული ბესარიონ აბრამიძის სოდომისტობაზე, მაგრამ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის სოდომისტობაზე ცილისმწამებლური საუბარი იგივე ტელევიზიებისა და კოლექტიური კინწურაშვილის მიერ სასტიკად ნებართულია.**

ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ასე თავდაყირაა დაყენებული საქართველოში ყველა ფასეულობა — ზნეობით დაწყებული და სიტყვის თავისუფლებით დამთავრებული.

პეტრესა და მის საპეტრეარქოს კი მხარდამჭერები, ზურგის გამმაგრებლები და ტონის მიმცემები ქართულ პოლიტიკურ სპექტრშიც მრავლად ჰყავთ, ოღონდ აქ მხოლოდ ნაცებს, ევრონაცებსა და მათ მონათესავე ძალებს როდი ვგულისხმობთ. **პეტრე ცაავა** საქართველოს ეკლესიისა და პატრიარქის გამოცხადებული მტრების — ნაცმოძრაობისა და ევრონაცმოძრაობის ჯილა რომ არის, იმათ საქმეს რომ აკეთებს, იმათ დავალებებს რომ ასრულებს და იმათ პოლიტიკურ წისქვილზე უშხაპუნებს წყალს, ეს ძველთაძველი ამბავია და აღარავის უკვირს, მაგრამ **უბედურება ის არის, რომ პეტრე ცაავას თავისი დამპალი ფესვები „ქართული ოცნების" ხელისუფლებაშიც საკმაოდ ღრმად აქვს გადგმული.**

აბა, გაიხსენეთ: **მას შემდეგ, რაც პეტრემ და მისმა საპეტრეარქომ საპატრიარქოსა და პირადად პატრიარქის წინააღმდეგ ღია ბრძოლა გააჩაღეს, ხელისუფლების რომელი გავლენიანი წარმომადგენელი გამოვიდა ეკლესიისა და მისი წინამძღოლის დასაცავი განცხადებებით? რომელმა დაგმო პეტრე ცაავას წრეგადასული გამოხტომები და რომელმა გამოუცხადა ღია სოლიდარობა პატრიარქს?** ხელისუფლებიდან ერთადერთი კაცი, ვინც ეს გააკეთა, **ირაკლი ღარიბაშვილია,** რომელმაც პატრიარქისადმი მხარდაჭერა მხოლოდ განცხადებით კი არ გამოხატა, არამედ პეტრესა და მისი სა**პეტრე**არქოს მიერ წამოწყებული ბინძური კამპანიის ფონზე ილია მეორეს **საპატრიარქოში** პირადად ეწვია, რაც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან მკაფიო გზავნილი იყო — **ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიისა და პატრიარქის გვერდით ვდგავართ!**

და რატომ დუმან სხვა საჩინო გვამები? რატომ არ იღებენ ხმას პატრიარქისა და ეკლესიის დასაცავად ხელისუფლების ის წარმომადგენლები, რომლებიც ტელეკამერების დასანახავად და ტელევიზორში გამოსაჩენად ყოველ შობასა და აღდგომას სამების ტაძარში ორმეტრიანი კელაპტრებით დგანან და პატრიარქის ეპისტოლეს ჭკვიანი სახეებით ისმენენ?

რა ხდება? **იქნებ „ქართული ოცნების" ლიბერასტული ფრთის წარმომადგენლები ეკლესიისა და პატრიარქის წინააღმდეგ ბრძოლაში პეტრესა და მისი საპეტრეარქოს მხარეს არიან?** იქნებ ხელისუფლების ბევრი წარმომადგენელი, განსაკუთრებით კი ის კატეგორია, რომელიც „ქართულ ოცნებაში" ნაციონალური მოძრაობიდან გადაპორტირდა, პეტრესა და მის სა**პეტრე**არქოს ჩუმად თანაუგრძნობს და საკუთარი დუმილით კვერს უკრავს?

იქნებ „ქართული ოცნების" ბევრ წარმომადგენელს იმისიც ეშინია, რომ **პეტრე**მ საჯაროდ არ წამოაყვედროს — თქვენ ის ხალხი არა ხართ, ყოველი არჩევნების წინ ჭყონდიდის რეზიდენციის კარს რომ მიტალახებდით და ხელისუფლების სასარგებლოდ ხმების მობილიზებას მთხოვდითო?

იქნებ ხელისუფლების ბევრ წარმომადგენელს პეტრემ ისიც გაახსენოს, მარტვილსა და აბაშაში „ქართული ოცნების" თავგადაკლული მომხრეები საჯარო სამსახურებიდან რომ გაყარეს და მათ ადგილას, პეტრესვე თხოვნითა და რეკომენდაციით, პირწავარდნილი ნაცები დაასაქმეს?

მოკლედ, მრავალი მიზეზი არსებობს, რომელთა გამოც ხელისუფლების ბევრ წარმომადგენელს პირში წყალი აქვს ჩაგუბებული და საქართველოს ეკლესიისა და პატრიარქის წინააღმდეგ **პეტრესა და მისი საპეტრეარქოს** ბინძურ ბრძოლას შორიდან ისე ადევნებს თვალს, თითქოს ეს საქართველოს ბედიღბალს არ ეხებოდეს და პირდაპირ ქართული სახელმწიფოს საძირკველს არ ურტყამდეს!

ერთმა ჭკვიანმა კაცმა, საქართველოს ეკლესიის ისტორიის კარგმა მცოდნემ და საპატრიარქოსთან დაახლოებულმა ცნობილმა მეცნიერმა ამასწინათ პირად საუბარში გვითხრა: **„რასაც პეტრე ცაავა და მისი მომხრეები სჩადიან, ეს პატრიარქის მკვლელობის მცდელობაა, 88 წლის კაცს თავზე დაჰყვირიან — როდის მოკვდებიო?!"**

მას შემდეგ, რაც ოპერაცია **„ციანიდი"** ჩაფლავდა, საქართველოს ეკლესიისა და პატრიარქის მტრებმა საქმეში ციანიდზე საშიში შხამი — ცილისწამება ჩართეს, რომელსაც **პეტრე და მისი საპეტრეარქო** არამარტო პატრიარქის წინააღმდეგ იყენებენ, არამედ ქართველი ხალხის მოთმინების ფიალაშიც გამოზომილად აწვეთებენ!

ასე კი დიდხანს ვერ გაგრძელდება!

ან ქართველი ხალხი აღკვეთს **პეტრესა და მისი საპეტრეარქოს** მხრიდან პატრიარქის მკვლელობის მცდელობას, ან **პეტრე და მისი საპეტრეარქო** დაუსვამენ წერტილს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთიანობას, რაც საქართველოს სიკვდილს ნიშნავს!

ასე რომ, საქმე დასწრებაზეა და არ გეგონოთ, დრო საქართველოს სასარგებლოდ მუშაობდეს!

ჯაბა ხუბუა

მისი საპეტრეარქო!

კვირგვინოსნები

მზია ხეთაგური
პოეტი

რუსები და მოღალატე ოსები ბინას და მუდმივ შემოსავალს მთავაზობდნენ, ოღონდ, ამის სანაცვლოდ, უნდა ვმჯდარიყავი და საქართველოს წინააღმდეგ მეწერა, მაგრამ ეს არ გავაკეთე, რადგან **მე ვარ ის ოსიც და ის ქართველიც, ვისთვისაც სამშობლო მხოლოდ საქართველოა; რომელსაც მიაჩნია, რომ ადამიანი სამშობლოში უფრო ბედნიერია, ვიდრე სხვაგან, სადაც იქნებ ლუკმაპური მეტია, მაგრამ სამშობლო არ არის.**

„კვირის პალიტრა"

ლევან ლორთქიფანიძე
ჟურნალისტი

ნულოვანი ნდობა მაქვს **ნოდარ მელაძის ჯგუფის** მიმართ. აღნიშნულ ჯგუფში გაწევრიანებული არიან ისტერიკული ადამიანები, რომელთაც ჟურნალისტიკა ფარული ჩანაწერების მოპოვება, მათი შინაარსის ოპოზიციური პარტიების სასარგებლოდ დამონტაჟება და გავრცელება ჰგონიათ.

„ალია"

თამარ ივერი
ოპერის მომღერალი

ყველაზე მეტს ტელევიზიიდან იმ პარტიის წარმომადგენლები ყვირიან გაყალბებაზე, საკუთარი ოჯახის წევრებსაც რომ არ მიუციათ ხმა და ჩვენ რა დავაშავეთ, რომ ჩვენი ცხოვრების საუკეთესო წლები ამათ ძიძგილაობასა და თვითპიარში ასე ნაცრისფრად მიედინება?

„ახალი თაობა"

ლევან სონღულაშვილი
მხატვარი

არ მსურს, ჩემი მეგობრების ნაწილის მსგავსად, რომლებიც ევროპასა და ამერიკაში გადასახლდნენ, გული ამიცრუვდეს ქვეყანაზე, სადაც საზოგადოება პოლიტიკოსთა მანიპულაციების მსხვერპლად იქცა და სასიცოცხლო ენერგიას ურთიერთდაპირისპირებაში ხარჯავს.

„ახალი თაობა"

„პროსტერექტი“

FitoSana

დაქვეითებული პოტენცია? პროსტატიტი? გამოსავალი არსებობს!

ნებისმიერ ასაკში ყველა მამაკაცს სურს ლოგინში სიამოვნება თავადაც მიიღოს და ასიამოვნოს საყვარელ ქალსაც. ერექციის არარსებობის შემთხვევაში მამაკაცები ხშირად დეპრესიაშივარდებიან ან იწყებენ ჯანმრთელობისთვის საზიანო სტიმულატორების სმას. ხშირად პოტენციის პროსტატიტი აქვეითებს. ეს ძლიერი სქესის კიდევ ერთი პრობლემაა, რომელსაც თან ახლავს დისკომფორტი და ტკივილი საზარდულის არეში, ხშირი შარდვა. პროსტატიტი არამხოლოდ აუარესებს ცხოვრების ხარისხს, არამედ იწვევს ჯანმრთელობის სერიოზულ გართულებებს – თირკმელებისა და შარდის ბუშტის დაავადებებს, უშვილობას, იმპოტენციას, ონკოლოგიურ დაავადებებს. ერექციულ დისფუნქციას და პროსტატიტს აქვთ ერთნაირი მიზეზები. ესაა დარღვეული სისხლმიმოქცევა მცირე მენჯის ორგანოებში, ჰორმონალური ფონის დარღვევა და ტესტოსტერონის არასაკმარისი რაოდენობის გამომუშავება, ინფექციები და ჰიპოთერმია. პრობლემისგან თავის დაღწევა ნიშნავს ამ მდგომარეობის გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრას.

"პროსტერექტის" კაფსულები – მამაკაცური პრობლემების ბუნებრივი გადაჭრა!

"პროსტერექტი" შეიცავს ძლიერ და აღიარებულ აფროდიზიაკებს – მცენარეულ ექსტრაქტებს (გინკგო ბილობა, შისანდრა, ჩიტინწვია, ფენგრიკი), ასევე, ანტიოქსიდანტებს, ფლავონოიდებს, თუთიას, ტაურინს, არგინინს, E ვიტამინს. ამ შემადგენლობის და ბუნებრივი კომპონენტების გადამუშავების უნიკალური ტექნოლოგიების წყალობით "პროსტერექტი" ეფექტურად ებრძვის ერექციულ დისფუნქციას, აღმოფხვრის უშუალოდ მის გამომწვევ მიზეზებს, კურნავს პროსტატიტს და იცავს მამაკაცებს მისი გართულებებისგან.

"პროსტერექტის" კაფსულები მოქმედებენ შემდეგნაირად:

- ❖ აბრუნებენ ძლიერ და სტაბილურ პოტენციას;
- ❖ ასტიმულირებენ სისხლის ნაკადს სასქესო ორგანოში და ამაგრებენ მას;
- ❖ აძლიერებენ აღგზნების რეფლექსებს და ნერვული დაბოლოებების მგრძნობელობას;
- ❖ ანესრიგებენ ჰორმონალურ ფონს, კერძოდ, ტესტოსტერონის დონეს;
- ❖ ზრდიან ფიზიკურ გამძლეობას, რაც მაქსიმალურად ახანგრძლივებს სქესობრივ აქტებს და ზრდის მათ რაოდენობას;
- ❖ აძლიერებს სექსუალურ აღგზნებას, სურვილს, ლტოლვას, რისი წყალობითაც შესაძლებელია სიამოვნებისა და ორგაზმის მიღება;
- ❖ ანადგურებს პროსტატიტის გამომწვევ მიკროორგანიზმებს, აქრობენ ანთებას, წვის შეგრძნებას, ტკივილებს;
- ❖ აუმჯობესებენ სისხლის მიმოქცევას პროსტატის ქსოვილებში, აქრობენ უმოძრაო პროცესებს;
- ❖ ანესრიგებენ შარდვის პროცესს და სიხშირეს, ხსნიან შეშუპებებს, უზრუნველყოფენ შარდის ბუშტის სრულ დაცლას.

პრობლემის გადაჭრის პირველი ნაბიჯი – მისი აღიარებაა. მეორე – მიენდეთ ბუნებას და აირჩიეთ "პროსტერექტი" - ძლიერი პოტენციის და ჯანმრთელი პროსტატის უსაფრთხო და საიმედო საშუალება, როგორც ახალგაზრდა, ისევე ზრდასრული მამაკაცებისთვის. სიყვარული ხომ ნებისმიერ ასაკში ნებისმიერ ადამიანს სურს. "პროსტერექტის" კაფსულები დაგეხმარებათ სექსუალური ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში!

49 წლის ასაკში დავქორწინდი, მეუღლეს სიმსივნე ჰქონდა. ორი წელი ვიგლოვე, შემდეგ თავი ხელში ავიყვანე. სამსახურშიც საქმეები კარგად მიდიოდა. გადავწყვიტე პირადი ცხოვრებისთვის მიმეხედა. ქალების გაცნობა დავიწყე, მაგრამ მოკლე პაემნების გარდა არაფერი ხდებოდა - **პოტენციის** პრობლემები მქონდა. პანიკაში ჩავვარდი - ისეთი ბებერი არ ვარ, იმპოტენტი რომ ვიყო. რა არ გამოვცადე, ვერაფერმა მიშველა. მხოლოდ სტიმულატორებით მორის ვერ წავიდოდი, ამ ექსპერიმენტების შემდეგ ლამის გული მიჩერდებოდა. მეგობარმა "პროსტერექტი" მირჩია. ამ კაფსულებით მან **პროსტატიტი** მოირჩინა და **ერექცია** გაიძლიერა. ყველაფერი სიმართლე აღმოჩნდა. ორი თვის განმავლობაში ვსვამდი ამ პრეპარატს. ჯანმრთელობა გამიუმჯობესდა - საშარდე გზების პრობლემები მომინესრიგდა. ერთი თვეში უკვე დილით ერექცია მქონდა. ისეთი ლტოლვა გამიჩნდა, როგორიც 20 წლის ბიჭს აქვს. უცნოა, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო. ქალი მყავს, ლოგინში ყველაფერი კარგად გვაქვს. არნივად ვგრძნობ თავს, თითქოს, ისევ ახალგაზრდა, ძალ-ღონით სავსე ვარ.

იური ყაზბეგი, ქ.თბილისი, საქართველო



ერექციული დისფუნქცია განმივითარდა მაშინ, როცა ხანგრძლივ მივლინებებში დავდიოდი. გიდურ რიტმში ვმუშაობდი, ზოგჯერ საშინელ პირობებში. თვეობით არ მქონდა სექსი. მიყვარს ჩემი მეუღლე და შემთხვევითი ურთიერთობების გამო არ მინდა მისი ნდობის დაკარგვა. სამწუხაროდ, ჩემს ცოლს რაღაც ეჭვები შეეპარა, როცა აღგზნება გამიჭირდა. ექიმმა ნაშალი გამომიწერა, მაგრამ შედეგი არ იყო დამაკმაყოფილებელი. დეპრესია დამეწყო, მეუღლეს განქორწინება შევთავაზე, რომ არ დატანჯულიყო. მადლობა ღმერთს, ჩემი ცხოვრების მეგზური გამგებიანი აღმოჩნდა, ბოდიში მომიხადა ჩემს ერთგულებაში ეჭვი რომ შეეპარა, დამამშვიდა და „პროსტერექტის" კაფსულების და „იმოქსინის" წვეთების დალევა შემომთავაზა. ყველაფერი გამოვიდა! ერთმა კურსმა **პოტენცია** აღმიდგინა. ახლა მე და ჩემი ცოლი დაკარგული დროის ანაზღაურებით ვართ დაკავებულები. დღეში ორჯერ ვტკბებით ინტიმური ურთიერთობით. ერთი შეხედვა, ან თუნდაც უშუალოდ გადეკრება და უკვე აღგზნებული ვარ! ჩემი ერექცია მყარია, ხანგრძლივი, ნაადრევი ეაკულაციის გარეშე. და, რაც მთავარია, უკვე დიდი დრო გავიდა და პოტენცია დღითიდღე იზრდება!

დანიელ პერევალოვი, ქ.დნეპრი, უკრაინა

ნადირობის სეზონის დასრულებასთან ერთად პროსტატასთან დაკავშირებული პრობლემები დამეწყო. იქ, ქარები და ტყეები, ხშირად გისველდება ტანსაცმელი და ფეხები, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევ, ისეთ აზარტში ხარ. შედეგად იღებ **პროსტატიტს**. ყველაფერი ტკივილებით მუცლის ქვედა არეში დაიწყო. მოშარდვა ყოველ 20 წუთში მიხდებოდა. მერე მდგომარეობა გამიუარესდა - შარდში სისხლი გაჩნდა. საპ ნაზებმა ისე შემაწუხეს, რომ ტკივილისგან კედლებზე დავდიოდი. მეგონა, ქვემოთ ყველაფერი ჯოჯოხეთის ცეცხლში მეწვოდა. მეუღლემ მიზობლის დარიგებით ნემსები გამიკეთა და, თითქოს, ცოტა მომეშვა. მაგრამ 2 კვირის შემდეგ ტკივილები და წვა კვლავ დამეწყო, კიდევ უფრო ძლიერად. მაშინ ცოლმა „პროსტატერექტის" კაფსულები და „იმოქსინის" წვეთები მომიტანა. შარდში სისხლი აღარ ჩანდა მინახავს. ვშარდავდი ადვილად, დაძაბვის გარეშე. საპირფარეშოში ხშირად აღარ დავდიოდი. ზამთარი გამწვავების გარეშე ჩავამთავრე, თუმცა, თევზაობა მაინც მოვასწარი. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ კაფსულებისა და წვეთების სამი კურსი პროსტატიტის აცრასავითაა - ის გაქრა. სამაგიეროდ, **პოტენცია** მნიშვნელოვნად გამეზარდა. მარტო ამის გამო ღირს "პროსტატერექტის" დალევა.

გენადი მოროზი, ქ.ბრესტი, ბელარუსი

„ადენომის“ კაფსულები

– ცხოვრება ადენომის გარეშე!

წინამდებარე ჯირკვლის (პროსტატის) ადენომის დიაგნოზს უსვამენ 50 წელს ზემოთ მამაკაცების 40%-ს და 65 წელს ზემოთ მამაკაცების 90%-ს. რაც იმას ნიშნავს, რომ 10-დან 9-ს ძლიერი სქესის წარმომადგენელს აქვს ეს არასასიამოვნო და საშიში დაავადება. წინამდებარე ჯირკვალზე კეთილთვისებიანი სიმსივნის გაჩენის შედეგად **პირველ სტადიაზე** იწყება ხშირი შარდვა, მცირდება შარდის ნაკადის ინტენსივობა, საზარდულში ჩნდება სიმძიმის შეგრძნება. ხშირ შემთხვევაში მამაკაცები ყურადღებას არ აქცევენ ამ სიმპტომებს და დაავადება **მეორე სტადიაზე** გადადის. ეს უკვე ნიშნავს მუდმივ დისკომფორტს, რადგან გაზრდილი სიმსივნე აწვება შარდის ბუშტს. შარდვა გაძნელებულია. შარდის ბუშტში ყოველთვის რჩება შარდი, ეწყებათ ტკივილი და არასრული დაცლის შეგრძნება. შარდი წელავს შარდის ბუშტს და იწვევს ატროფიულ ცვლილებებს, რაც თავის მხრივ, აფერხებს თირკმელების მუშაობას. **მესამე სტადიაზე** წარმოიქმნება თირკმლის უკმარისობა და შარდის ბუშტის ფუნქციის დარღვევა. ვითარდება შარდსადენი გზების ინფექციური დაავადებები, შეუკავებლობა, თირკმელებში წარმოიქმნება კენჭები. ზოგჯერ შარდში ჩნდება სისხლი, იწყება შარდის მწვავე შეკავება და კეთილთვისებიანი ადენომა შეიძლება გადაიზარდოს პროსტატის კიბოდ.

როგორ შევაჩეროთ ადენომის ზრდა და აღვადგინოთ პროსტატის ფუნქციები მედიკამენტების და ოპერაციის გარეშე?

აუცილებელია სწორედ შევარჩიოთ პრეპარატი, რომელიც კომპლექსურად იმოქმედებს პრობლემის წყაროზე, კერძოდ:

- მოაწესრიგებს სისლის მიმოქცევას პროსტატის ქსოვილებში;
- აღმოფხვრავს უმოძრაო პროცესებს შარდსასქესო სისტემაში;
- მოხსნის ანთებას, ტკივილს, ჯირკვლის შეშუპებას და დაუბრუნებს მას ნორმალურ ზომას;
- არ დაუშვებს ქსოვილების გაფართოვებას და ახალი წარმონაქმნების განვითარებას;
- დაბლოკავს დიჰიდროტესტოსტერონის ჰორმონის გაზრდას, რომელიც ასტიმულირებს პროსტატის მოცულობის ზრდას.

ასეთი მოქმედება აქვს "ადენომის" კაფსულებს – ნატურალურ პრეპარატს, რომელიც შექმნილია სპეციალურად მამაკაცებისათვის წინამდებარე ჯირკვლის (პროსტატის) ადენომის არ წარმოქმნის და განვითარების შეჩერების მიზნით. პროდუქტის უნიკალურობა მდგომარეობს მცენარეული ექსტრაქტების (საბალის პალმის, ჭინჭრის, გოგრის თესლის) მიღების პროცესის ტექნოლოგიაში. ამ ექსტაქტებმა შეინარჩუნეს ყველა აუცილებელი, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება, რომელიც საჭიროა ჯანმრთელი პროსტატისთვის. ექსტრაქტების მოქმედება გაძლიერებულია თუთიათი, A, C და E ვიტამინებით. კომპლექსური მოქმედებით "ადენომის" კაფსულები ამუშავებენ პროსტატის ქსოვილების აღდგენის მექანიზმს, აწესრიგებენ ჰორმონალურ ფონს, აძლიერებენ იმუნიტეტს და ამარცხებენ ადენომას და მის შედეგებს ძვირადღირებული მკურნალობის და საშიში ქირურგიული ჩარევის გარეშე.



ვიცოდი, რომ **პროსტატის ადენომა** მქონდა, მაგრამ მკურნალობას არ ვჩქარობდი, მაინც არაფერი მომარჩენდა. საქმე იქამდე მივიყვანე, რომ PSA - 14 ერთეულზეავიდა და ადენომა ჩოგბურთის ბურთის ზომამდე გაიზარდა. უზარმაზარი სიმსივნის გამო დამოუკიდებლად ვერ ვშარდავდი, კათეტერი ჩამიდგეს. მტერს არ ვუსურვებ მილებით ცხოვრებას. ნესიერად ვერც ვიძინებდი და ვერც ვბანაობდი. ხშირად ანთება მემართებოდა. "ადენომმა" გადამარჩინა. სულ რამდენიმე კურსი დავლიე და მესანიშნავ შედეგს მივაღწიე - ადენომა კაკლისხელა გახდა და შარდის ბუშტს აღარ აწვება. კათეტერი ამომიღეს, PSA - 3 ერთეულია. ექიმმა რომ შემამოწმა, გაოცებული დარჩა. არ ეგონა, რომ "ადენომი" ასეთი ეფექტური იქნებოდა. მითხრა, რომ ამ კაფსულებს თამამად ურჩევს თავის ყველა პაციენტს.

საულს რიბენსი, ქ.დაუგავპილსი, ლატვია

3 წლის წინ პირველად ჩემმა მეუღლემ ვერ მოახერხა თავისით მოშარდვა. მანამდეც შევამჩნიე, რომ დიდ დროს ატარებდა ტუალეტში, მაგრამ თავი იმით დავიმშვიდე, რომ გაზეთების კითხვით არის დაკავებული. მერე კი მოულოდნელად ყოველ 10 წუთში დაიწყო მოსაშარდად სირბილი, ნერვიულობდა და სალამოობით ტკივილისგან კვნესოდა. მხოლოდ საავადმყოფოში გავიგე, რომ **შარდის მწვავე შეკავება** ჰქონდა **პროსტატის ადენომის** გამო. მაშინ შარდი გამოუდინეს და ოპერაცია დაუნიშნეს. მაგრამ ერზე შეჯდა და არაფრის დიდებით ოპერაციაზე არ თანხმდებოდა. უარი თქვა შარდმიმღებით სიარულზეც. მაშინ შევთავაზე „ადენომის" კაფსულები და „იმოქსინის" წვეთები. მათი წყალობით, მას ოპერაცია აღარ დასჭირდა. ადენომამ დაპატარავება დაიწყო. საპირფარეშოში დიდხანს აღარ ჩერდება, ამბობს, რომ შარდი თავისუფლად, შეფერხების გარეშე გამოიყოფა. ღამითაც აღარ დგება მოსაშარდად, აგრძელებს "ადენომის" სმას. უროლოგის თქმით, არსებობს ალბათობა, რომ საერთოდ გათავისუფლდეს **პროსტატის ჰიპერპლაზიისაგან.**

ირმა გვაძე, ქ.ბათუმი, საქართველო

ასევე გაყიდვაშია შემდეგი პროდუქცია

„**ნავიზორი**“ (კაფს.) 31.7 ლ.
„**ნავიზორი**“ (წვეთები) 31.7 ლ.
„**სუსტალაქსი**“ (კრემი) 31.7 ლ.
„**სუსტალაქსი**“ (კაფს.) 31.7 ლ.
„**ზდრავია**“ 31.7. „**პრომიოდ ფორტე**“ 31.7. „**არტპარილი**“ 31.7. „**ფრიდიალი**“ (კაფ.) 31.7 „**ლიპაპტინი**“ 31.7. „**იმოქსინი**“ 31.7. „**პროსტერექტი 60**“ 51.5. „**პროსტერექტი 120**“ 91.5. „**ადენომი 60**“ 51.5. „**ადენომი 120**“ 91.5

10 წელი **პროსტატის ადენომა** ნორმალური ცხოვრების საშუალებას არ მაძლევდა, სულ საპირფარეშოში დავრბენინებდა. ბოლოს შარდის შეუკავებლობა დამეწყო. ვცდილობდი სახლიდან შორს არ წავსულიყავი, რათა უკან მოვბრუნებულიყავი მანამ, სანამ შარვალი დამისველდებოდა. ღამით, ჯერ ქოთანი დავიდგი საწოლთან, მერე კი პოლიეთილენის ზეწარიც გამოვცადე. ცოლი სხვა ოთახში გადავიდა. ავადმყოფობის გამო მამაკაცური შესაძლებლობები დავკარგე, თან არასასიამოვნო იყო აყროლებულ ოთახში ძილი. სწორედ მეუღლემ გადამარჩინა მეც და ჩვენი ურთიერთობაც - მან იყიდა „ადენომის" კაფსულები და „იმოქსინის" წვეთები. თავიდან ვერაფერი შევამჩნიე, მაგრამ მეორე კოლოფის დალევის შემდეგ დილით უკვე მშრალ ლოგინში ვიღვიძებდი. მეგონა, შემთხვევითობა იყო. მაგრამ გავიდა ერთი კვირა, ერთი თვე და შარდი აღარ ჟონავდა. ეზოში დიდიხნით ვჩერდებოდი, ავტობუსით ქალაქგარეთ ჩემს დასთანაც წავედი. ორი და სამი საათი მოშარდვის გარეშე ვძლებ. მივხვდი, რომ ჯანმრთელი კაცი ვარ და არა „ქვეშაფსია". იმდენად ვირწმუნე თქვენი პროდუქციის, რომ „პროსტერექტიც" ვსვი, სანამ პოტენცია არ აღვიდგინე. ახლა მეუღლესთან ერთ საწოლში გვძინავს, და არა მარტო გვძინავს.

ვიქტორ პოლეჟაევი, ქ.მინსკი, ბელარუსი

კომპანიამ დაიწყო ონლაინ გაყიდვები. თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პროდუქცია
FACEBOOK გვერდზე @ApifitoGeorgia2015 ან დარეკოთ 514295005
და ჩვენ მოგაწვდით სასურველ პროდუქციას სახლში მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მოსვლა

დარეკეთ ნომერზე (+995) 551 30 98 98 თბილისის და რუსთავის მასშტაბით სახლში მოგაწვდით

გელოდებით ჩვენს გამოფენა-გაყიდვაზე

სადაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას პრეპარატების შესახებ, შემდეგ მისამართებზე:

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 აპრილი

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. -------- 15.00-17.00 სს.
2. ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე, 10.00-20.00 სს.
2-მ/რ, ს. თაყაიშვილის 1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი“

17 აპრილი

თელავი 26 მაისის №5, ჰადრაკის სახლი -- 11.00-12.00 სს.

18 აპრილი

რუსთავი დუმბაძის №10, სასტ. „ელიტა“ --- 12.00-13.00სს

19 აპრილი

გორი სტალინის გამზ. №24. -------- 12.00-13.00 სს
სამედიცინო სახლი „მკურნალი“

20 აპრილი

ბათუმი ყაზბეგის №15. სასტ. „ყაზბეგი“. - 10.00-11.00 სს.
ოზურგეთი იოანე პეტრიწის №1, - -------- 12.00-13.00 სს.
რესტორანი „იზაბელა“.
ფოთი 9 აპრილის №10. -------- 14.00-15.00 სს.
ბავშვთა გასართობი ცენტრი „ბალუ“
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, კაფე „აქატი“ - 16.00-17.00 სს.

21 აპრილი

სამტრედია რუსთაველის №21, რესტ. „პურტავა“ 10.00-11.00 სს.
ქუთაისი გამსახურდიას 45 სასტ „ტირიფი ჰოლიდეი“ 12.00-13.00 სს.
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა აფთიაქი ----- 14.00-15.00 სს.
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, -------- 16.00-17.00 სს.
სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე“.

22 აპრილი

ხაშური კოსტავას №6. აფთიაქი 1 -------- 10.00-11.00 სს.

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9^{00} – 21^{00} სს



დასაწყისი იხ. „ა-დ“. 2020 წლის №34-52, 2021 წლის №1-2-15

დაივიწყეთ საკუთარი თავი, გამოამჟღავნეთ ინტერესი გარშემო მყოფთა მიმართ. ყოველდღე აკეთეთ კეთილი საქმე, რომელიც ვინმეს სახეზე სიხარულის ღიმილს გამოიწვევს!

როგორ შევწყვიტოთ შფოთვა და დავიწყოთ ცხოვრება

დეილ კარნეგი

განსვენებულმა დოქტორმა **ფრანკ ლუპმა** კარგად იცოდა, როგორ დაეძლია შფოთვა და დამტკბარიყო ცხოვრებით. ის ოცდასამი წლის განმავლობაში ინვალიდი იყო, მაგრამ **„სიეტლ სტარის“** კორესპონდენტმა ერთხელ მომწერა: **„ბევრჯერ ამიღია ინტერვიუ დოქტორი ლუპისაგან. არასოდეს შემხვედრია ასეთი არაეგოისტი ადამიანი, თანაც ისეთი, ცხოვრებისაგან ყველაფერს რომ იღებს.“**

როგორ ახერხებდა ლოგინს მიჯაჭვული ინვალიდი, **„ცხოვრებისაგან ყველაფერი აეღო?“ გამუდმებით წუწუნებდა და ყველას კიცხავდა? არა... საკუთარი თავის სიბრალულით ტკბებოდა და გარშემო ყველასაგან ყურადღებას ითხოვდა?** ისევ არასწორია. მან სიცოცხლის სიხარული იმ დევიზის წყალობით შეიცნო, რომელიც უელსის პრინცის გერბზე გერმანულად წერია: **„Ich dien“ — „მე ვემსახურები.“ დოქტორი ლუპი** იგებდა სხვა ინვალიდთა გვარებს და მისამართებს და მათ მხიარული წერილებით ამხნევებდა. მან ინვალიდთა მიმოწერის კლუბი შექმნა და ერთმანეთისთვის წერილების გასაგზავნად აქეზებდა მათ. ბოლოს კი **ლუპმა** ჩამოაყალიბა ნაციონალური ორგანიზაცია, რომელსაც **„ჩამწყვდეულთა საზოგადოება“** ეწოდებოდა. ის წელიწადში დაახლოებით ათას ოთხას წერილს წერდა და ათასობით ინვალიდს ანიჭებდა სიხარულს, როცა მათთვის რადიომიმღებებს და წიგნებს შოულობდა.

რა განსხვავებაა **დოქტორ ლუპსა** და ათასობით სხვა ადამიანს შორის? მხოლოდ ერთი: მათგან განსხვავებით, მისი სული მაღალი მიზნის, კეთილშობილური საქმის სხივით იყო განათებული. სიხარულს იმის შეგნებისაგან განიცდიდა, რომ მისი სიცოცხლე უფრო კეთილშობილურ და მნიშვნელოვან იდეას ემორჩილება, ვიდრე თვითონ არის, ნაცვლად იმისა, რომ, როგორც **ბერნარდ შოუმ** თქვა, ყოფილიყო **„სნეულებათა და წყენათა ეგოცენტრული გუნდა, გამუდმებით მოწუწუნე იმაზე, რომ სამყარომ თავი მის გაბედნიერებას არ მიუძღვნა.“**

აი, ყველაზე საოცარი მტკიცება, რომელიც ოდესმე წამიკითხავს. იგი ფსიქიატრ **ალფრედ ადლერს** ეკუთვნის, რომელიც თავის პაციენტებს მუდამეუბნებოდა: **„მელანქოლიისაგან თოთხმეტ დღეში განიკურნებით, თუ ამ რეცეპტს გამოიყენებთ: „ეცადეთ, ყოველდღე იფიქროთ იმაზე, როგორ ასიამოვნოთ ვინმეს.“**

ექიმი **ადლერი** მოითხოვს, ყოველდღე კეთილი საქმე გავაკეთოთ. რა არის კეთილი საქმე? — იკითხავთ თქვენ. **„კეთილი საქმე,** — თქვა წინასწარმეტყველმა **მუჰამედმა,** — **ის არის, რაც მეორე ადამიანის სახეზე სიხარულის ღიმილს გამოიწვევს.“**

რატომ ახდენს კეთილი საქმეების კეთება ასეთ საოცარ ზემოქმედებას მასზე, ვინც ამ სიკეთეს სჩადის? იმიტომ, რომ **სხვებისთვის სიამოვნების მინიჭებისკენ სწრაფვისას ვეღარ ვიცლით საკუთარ თავზე ფიქრისათვის, რაც შფოთვის, შიშისა და მელანქოლიის ძირითადი მიზეზია.**

შემიძლია მთელი წიგნი შევადგინო იმ ადამიანთა მონათხრობისგან, რომლებმაც საკუთარი თავი დაივიწყეს და ამ გზით მოიპოვეს ჯანმრთელობა და ბედნიერება. მაგალითად **მარგარეტ იეიტსის** ცხოვრება გამოდგება.

მისის იეიტსი რომანებს წერს, მაგრამ მისი არც ერთი დეტექტივი ისეთი საინტერესო არ არის, როგორც ნამდვილი ამბავი, რომელიც **პერლ ჰარბორზე** იაპონელთა თავდასხმის საბედისწერო დილას შეემთხვა. **მისის იეიტსი** ინვალიდი იყო — ავადმყოფი გული ჰქონდა. ოცდაოთხი საათიდან ოცდაორს ლოგინში ატარებდა. ყველაზე ხანგრძლივი მოგზაურობა მისთვის მოსამსახურის დახმარებით ბაღში გასეირნება იყო. „ვერასოდეს გამოვჯანმრთელდებოდი, — მითხრა მან, — იაპონელები პერლ ჰარბორს რომ არ დასხმოდნენ თავს. მათ მოულოდნელად გამომიყვანეს მდგომარეობიდან. როდესაც ეს მოხდა, ირგვლივ ქაოსი და ძრწოლა გამეფდა. წითელი ჯვრის თანამშრომლებმა იცოდნენ, რომ საწოლთან ტელეფონი მედგა. ამიტომ მთხოვეს, სამხედროთა ოჯახების ევაკუაციის შესახებ ინფორმაციები გადამეცა. ყველა ქვეითი და მეზღვაური მე მომმართავდა თავისი ოჯახის ბედის შესატყობად.

ვცდილობდი, გამემხნევებინა ცოლები, რომლებმაც არ იცოდნენ თავიანთი ქმრების გზა-კვალი. ვამშვიდებდი ქვრივებს, ასეთი კი ძალიან ბევრი იყო. იმ დღეს 2117 ოფიცერი და რიგითი დაიღუპა, 960 კი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა.

თავიდან ტელეფონს მწოლიარე ვპასუხობდი. მერე წამოვჯექი. ბოლოს კი საქმეში იმდენად ჩავეფალი, რომ საკუთარი სენი სულ გადამავიწყდა და ლოგინიდან წამოვდექი. **იმათზე ზრუნვის წყალობით, ვინც ჩემზე მეტად იტანჯებოდა, საკუთარი ავადმყოფობის დავიწყება შევძელი.** ჩემი ყურადღება საკუთარი პრობლემებიდან სხვა ადამიანებზე გადაერთო. ამან ჩემს ცხოვრებას ღრმა და მნიშვნელოვანი აზრი მიანიჭა. საკუთარ თავზე ფიქრის და ზრუნვის დრო აღარ მქონდა.

იმ ადამიანთა მესამედი მაინც, ვინც ფსიქიატრს მიმართავს დახმარებისათვის, თვითონაც შეძლებდა განკურნებას, **მარგარეტ იეიტსის** მაგალითისათვის რომ მიებაძა. ისინი განიკურნებოდნენ, სხვების დახმარებაზე რომ გადართულიყვნენ. ცნობილმა ფსიქოლოგმა და ფსიქიატრმა **კარლ იუნგმა** თქვა: **„ჩემი პაციენტების მესამედს კლინიკურად დიაგნოსტირებადი ნევროზი კი არა, საკუთარი სიცოცხლის უაზრობა და სიცარიელე აწუხებს.“**

შესაძლებელია, ამ სტრიქონების კითხვისას ფიქრობთ: **„მე რომ პერლ ჰარბორში აღმოვჩენილიყავი, რა თქმა უნდა, სიხარულით მოვიქცეოდი ისევე, როგორც მარგარეტ იეიტსი მოიქცა. მაგრამ ჩემი საქმე სულ სხვაგვარადაა. სრულიად ჩვეულებრივად და ერთფეროვნად ვცხოვრობ. ჩემს ცხოვრებაში დრამატული არაფერი ხდება. როგორ უნდა გამიტაცოს სხვათა დახმარებამ? ან რატომ უნდა გავაკეთო ეს?“**

სამართლიანი შეკითხვაა. ვეცდები, გიპასუხოთ. **დიახ, თქვენი ცხოვრება ერთფეროვანია, მაგრამ უეჭველია, ყოველდღე ხვდებით სხვა ადამიანებს. რას აკეთებთ მათთვის? უბრალოდ ჩაუვლით გვერდით თუ ცდილობთ, გაიგოთ, რა აწუხებთ?** მაგალითად, ერთხელ მაინც დაინტერესდით, სად ცხოვრობს თქვენი ფოსტალიონი, ჰყავს თუ არა ცოლ-შვილი, ხომ არ იღლება თავისი სამუშაოსგან?

ალბათ, ყოველდღე ხედავთ მაღაზიის ნოქარს, გაზეთების გამყიდველს, ფეხსაცმელების მწმენდავს. ისინიც ხომ ადამიანები არიან, თითოეულს თავისი პრობლემები, ოცნებები და მისწრაფებები აქვს. მათაც უნდათ, გულისნადები ვინმეს გაუზიარონ. განა ოდესმე მიეცით ამის შესაძლებლობა? გამოხატეთ გულწრფელი ინტერესი მათი ცხოვრების მიმართ? სწორედ ამას ვგულისხმობ. **აუცილებელი არ არის, სოციალური რეფორმატორი იყოთ, რათა სამყაროს გაუმჯობესებას შეუწყოთ ხელი. შეგიძლიათ, ეს საქმე ხვალვე დაიწყოთ ადამიანებთან, რომლებთანაც ურთიერთობთ.**

რას მოგიტანთ ეს? დიდ ბედნიერებას! დიდ კმაყოფილებას! საკუთარი თავით სიამაყეს! **არისტოტელე** ასეთ საქციელს **„განათლებულ ეგოიზმს“** უწოდებდა. **ზარათუშტრამ** თქვა: **„სხვებისათვის სიკეთის კეთება მოვალეობა არ არის. ეს სიხარულია, რამეთუ ჯანმრთელობას აუმჯობესებს და ბედნიერებას ამრავლებს.“ ბენჯამინ ფრანკლინმა** კი ამ ყველაფრის მარტივი რეზიუმე გააკეთა: **„როდესაც სხვებისათვის კეთილ საქმეს აკეთებთ,** — თქვა მან, — **პირველ რიგში, საკუთარ თავს უკეთებთ სიკეთეს.“**

სხვებზე ზრუნვა მხოლოდ საკუთარ თავზე შფოთვას როდი მოგწყვეტთ. ეს მეგობრების შეძენაში და უამრავი სიამოვნების მიღებაში დაგეხმარებათ.

იელის უნივერსიტეტის პროფესორმა უილიამ ფელისმა მიამბო:

„ერთხელ ინგლისში მწყემსს შევხვდი, რომელსაც უზარმაზარი ნაგაზი ჰყავდა. მისი სილამაზით აღტაცებული ხმამაღლა ვუზიარებდი შთაბეჭდილებას მწყემსს. ვთხოვე, ეამბნა, როგორ გაზარდა ასეთი ჭკვიანი ძაღლი. როდესაც რამდენიმე იარდით დავშორდი და უკან მივიხედე, დავინახე, რომ უკანა თათებზე ამართულმა ძაღლმა წინა თათები მწყემსს მხრებზე დააწყო, ის კი თავზე ეფერებოდა. ჩემ მიერ გამომჟღავნებულმა ინტერესმა მწყემსს ბედნიერება მოუტანა. ამით საკუთარი თავიც გავაბედნიერე და ძაღლიც.“

შეგიძლიათ, წარმოიდგინოთ პირქუში და მშფოთვარე ადამიანი, რომელიც მებარგულს ხელის ჩამორთმევით უხდის მადლობას, გავარვარებულ ქურასთან მოფუსფუსე მზარეულებს თანაგრძნობას უცხადებს, უცნობი ადამიანების ძაღლებით აღტაცებას გამოთქვამს? ჩინური ანდაზა ღაღადებს: **„ხელს, რომელიც ვარდებს ჩუქნის, ვარდის სურნელი ასდის.“**

ალბათ, ზოგი თქვენგანი იტყვის: „მთელი ეს ლაყბობა გარშემო მყოფებით დაინტერესების შესახებ სისულელეა. რელიგიური მონაჩმახია. მე თავი უნდა ვირჩინო და ცხოვრებისაგან ყველაფერი ავიღო, რასაც შევძლებ.“

რა გაეწყობა, ყველას აქვს უფლება, საკუთარი აზრი ჰქონდეს. მაგრამ, თუ თქვენ მართალი ხართ, ესე იგი კაცობრიობის ყველა დიდი ფილოსოფოსი — **ქრისტე, კონფუცი, ბუდა, პლატონი, არისტოტელე, სოკრატე** — სასტიკად ცდებოდა.

რაკი რელიგიური ნააზრევი თქვენს დამცინავ ღიმილს იწვევს, რჩევისათვის მეოცე საუკუნის ყველაზე ცნობილ ამერიკელ ათეისტს — **თეოდორ დრაიზერს** მივმართოთ. **„იმისათვის, რომ ადამიანმა მისთვის განკუთვნილ ხანმოკლე გზაზე რაღაც სიხარული მაინც მიიღოს,** — წერს იგი, — **მან უნდა იფიქროს, როგორ გააუმჯობესოს არა მხოლოდ საკუთარი, არამედ სხვათა მდგომარეობაც, რადგან მის მიერ განცდილი სიხარული იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ახარებს სხვებს.“**

მაგრამ, თუკი სხვებისთვის სიხარულის მინიჭებას გადაწყვეტთ, უნდა იჩქაროთ. დრო მიდის. **„ამ გზაზე მე მხოლოდ ერთხელ გავივლი. მაშ, მოდი, ახლავე ჩავიდენ რაიმე ღირსეულ საქციელს ან სიკეთეს გამოვამჟღავნებ. არ უნდა გადავდო და არ უნდა გავუშვა ხელიდან შემთხვევა, რადგან ამ გზაზე აღარასოდეს დავბრუნდები.“**

ამიტომ, თუკი შფოთვისაგან გათავისუფლება და სულიერი სიმშვიდის მოპოვება გსურთ, დაიცავით შემდეგი წესი:

დაივიწყეთ საკუთარი თავი, გამოამჟღავნეთ ინტერესი გარშემო მყოფთა მიმართ. ყოველდღე აკეთეთ კეთილი საქმე, რომელიც ვინმეს სახეზე სიხარულის ღიმილს გამოიწვევს.

გაგრძელება იქნება

სხვა ადამიანებისათვის სიამოვნების მინიჭებისკენ სწრაფვისას ვეღარ ვიცლით საკუთარ თავზე ფიქრისათვის, რაც შფოთვის, შიშისა და მელანქოლიის ძირითადი მიზეზია.

„სხვებისათვის სიკეთის კეთება მოვალეობა არ არის. ეს სიხარულია, რამეთუ ჯანმრთელობას აუმჯობესებს და ბედნიერებას ამრავლებს!“
„როდესაც სხვებისათვის კეთილ საქმეს აკეთებთ, პირველ რიგ ში, საკუთარ თავს უკეთებთ სიკეთეს!“

მიხეილ ცაგარელი: ძილი, სიზმარი და პლანეტები

— რომელი პლანეტის ძლიერი ზემოქმედების შედეგია სიზმრებში ექსტრემალური სიტუაციები ანდა აყვავებული მდელოებისა და ჰორიზონტამდე გადაშლილი პეიზაჟების ხილვა? რას ნიშნავს სიზმარში ნანახი მტაცებლები, აგრესიული ცხოველები ანდა როცა დაფრინავ? რომელი პლანეტის ზემოქმედებით გვიკრთება ძილი, ხშირად გვეღვიძება ან, პირიქით, ტკბილად გვძინავს და კარგი განწყობით ვიღვიძებთ? რა მიგვითითებს ენერგიის დაქვეითებაზე, ორგანიზმის გამოფიტვაზე ანდა გვამცნობს წინააღმდეგობების გადალახვასა და აღმასვლას? რომელი პლანეტა გვიგზავნის აბსტრაქტულ, პარადოქსულ სიზმრებს და რატომ არის საჭირო, ზოგ შემთხვევაში მათი დროული დაფიქსირება ან ჩაწერა, რათა გონებიდან არ წაიშალოს? როდის ემსგავსება სიზმარი ხილვას და გვევლინება მაშინ, როცა ძილ-ბურანში ვიმყოფებით; რა შემთხვევაში ვცდილობთ სიზმარში საკუთარი თავის მართვას? რომელი სიზმარი მიუთითებს ადამიანის არაჯანსაღ ფსიქიკურ მდგომარეობას და ასეთ დროს რა არის რეკომენდებული? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ საუბარი ადამიანების ძილსა და სიზმრებზე პლანეტების ზემოქმედების შესახებ.

— **ძლიერი პლანეტა მარსის ზემოქმედების პერიოდში სიზმრები მშფოთვარე, აგრესიული ხდება და ადამიანს ხშირად ჩხუბი, კონფლიქტი, დევნა, რბოლა, დაპირისპირება, ომი და სხვა ექსტრემალური სიტუაციები ესიზმრება. მარსის** ზემოქმედების შედეგად, ადამიანს ღამის განმავლობაში ხშირად ეღვიძება და შემდგომ დაძინებას ვეღარ ახერხებს. მოგეხსენებათ, პლანეტა მარსს ულევი ენერგია გააჩნია და მისი ზემოქმედებით ხანგრძლივი ძილის მოთხოვნილება ქრება. ნიშანდობლივია, **რომ მარსიანული სიზმრები უმეტესად მოწითალო ფერებით ხასიათდება. ამგვარ სიზმრებში ფიგურირებს სისხლი, ღვინო, იარაღი, მექანიკური მოწყობილობები, მჭრელი და მჩხვლეტავი ნივთები, მანქანები.** ასევე ხშირია ცხოველები, რაც ადამიანის ინსტინქტური მოთხოვნილებისა და ვნებიანი სურვილების სიმბოლოს წარმოადგენს. **სიზმრად გარეული, მტაცებელი და აგრესიული ცხოველების ხილვა იმის მაჩვენებელია, რომ ადამიანს უჭირს თავისი ვნებების მოთოკვა და მართვა.**

მარსიანული სიზმრები ხშირ შემთხვევაში მიგვანიშნებს ადამიანის ზედმეტად აღგზნებულ ნერვულ სისტემაზე, მის გადაღლაზე, რამაც შემდგომში, შესაძლოა, ავადმყოფობა გამოიწვიოს. **ძლიერი პლანეტა იუპიტერის ზემოქმედების შემთხვევაში, ჩვენი სიზმრები უკავშირდება მოგზაურობებს, თავგადასავლებს, უცნობ ადგილს, დიდ და გაშლილ სივრცეს, უკიდეგანო ზღვებს თუ აყვავებულ მდელოებს, მობიბინე ბალახს და ჰორიზონტამდე გადაშლილ პეიზაჟებს. ასევე ხშირია დიდი მოედნების, ხალხის დიდი თავყრილობის, შეკრებების, მიტინგების ხილვა. ნიშანდობლივია ისიც, რომ სწორედ პლანეტა იუპიტერს უკავშირდება სიზმრები, სადაც ადამიანი დაფრინავს, ზემოდან დაჰყურებს ქალაქებს, სოფლებს, მთის მასივებს, ტყეებსა და ოკეანეებს.** ამგვარი სიზმრები მეტად სასიამოვნო, ამაღელვებელი და შთამბეჭდავია. სა:ერთო ჯამში, იუპიტერისეული სიზმრების უმეტესობა პოზიტიურია და მიგვითითებს ადამიანის ოცნებებსა და პერსპექტივებზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ძლიერი პლანეტა იუპიტერის ზეგავლენით, ადამიანებს კარგად სძინავთ, კარგი განწყობით იღვიძებენ და თავს მხნედ და ენერგიულად გრძნობენ. **ძლიერი პლანეტა სატურნის გავლენით კი ადამიანებს დიდხანს სძინავთ და სიზმრებიც მძიმე და უინტერესოა. მათი უმრავლესობა მორუხო-მოშავო ტონებშია გადაწყვეტილი. ამგვარ სიზმრებში ქმედებები ერთფეროვანი და არადინამიკურია.** მაგალითად, შესაძლოა დაგვესიზმროს, თუ როგორ გადაგვაქვს ნივთები, ნაგავს ვაგროვებთ, მიწას ვთხრით, ვწერთ, ვანგარიშობთ და ეს ყოველივე მიმდინარეობს ძალიან ნელა, რთულად. მოსაბეზრებელია და დროში იწელება. ამ შემთხვევაში სიზმრებში ხშირია ბნელი ადგილები, ხვრელები, ორმოები, სარდაფები, გადაულახავი წინააღმდეგობები, ბარიერები, დანგრეული ხიდები, კიბეები, უმოაჯირო აივნები, სადაც გადავარდნის შიში გიჩნდება ანდა, სულაც ვარდებით. ასეთი სიზმრები უმეტესად გვამცნობს ენერგიის დაქვეითებას, მოახლოებულ ავადმყოფობას, გამოფიტვას ხანგრძლივი სტრესის ან ენერგეტიკული დაბინძურების (ჯადოს, თვალისცემის ენერგეტიკული ვამპირიზმის) შედეგად. **ამავდროულად, არსებობს შედარებით პოზიტიური სატურნისეული სიზმრებიც,** რომლებიც გვამცნობენ ცხოვრებაში რთული წინაღობის გადალახვას, მაღალ მიღწევებს, სოციალური სტატუსის ამაღლებას. ამგვარ სიზმრებში, ასევე გვესიზმრება კიბეები, ლიფტები, მთის ბილიკები, მაგრამ მათი მეშვეობით ხდება არა ვარდნა ან დაღმასვლა, არამედ პირიქით აღმასვლა და გარკვეული სიმაღლის დაპყრობა. **ძლიერი პლანეტა ურანის ზეგავლენით კი გვესიზმრება აბსტრაქტული ან პარადოქსული სიზმრები, რომლებიც ჩვენს გაოცებას ან სიცილს იწვევს.** ვხედავთ ხშირად გეომეტრიულ ფიგურებს, ფერად ლაქებს, წერტილებს, ხაზებს, სხვადასხვა ციფრებს, რიცხვებს და გაურკვეველ გამოსახულებებს. მიუხედავად ამისა, ამგვარი სიზმრები შესაძლოა, გახდეს დიდი მეცნიერული აღმოჩენის, მასშტაბური შემოქმედებითი იდეის, მნიშვნელოვანი აზრის საწინდარი, გარდა ამისა, ზოგიერთი **ურანისეული სიზმარი** ხელს უწყობს რთული საკითხიდან გამოსვლის მოძიებას, რაიმე სახის ჭეშმარიტების მომენტალურ შეცნობას, მომავლის გზის დანახვას და სხვა. კომპიუტერული ტექნიკის განვითარებასთან ერთად უკვე ისეთი სიზმრებიც დაფიქსირდა, რომლებშიც შესაძლებელია სხვადასხვა ინტერნეტსამომხმარებლო დავიწყებულ პაროლთა გახსენება. ასეთ შემთხვევაში რეკომენდებულია, ადამიანმა სიზმარი დააფიქსიროს და ჩაიწეროს, რადგან **ურანისეული სიზმრები,** მათი მნიშვნელობის მიუხედავად, მალე ქრება გონებიდან და დავიწყებას მიეცემა. **პლანეტა ნეპტუნის გავლენით კი შეიძლება ითქვას, რომ ადგილი აქვს არა სიზმრებს, არამედ ხილვებს. რამეთუ ადამიანს ეჩვენება, რომ არ სძინავს და ყველაფერს ცხადად ხედავს.** არ არის გამორიცხული, რომ ეს ძილ-ბურანში ხდება, რაც უმეტესწილად დაძინების წინა ეტაპს ანდა გაღვიძების მომენტს წარმოადგენს, როცა ადამიანი ძილსა და სიფხიზლეს შორის მომიჯნავე მდგომარეობაშია. ნიშანდობლივია, რომ **ნეპტუნისეული სიზმრები ეხება როგორც წარსულს, ისე აწმყოს და მომავალს.** ამგვარი სიზმრები ხშირად დაბურულია. ნაკლებად კონკრეტული, ძნელად გასაგები და რთული დასამახსოვრებელია. **პლანეტა პლუტონის ზემოქმედებით, უმეტესად კოშმარები გვესიზმრება. ასევე, შესაძლოა, ადგილი ჰქონდეს ე.წ. გააზრებულ ხილვას, როდესაც ადამიანი ზუსტად აცნობიერებს, რომ მას სძინავს და ცდილობს, თავისი სიზმარი მართოს.** პლუტონისეული სიზმრები უმეტესად ასტრალური გასვლების ანდა სიზმართან ცნობიერი მუშაობის შედეგია, როდესაც ადამიანი ცდილობს, თავის სიზმარში საკუთარი თავი მართოს, კონკრეტული ქმედება აწარმოოს. ის ადამიანები კი, რომლებსაც არასოდეს ჩაუტარებიათ ამგვარი პრაქტიკა, ასევე ხედავენ **პლატონისეულ სიზმრებს,** მაგრამ ამის მიზეზი ძლიერი სულიერი განცდა, სტრესი ან ავადმყოფობაა. ამგვარი სიზმრები ხშირად იმაზეც მეტყველებს, რომ ამ ადამიანის ენერგეტიკა და ფსიქიკა არაჯანსაღ მდგომარეობაშია, დაბინძურებას განიცდის ან გარედან უარყოფითად ზემოქმედებს. ამგვარ სიზმრებში, როგორც წესი, თითქოს ვიღაც ცდილობს, ადამიანის სურვილის საწინააღმდეგოდ რაიმე მანიპულაციის ჩატარებას ან სხეულიდან მის გამოყვანას. მოძალადე, შესაძლოა იყოს როგორც ფარული, უსახური, უხილავი, ისე სავსებით ხილული და დასამახსოვრებელი. ასეთ სიზმარში ადამიანი ყველაფერს აცნობიერებს, მაგრამ ერთგვარად პარალიზებულია, რის გამოც უჭირს წინააღმდეგობის გაწევა, განძრევა ან გაღვიძება. ამგვარი სიზმრები წარმოადგენს სიგნალს იმისათვის, რომ ადამიანმა თავის სულიერებაზე, ენერგეტიკულ სისუფთავესა და ჯანმრთელობაზე გაამახვილოს ყურადღება. აუცილებლობის შემთხვევაში კი დროულად სპეციალისტს უნდა მიმართოს.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

12 – 18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
ყოველივე მოძველებულსა და უსარგებლოზე უარი თქვით. ახალი მეთოდებით იმოქმედეთ და ახალ გამარჯვებებს ჩაუყარეთ საფუძველი. განმარტოება და ფიქრი ახალ იდეებსა და შემოქმედებითი მუხტის აღორძინებას ხელს შეუწყობს. ამ დროს ჩამოუყალიბებელი იდეა მომავალში იოლად განხორციელდება. შესაძლოა, სადმე გამგზავრება მოგიწიოთ, რაც მსოფლმხედველობას სასიკეთოდ შეგიცვლით. სასიყვარულო ურთიერთობა კი იდილიური სიმშვიდითა და სტაბილურობით გაგახარებთ.

კურო (21.04-20.05)
დაწყებული საქმეები დაასრულეთ, რათა ავტორიტეტი გაიძლიეროთ და შესაბამისი მოგება მიიღოთ. ამ პერიოდში ბევრი გადაადგილება და შეხვედრებია მოსალოდნელი. შესაძლოა, სხვადასხვა დებატსა და საზოგადოებრივ პროცესში მიიღოთ მონაწილეობა. კარგი პერიოდია მოგზაურობისთვის. შეყვარებული არამარტო სულიერ სიმშვიდეს მოგანიჭებთ, არამედ ფინანსურ დახმარებასაც გაგიწევთ. ჯანმრთელობის მიმართ თქვენი ყურადღება გაძლიერდება.

ტყუპი (21.05-22.06)
ოპტიმიზმი და მდგრადი ჯანმრთელობა შემოქმედებითი მუშაობისკენ გიბიძგებთ. გაუფრთხილდით რეპუტაციას და თქვენი იდეისა და აზრის დასამკვიდრებლად ნუ იკამათებთ. საქმეში ახალი მეთოდები გამოიყენეთ და ჯგუფურად იმუშავეთ. განათლებასა და საჭირო კავშირების დამყარებას მეტი დრო დაუთმეთ. ამ პერიოდში დაწყებული სასიყვარულო ურთიერთობა კი ხანმოკლე იქნება. საქორწინო ურთიერთობაში არსებული კონფლიქტი სწრაფად მოგვარდება.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
თქვენი ფსიქოსომატური მდგომარეობა გაუარესებას დაიწყებს, რაც საქმიან აქტივობას დააქვეითებს. მიუხედავად ამისა, ეს კარგი პერიოდია კაპიტალდაბანდებისთვის, ახალი საქმის დასაწყებად და იდეების განსახორციელებლად. სამსახურში სხვა ადამიანების სურვილებიც გაითვალისწინეთ და ეცადეთ, ყველასთან ჰარმონიული ურთიერთობა შეინარჩუნოთ, რათა მიზნის მიღწევაში ხელი არაფერმა შეგიშალოთ. კარგი პერიოდია ახლო მანძილზე მოგზაურობისთვის.

ლომი (23.07-23.08)
თქვენს ცხოვრებაში არაერთ სასიამოვნო მოვლენას ექნება ადგილი, რაც დაუკავშირდება მეგობრებთან, კოლეგებთან შეხვედრებსა და მხიარულ დროსტარებას. გაზრდილი ინტელექტი, რომანტიკულობა, მჭევრმეტყველება ყველგან წარმატებას მოგიტანთ, მოგზაურობა და შეხვედრა-მოლაპარაკებები დადებითად ჩაივლის. მიუხედავად ამისა, ამ პერიოდში სასურველია, არაფერი შეცვალოთ კარდინალურად, განსაკუთრებით სასიყვარულო ურთიერთობაში.

ქალწული (24.08-23.09)
სახლის, ოჯახის, მეუღლის პრობლემა ბევრ დროს წაგართმევთ. ეცადეთ, მიზნები ზუსტად განსაზღვროთ და პირადი პრობლემები სხვათა განხილვის საგნად არ აქციოთ, ფულის უყაირათოდ ხარჯვას მოერიდეთ. არ არის სასურველი შორეული მოგზაურობა და უცხოელებთან მოლაპარაკების წარმოება. სიტყვები და ემოციები გააკონტროლეთ. საშუამავლო საქმიანობა მომგებიანი იქნება. ხშირად დაისვენეთ და ეცადეთ, დახარჯული ენერგია აღიდგინოთ.

12 – 18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
გადაადგილებისა და მოგზაურობების რაოდენობა გაიზრდება და მეტ დროს მოანდომებთ ურთიერთობას. მეგობრები ახალი პროექტის ხორცშესხმისკენ გიბიძგებენ. შემოსავალს ჩვეული ხერხით მიიღებთ და ზოგიერთი სურვილის ასრულებას შეძლებთ. თქვენს წრეში შესაძლოა, მდიდარი და გავლენიანი ადამიანების რიცხვმა იმატოს, რაც თქვენს საზოგადოებრივ სფეროში გააქტიურებას გამოიწვევს. ოჯახსა და სასიყვარულო ურთიერთობაში კი თავშეკავებულობა გამოავლინეთ და ინტრიგებს ერიდეთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
სამსახურში გაუგებრობები ადვილად მოგვარდება. ოჯახში კი ჯობს, ცვლილებები გადადოთ, რადგან თქვენი ენერგოპოტენციალი დაბალია და ჯანმრთელობას უნდა გაუფრთხილდეთ. ბავშვებთან ურთიერთობა სტიმულს მოგცემთ ცხოვრების მოსაწესრიგებლად და საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად. მოგზაურობა და შეხვედრები შესაძლოა პრობლემებს დაუკავშირდეს ანდა სულაც ჩაიშალოს.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
კრიზისულ სიტუაციებს იოლად დაძლევთ, მაგრამ განვლილი პერიოდის უჩვეულო ანდა რთული მოვლენები თქვენს მსოფლმხედველობას, მიზნებსა და გეგმებს შეცვლის. ფარული მტრები თავიანთ რეალურ სახეს გამოაჩენენ. შესაძლოა, უფრო მეტად ჩაერთოთ ბავშვების განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ასევე, შესაძლოა, დამატებითი ცოდნის ან ინფორმაციის მიღება მოგიწიოთ. ადრე დაწყებული სასიყვარულო ურთიერთობა კი ადვილი შესაძლებელია, ქორწინებით დაგვირგვინდეს.

თხის რქა (22.12-19.01)
შესაძლოა ახალი საქმიანი წინადადებები მიიღოთ, თუმცა, საჭირო იქნება კვალიფიკაციის ამაღლება. კოლეგებთან ან ხელმძღვანელ პირებთან დაპირისპირებას მოერიდეთ. საოჯახო და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული პრობლემები ადვილად მოგვარდება. რემონტი კი ყოფას უფრო კომფორტულს გახდის. ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად კარგი იქნება ვარჯიში, მოგზაურობა კი მეტად საინტერესოდ ჩაივლის.

მერწყული (20.01-18.02)
საერთო ინტერესის საფუძველზე საქმიან პარტნიორებს დაუახლოვდებით და საზოგადოებრივ საქმიანობაში აქტიურად ჩაებმებით. ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისას არაერთ წინააღმდეგობას წააწყდებით. საოჯახო ხარჯი იმატებს. სასიყვარულო ურთიერთობას შესაძლოა, საფრთხე დაემუქროს. ამიტომ მეტი დიპლომატიურობა გმართებთ. ემოციები აკონტროლეთ და ხშირად დაისვენეთ. მოგზაურობა კი ამ პერიოდში მხოლოდ დამატებით სირთულეებს შეგიქმნით.

თევზები (19.02-20.03)
კეთილგანწყობა და სიახლისადმი ინტერესი ბევრ საინტერესო ადამიანთან დაგაკავშირებთ. ნებისმიერ საკითხში ესთეტიკის პრინციპებით იხელმძღვანელეთ. ამის მეოხებით ბევრ საინტერესო ჩანაფიქრს განახორციელებთ და ავტორიტეტს აიმაღლებთ. შესაძლოა, გაიცნოთ ადამიანი, რომელთანაც მალე ღრმა სასიყვრული ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდებათ. ეს კვირა კარგია ძველი ჩანაფრის განსახორციელებლად და ახალი ნივთების შესაძენად, მოგზაურობისთვის, ექიმთან კონსულტაციისთვის და მკურნალობის დასაწყებად.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 12, 13, 14 და 16 აპრილი

12 აპრილი – ახალმთვარეობა (06.31);
27 აპრილი – სავსემთვარეობა (07.33).

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

12 აპრილი, ორშაბათი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.26 საათზე, ჩადის 18.38 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (21.45) კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 05.50 საათზე, ჩადის 18.58 საათზე (**ახალმთვარეობაა,** პიკი — 06.31 საათზე. ამ დროს იწყება I დღე და I ფაზა. მეორე დღე იწყება 07.13 საათზე). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 16.08 საათიდან 21.45 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს მზისა და მთვარის ენერგიათა შეერთება ვერძის ზოდიაქოში განაპირობებს აგრესია-დეპრესიას, კონფლიქტურობას, ტრავმებს, ავარიებს, ცდუნებებს, შეცდომებს და სხვა ნეგატიურ მოვლენებს. არ არის სასურველი წესების დარღვევა, უკონტროლო ემოციების გამოვლენა, სულსწრაფობა, ფინანსური ოპერაციები, ხელშეკრულების დადება, ახალი საქმის დაწყება, ურთიერთობის გარჩევა, წვრილმანის გამო დავა, თვალების გადაღლა, სტომატოლოგიური პროცედურები. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, ცხვირი, თვალები, ყელი. **ქვები:** გიშერი, ამეთვისტო, აქატი, იაგუნდი, წითელი იასპი. **პოზიტიური დღეა** სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის.

13 აპრილი, სამშაბათი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.25 საათზე, ჩადის 18.40 საათზე. **მთვარე** კუროს ზოდიაქოშია. ამოდის 06.13 საათზე, ჩადის 19.59 საათზე (მთვარის მე-3 დღე იწყება 07.23 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს არ არის სასურველი გარისკვა, სულსწრაფი გადაწყვეტილების მიღება. კარგი დღეა ფიზიკური და ინტელექტუალური შრომისთვის, ვალის დასაფარად, უპერსპექტივო საქმის დასასრულებლად, საქმეში საკითხთა გადასაწყვეტად, ქორწინებისთვის, სასიყვარულო კონტაქტებისთვის, უძრავი ქონების, სამშენებლო მასალების, ცხოველების, ტანსაცმელფეხსაცმლის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის, საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად, მოგზაურობისთვის, მცენარეთა დარგვა-გადარგვისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, ზურმუხტი, მწვანე იასპი. **პოზიტიური დღეა** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, ლომისთვის.

14 აპრილი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.23 საათზე, ჩადის 18.41 საათზე. **მთვარე** კუროს ზოდიაქოშია. ამოდის 06.37 საათზე, ჩადის 21.00 საათზე (მთვარის მე-4 დღე იწყება 07.35 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ყურადღება გმართებთ! მოერიდეთ თაღლითი ბიზნესმენის ავანტიურისტულ წინადადებებს და ქმედებებს, საქორწინო აფერისტების შემოთავაზებებს. საქმიან თუ პირად ურთიერთობაში მეტი თავშეკავება და მოთმინება გამოავლინეთ. კარგი დღეა ძველი უსარგებლო ნივთებისგან გასათავისუფლებლად, ქორწინებისა და სასიყვარულო კონტაქტებისთვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად, მგზავრობისთვის, მცენარეთა დარგვა-გადარგვისთვის. არ არის სასურველი სარისკო ქმედებები, სულსწრაფი გადაწყვეტილების მიღება. საფულე აკონტროლეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, ონიქსი, მწვანე იასპი, მარჯანი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის. **ნეგატიურია** სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

15 აპრილი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.21 საათზე, ჩადის 18.42 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (10.36) ტყუპის ზოდიაქოში. ამოდის 07.04 საათზე, ჩადის 22.01 საათზე (მთვარის მე-5 დღე იწყება 07.11 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 04.01 საათიდან 10.36 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს სილამაზისა და სიყვარულის მმართველი პლანეტა **ვენერა** გადაინაცვლებს **კუროს** ზოდიაქოში (9 მაისამდე), რაც განაპირობებს პარტნიორულ ურთიერთობაში ერთგულებას, სტაბილურობის გამოვლენას, კომფორტისკენ მიდრეკილებას. ხელი შეეწყობა შემოსავლის მიღებას, ინტერიერის შეცვლას, ხელფასის მატებას, საჩუქრების მიღებას, უძრავი ქონების შეძენას და ასევე სიზარმაცესა და სიჯიუტის გამოვლენას. დღეს არ არის სასურველი ძვირადღირებული ნივთების შეძენა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგება, ქორწინება. კარგი დღეა გეგმების დასახვისთვის, კონსულტაციის მისაღებად, საბუთების მოსაწესრიგებლად, საქმიანი კავშირების დასამყარებლად. დღეს მოერიდეთ უჰაერო სივრცეში ან ორპირ ქარში ყოფნას. მაღალია გაციების ალბათობა. სასიკეთოა მეტი ხილისა და თაფლის მიღება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, აკვამარინი, სარდიონი, ნეფრიტი, ჰელიოტროპი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის.

16 აპრილი, პარასკევი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.20 საათზე, ჩადის 18.41 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 07.36 საათზე, ჩადის 21.01 საათზე (მთვარის მე-6 დღე იწყება 08.11 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს მაღალია ფინანსური და საქორწინო აფერისტების მიერ შემოთავაზებების ალბათობა. ყურადღება გმართებთ, ყველა საკამათო საკითხი დაინტერესებულ პირებთან გაარკვიეთ. არ არის სასურველი უჰაერო სივრცეში ყოფნა, სიმძიმეების აწევა, ქორწინება, დაპირების გაცემა. კარგი დღეა ინტერვიუებისთვის, რეკლამისთვის, კონტაქტებისთვის, სწავლისთვის, ახალი პროფესიის ასათვისებლად, საბანკო ოპერაციებისთვის, სამეცნიერო კვლევებისთვის, მშენებლობისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, საფირონი, ჰიაცინტი, ლაბრადორიტი, ჟადეიტი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, ღრიანკალისთვის.

17 აპრილი, შაბათი

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.18 საათზე, ჩადის 18.44 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (23.26) კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 08.14 საათზე, ჩადის 23.38 საათზე (მთვარის მე-7 დღე იწყება 08.39 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 19.04 საათიდან 23.26 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს ხალხის მასაში ყოფნისას მეტი სიფრთხილე და წინდახედულობა გმართებთ. დღეს პარტნიორზე ნუ გააფორმებთ უძრავ ქონებას. ეს შემდგომ პრობლემას შეგიქმნით. არ არის სასურველი ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, რემონტის დაწყება, თმის შეჭრა-შეღებვა, მაღალია დაცინვის, მოტყუების, ჭორების გავრცელების, ქურდობის ალბათობა. კარგი დღეა საბანკო ოპერაციებისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის, ტელევიზორის, ტელეფონისა და სხვა საკომუნიკაციო აპარატურის შესაძენად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, ციტრინი, ავანტიურინი, ბერილი, ქარვა. **პოზიტიური დღეა** სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, თევზებისთვის.

18 აპრილი, კვირა

მზე იმყოფება ვერძის ზოდიაქოში. ამოდის 05.16 საათზე, ჩადის 18.45 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 08.57 საათზე, ჩადის 23.58 საათზე (მთვარის მე-8 დღე იწყება 09.19 საათზე. I ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ინტუიციაზე დაყრდნობით იმოქმედეთ. არ არის სასურველი ზედმეტი დაპირებების გაცემა, ემოციებისა და ეჭვიანობის გამოვლენა, ბინის შეცვლა, ქორწინება, სესხის აღება, სახლის მშენებლობის დაწყება, თავის დაბანა. კარგი დღეა ვაჭრობისთვის, რაიმეს შესაძენად (მათ შორის, ცხოველების), ხალხური შემოქმედებისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია კუჭი, მკერდი, ნაღვლის ბუშტი, ღვიძლი. **ქვები:** ზურმუხტი, ოპალი, რაუხტოპაზი, აქატი, მარჯანი. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, მერწყულისთვის.

საეკლესიო კალენდარი

14 აპრილი - ხსენება ღირსისა მარიამ მეგვიპტელისა

✝ 12 აპრილი. ორშაბათი. **ღირსისა იოანე სინელისა;** წინასწარმეტყველისა იოადისა; მოციქულთა, სამოცდაათთაგანთა: სოსთენისა, აპოლოსისა, კეფასი, კესარისა და ეპაფროდიტესი; წმიდისა ევბულასი, დიდმოწამე პანტელეიმონის დედისა; ღირსისა იოანე მდუმარისა.

✝ 13 აპრილი. სამშაბათი. მღვდელმოწამისა იპატისა, ღანგრელი ეპისკოპოსისა; მღვდელმოწამეთა: ავდასი, სპარსელი ეპისკოპოსისა და ბენიამენ დიაკონისა; ღირსისა იპატისა, რუფიანელი იღუმენისა.

✝ 14 აპრილი. ოთხშაბათი. **ღირსისა მარიამ მეგვიპტელისა;** ღირსთა: იოანე შავთელისა და წინასწარმეტყველისა ევლოგი სალოსისა; ღირსისა მაკარისა, პელიკიტის სავანის იღუმენისა; მოწამეთა: გერონტისა და ბასილიდესი; მართლისა აქაზისი.

✝ 15 აპრილი. ხუთშაბათი. **ღირსისა გიორგისი, მაწყვერელი ეპისკოპოსისა;** ღირსისა ტიტე სასწაულმოქმედისა; მოწამეთა: ამფიანესი და ედესისა; მოწამისა პოლიკარპესი.

✝ 16 აპრილი. პარასკევი. ღირსისა ნიკიტა აღმსარებელისა, მიდიკიის სავანის წინამძღვრისა; ღირსისა იოსებ მგალობელისა; ქალწულმოწამისა თეოდოსიასა; ღირსისა ილირიკესი; მოწამეთა: ელპიდიფორესი, დიოსი, ბითონისი და გალიკესი.

✝ 17 აპრილი. შაბათი. **ღვთისმშობლის დაუჯდომლის შაბათი.** ღირსისა გიორგი მალეიელისა; ღირსისა ზოსიმესი; მოწამეთა: ფერბუთა ქალწულისა, დისა მისისა და მხევლისა მისისა; მღვდელმოწამისა ნიკიტა ალბანელისა.

✝ 18 აპრილი. კვირა. **დიდმარხვის მე-5 კვირა. ღირსისა მარიამ მეგვიპტელისა;** მოწამეთა: აღათოპოდი დიაკონისა, თეოდულე წიგნის მკითხველისა და მათთანათა; ღირსისა პუპლი ეგვიპტელისა; ღირსთა: თეონასი, სვიმეონისა და ფორბინესი; ღირსისა პლატონისა, სტუდიელი აღმსარებელისა; ღირსისა თეოდორა თესალონიკელისა; აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა იობისა, მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქისა.

გამოცდილი ბუკინისტი:

იყიდის ძველ, 1920 წლამდე გამოშვებულ, წიგნებს რუსულ ენაზე — 1500 ლარად, ჟურნალებს — 1945 წლამდე გამოშვებულს, პლაკატებს, არქივებს, მეტალის თოჯინებს და სხვა სათამაშოებს (ბეწვიანების გარდა) 1980 წლამდე გამოშვებულს.

591-75-35-38

ნათელმხილველი მერი ლაპაჩი

დაგეხმარებათ ყველა საქმეში, მოგიხსნით ჯადოს და ცუდ აურას. გაგაცნობთ თქვენს წარსულსა და მომავალს სანთლით და ბედის აურის გახსნით.

599 34 08 32

მიღება წინასწარი ჩაწერით დილის 10 საათიდან საღამოს 8 საათამდე.

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.



მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. ტალანტი; 6. ჯოკერი; 9. ჰაინე; 10. სებორეა; 11. იუნონა; 12. რატომ; 13. არიფანა; 17. სტუდია; 18. კოპი; 20. იმიტაცია; 21. ჰიგია; 24. ფირმა; 25. კამიკაძე; 28. ვესტი; 29. ლიანა; 32. ლამინარია; 34. ვიზა; 36. ფოსტა; 37. ფორთოხალი; 38. ლუზა; 39. კინი; 40. მარინისტი; 44. ზენა; 45. რიფი; 47. ტრომბონი; 50. რესტორანი; 51. სელენიტი; 52. ტერმინალი; 53. მისისიპი.

შვეულად: 1. ტოსკა; 2. ლიბრი; 3. ნერპა; 4. იჰარა; 5. ბისტრო; 6. ჯეიმსი; 7. კონკური; 8. რანჟირი; 14. რამპა; 15. ფეტრი; 16. ნაცია; 18. კაფელი; 19. პარია; 21. ჰავა; 22. გესლი; 23. ატილა; 25. კოლოფი; 26. მემორია; 27. კანტონი; 30. იაფი; 31. ნისლი; 33. რვალი; 34. ვალიზი; 35. ზაზუნა; 39. კირასირი; 40. მარსელი; 41. რამზესი; 42. ნეოფიტი; 43. სპირიტი; 46. ფლოტი; 48. მარად; 49. ფინია.

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდების პასუხები:

ბრავოკალიუმიაკიდომინოსისინიორაგულივერისია
ბილიკიბელინიგოზინაყინიყვითელიანისისინიორი

თარაზულად: 1. განსაკუთრებული ნიჭი; 6. ბანქოს ერთგვარი თამაში; 9. გერმანელი პოეტი; 10. კანის დაავადება; 11. იუპიტერის მეუღლე რომაულ მითოლოგიაში; 12. რისთვის? რის გამო? 13. ერთმანეთში შეგროვილი ფულით ქეიფი, ფსონი; 17. მხატვრის, მოქანდაკის სახელოსნო; 19. დარტყმისგან გამობურცული ადგილი შუბლზე, თავზე; 20. ზუსტი მიბაძვა, მიმსგავსება; 21. ჯანმრთელობის ბერძნული ღვთაება; 24. იურიდიული პირის უფლების მქონე სავაჭრო ან სამრეწველო საწარმო; 25. იაპონელი თვითმკვლელი მფრინავი; 28. დასავლეთი; 29. ხვიარა მცენარე; 32. წყალმცენარე, ე.წ. „ზღვის კომბოსტო“; 34. სახელმწიფოში შესვლის ნებართვა; 36. კავშირგაბმულობის ერთ-ერთი საწარმო; 37. ციტრუსის სახეობა; 38. ბილიარდის მაგიდის კიდეზე ბურთის ჩასაგდები ჭრილი; 39. ირლანდიელი ფეხბურთელი; 40. ზღვის ხედების მხატვარი; 44. ზევითა, ზედა (პოეტ.); 45. წყალქვეშა კლდე; 47. სპილენძის სასულე საკრავი; 50. ძვირფასი, კარგად მოწყობილი სასადილო; 51. მთვარის მცხოვრები ფანტასტიკურ რომანებში; 52. რკინიგზის, მეტროპოლიტენის ბოლო სადგური. 53. მდინარე აშშ-ში.

შვეულად: 1. ჯ. პუჩინის ოპერა; 2. ბისტი თვალზე; 3. სელაპის სახეობა; 4. იაპონელი მწერალი; 5. „სწრაფი“ კაფე; 6. იან ფლემინგის აგენტის ბონდის სახელი; 7. საცხენოსნო სპორტის სახეობა; 8. ჯარისკაცების მწკრივში დაწყობა; 14. სცენის გასანათებელი მოწყობილობა; 15. საქუდე ქეჩა; 16. ეროვნება (მოძვ.); 18. კედელზე გასაკრავი ფილები; 19. ე.წ. ხელშეუხებელთა კასტა ინდოეთში; 21. კლიმატი; 22. გველის შხამი; 23. ჰუნების ბელადი; 25. პატარა ყუთი; 26. რაიმე საქმის არსის მოკლე გადმოცემა, ჩანაწერი; 27. მცირე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული საფრანგეთში; 30. დაბალი ფასის რამ; 31. ბურუსი, ჯანღი; 33. იგივეა, რაც ბრინჯაო; 34. დიპლომატიური კურიერის დაბეჭდილი საფოსტო ტომარა; 35. მინდვრის მომცრო მღრღნელი ცხოველი; 39. კავალერიული ნაწილის ჯარისკაცი; 40. ქალაქი საფრანგეთში; 41. ეგვიპტის ფარაონი; 42. ახლად რჯულმიღებული; 43. სპირიტიზმის მიმდევარი; 46. ავიაცია — საჰაერო...; 48. მუდამ, ყოველთვის; 49. პატარა ძაღლი, გოშია.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე.



მოწონების, აღტაცების შორისდებული	ქიმიური ელემენტი, მეტალი	ვაზის მოკლედ აჭრილი წვრილ-მტევნიანი რქა	კუნძულ კრეტის მეფე ბერძ. მით-ში	მიმართვა ქალბატონისადმი იტალიაში	ჯ. სვიფტის პერსონაჟი	ნუსხა
კედლის სანათი	ხმით შესრულებული მუსიკალური ნაწარმოები	ესკიმოსების ნავი	სამაგიდო თამაში	გველის ხმიანობა	თევზის სახეობა	ფილმი „... უბნის მელოდიები“	ყვავილი

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

სატალღეხო გზა	დათვის ნაშიერი	დარჩეული კაკლის გული	გაყინული ტკბილი საჭმელი	სპექტრის ერთ-ერთი ფერი	ძველი სომხეთის დედაქალაქი	მიმართვა მამაკაცისადმი იტალიაში
შესწორება აშშ-ის კონსტიტუციაში	საფეხურებიანი ასასვლელ-ჩასასვლელი	ამერიკელი კინო-რეჟისორი	ქართული საახალწლო ტკბილეული	სოკოს სახეობა	თელის ტყე	გველის ხმიანობა	რიცხვი დუეტში

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
დამოუკიდებელი და ზვიადისტური
ასავალ დასავალი
2021 წლის 12 – 18 აპრილი №16 (1376)
გამოდის ორშაბათობით
ISSN 2233-3800

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"
გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი
აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში